

# МЛАС

ИЗДАВАЊЕ СРБИЈСКОГ СВЕЗАРАДНОГ НАРОДА

ИЗЛАЗИ СВАКОГ ДАНА ОСИМ НЕДЈЕЉЕ

ЉУТА ЗИМА И ДАЉЕ ДОНОСИ НЕВОЉЕ

## ЛЕД ОКОВАО САЊУ

• Старији Сањани тврде да се ова крајишка ријека од 1929. године заледила само три пута • Претходне ноћи у Санском Мосту жива у термометру спустила се до 15 степени Целзијусових испод нуле • Великих кашњења радника и ученика није било



Ибро Хадирахметовић присјећа се времена када је Сана била у леденом окову

**САНСКИ МОСТ, 7. јануара** — Неуобичајно ниске температуре оковале су ледом дебелим око пет центиметара готово километар корита Сана, узводно од градског моста.

Старији Сањани тврде да се ова крајишка ријека заледила још три пута — фебруара 1929. и 1956. те јануара 1947. године. Ибро Хадирахметовић 76-годишњи Сањанин (на слици) тврди како је зиме 1929. године лед био дебљи не око 30 центиметара, али се задржао тек неколико дана.

— Санкали смо се на Сани, прича Ибро Хадирахметовић. — Лед је толико био чврст да су се они смјелији упустили у авантуру санкања коњском запрегом. Чим је југ дунуо, санке су јурнуле низ Сану та-

квом снагом да су готово срушиле тадашњи градски дрвени мост.

Хладних зима добро се сјећа и Миле Третија 77-годишњи старац из приградског насеља Здена, којег смо у евоцирању успомена сусре-

ли приликом разговора с комшијом Петром Јовићем.

Синоћ је у Санском Мосту измјерена температура ваздуха од 15 степени Целзијуса испод нуле. Јутрос, аутобуси „Санатранса“ су каснили десет до 15 минута у доласку у

Сански Мост. Знатнијих кашњења на посао и у школу за санске раднике и ученике није било. Да је зима збиља показала праве зубе, доказ је и пушта санска пијаци на којој је данас више продавца него муштерија. С. ГРОЗДАНИП

## ШТЕДЊОМ ПРОТИВ РЕДУКЦИЈЕ

СА СЈЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ВИЈЕЋА СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

САРАЈЕВО, 7. јануара (Танјуг) — Извршно вијеће Скупштине СР Босне и Херцеговине оцијенило је, на данашњој сједници, да је стање у електроенергетском систему БиХ и даље неповољно, иако се предузимају енергичне мјере за обезбјеђење нормалнијег снабдијевања електричном енергијом. Због мањих дотока воде и неадекватног снабдијевања угљем ни хидроелектране а ни термоелектране не производе планиране количине електричне енергије.

Ефекте предузетих мјера, према мишљењу Вијећа, тек треба очекивати, а активности тако организовати да се привреда и становништво уредно снабдијевају електричном енергијом.

Извршно вијеће је упозорило неке организације удруженог рада и самоуправне организације на насталу ситуацију и указало на њихову одговорност у вези с тим, те наложило мјере отклањања појава како би се нормализовало стање, нарочито у електроенергетском систему.

У „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ БиХ“ ОДЛУЧНИ

## МРАКА НЕ СМИЈЕ БИТИ

САРАЈЕВО, 7. јануара (Танјуг) — Редукција у снабдијевању потрошача електричном енергијом не смије бити. Такав став заузет је у „Електропривреди Босне и Херцеговине“ и Самоуправној интересној заједници електропривреде ове републике и саопштен је на данашњој конференцији за штампу у Сарајеву. Истакнуто је да ће се подузети све мјере како до редукције не би дошло, осим у случајевима када она буде неопходна за „спашавање“ система. Потребе за струјом подмириће се из властите производње, штедњом и рационализацијом потрошње, те набавкама, ако буде потребно, и из иностранства, уз девизно плаћање.

БАЊАЛУЧКА ТОПЛАНА У РАТУ С НИСКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА

## ДАНАК ХЛАДНОЋИ

Страна 10.

ПОЧЕЛИ ЖЕНЕВСКИ РАЗГОВОРИ ИЗМЕЂУ ГРОМИКА И ШУЛЦА

## „СТРАТЕГИЈСКИ ДИЈАЛОГ“

ЖЕНЕВА, 7. јануара (УПИ, Ројтер) — Амерички државни секретар Џорџ Шулц и совјетски министар иностраних послова Андреј Громико почели су данас у Женеви разговоре усмјерене на проналажење оквира за нове преговоре о нуклеарном разоружању између двије суперсиле. Разговори су почели у девет часова и 20 минута по средњоевропском времену, у конференцијској сали при совјетској дипломатској мисији у Женеви.

Пробни дијалог Совјетског Савеза и САД ради договора о обнављању преговора стартовао је у веома политизованој атмосфери очекивања и надања на разним странама свијета. Све се то добро осјећа у тихој Женеви која сама добро отвара очи, јер је у питању историјски рандеву суперпартнера Андреја Громика и Џорџа Шулца.

Плитичка таласања у сви-

јету око овог изузетног догађаја захватила су и Швајцарску, која је, традиционално, прилично неутрална према разговорима велесила на њеном тлу. Сада званични Берн заузима доста активан став. Придружује се захтевима огромне већине земаља да овај „стратегички дијалог“ обиљежи почетак одмаривања детанта, посебно у европским просторима, а то овдје значи много више него уобичајена куртоазија у сличним приликама.

У круговима свјетске дипломатије у Женеви, превладава тврд реализам, а њене велможе су више него уздржане и сада, непосредно уочи првог сусрета Громика и Шулца најчешћа оцјена је да њихов дијалог представља „само почетак“, односно уводу евентуални процестешког и дугог, компликованог и постепеног преговарања на више колосијека.

ЗИМСКЕ НЕПРИЛИКЕ

## ОДМОР У НЕВРИЈЕМЕ

Због квара на гријачима и поплаве 320 радника „Јелшинградовог“ ТАС-а морало данас да напусти посао

БАЊАЛУКА, 7. јануара. — Радници „Јелшинградовог“ ТАС-а ушли су јутрос у просторије поплаване водом!

До поплаве је дошло након што су у раним јутарњим часовима попуцале цијеве на гријачима па се велика количина воде излила на електричне инсталације и главне машине у одјељењима: алатница, средња и лака машинска обрада, и

предмонтажа. Струја је због тога морала да буде искључена а 320 радника остало је без посла па се вратило кућама.

Ово је други пут у посљедња три дана, урачунавши и недјељу, како су радници ТАС-а приморани да напусте своје стројеве: у суботу је око хиљаду радника морало да већ у 10 часова прекине рад и врати се кућама. Разлог је томе квар у

Топлани, због којег је читав град остао дванаест сати без гријања, а производња у хладним просторијама ТАС-а није могла из техничких разлога да се обавља.

Истог дана, из истих разлога, попуцале су око 11 часова и цијеве у гријачима у производним халама, па су дежурне екипе морале да остану на послу и отклоне квар. Тај се посао продужио и квр је отклоњен тек у недјељу послије подне, али су јутрос цијеве поново попуцале и поплавиле халу.

До 15 часова, вода је углавном почишћена а пуштена је и расвјета. Дежурне екипе још настављају да санирају коморе. Друга смјена је данас редовно почела рад, иако су производни простори још неусловни и хладни. Гријање ће, међутим, како се очекује, бити пуштено око 17 часова — ако не дође до нових кварова, — па ће тако радници моћи да обаве свој редовни посао, а исто тако и они који ће тај посао наставити у трећој смјени.

Штета се, за сада, може процјенити само одока: изгубљено је око 1700 радних сати, што чини приближно 170 милиона старих динара, а штета на инсталацијама износи сигурно још неколико стотина старих милиона.

У ТАС-у истичу да губитак у радним сатима никако није трајан и да ће се надокнадити у предстојећим нерадним суботама и недјељама.



Друга смјена почела је данас рад у неусловним и хладним просторијама

У ОПШТИНСКОМ СУДУ У БАЊАЛУЦИ ПОЧЕЛО СУЂЕЊЕ ГРУПИ ШВЕРЦЕРА КАФЕ

## ЛАНАЦ ОД ЛИНЦА ДО РОГОЉА

• На оптуженичкој клупи налази се дванаест оптужених, који су активно учествовали у међународном шверцу кафе • Кафу је из Линца допремао југословенски грађанин на привременом раду у Аустрији Јовица Антуновић, који се неће појавити на суђењу • Суђење се наставља саслушавањем осталих оптужених и свједока

Страна 6.

Д. СОЧАНСКИ  
СНИМАО: Р. ОСТОЈИЋ

# KAKO DO PETNAEST MILIONA TONA

Do kraja ove decenije kukuruzna njiva od 2,1 milion hektara bi mogla roditi 15 miliona tona „zlatnog zrna“. To je za četiri miliona tona više nego to je obrano minule jeseni i to na površini manjoj za oko 300 hiljada hektara. U poslednjih deceniju i po prosječno godišnje povećanje je bilo 137 kilograma po hektaru. Da to nije neostvarljivo kazuju iskustva iz Italije i Mađarske koji sada veče postižu prinose od 6,8 tona po hektaru.

Ovo su polazne konstatacije u studiji „Kako doći do 15 miliona tona kukuruza“ koji su, poslije jednogodišnjeg istraživanja ovih dana završili stručnjaci Instituta za kukuruz u Zemun-polju.

Već dostignuta proizvodnja svrstala je Jugoslaviju u kukuruzne velesile. Među 98 zemalja u kojima se ovo žito proizvodi naša zemlja je sedma u svijetu, a druga u Evropi. Proizvodnjom 435 kilograma kukuruza po stanovniku nalazi se na petom, a po visini prosječnih prinosa na hektaru naša zemlja je tek 11 u svijetu.

Na povećanje težine roda najveći uticaj, prema procjeni stručnjaka u Institutu za kukuruz, imalo bi udvostručenje potrošnje složenih (NPK) đubriva. Ova mjera bi donijela novih 1,7 miliona tona. Kvalitetna i blagovremena priprema zemljišta u jesen i kvalitetna sjetva trebalo bi da urode s novih 1,1 milion tona. Širenjem hibridnog sjemena i na području ovdje se još koristi „zuban“ (oko pola miliona hektara) i upotreba novih, rodnijih hibrida trebalo bi da obezbijedi još oko 750 hiljada tona. Dok bi zahvaljujući uređenju zemljišta i navodnjavanju rod bio uvećan za još oko 450 hiljada tona.

Prelazak sa poluautomatske na profesionalnu proizvodnju kukuruza podrazumijeva prethodnu reonizaciju zemljišta pogodnog za sjetvu, nadmorskoj visini, klimatskim uslovima. Ova reonizacija podrazumijeva i upotrebu hibrida koji odgo-

raju određenom području.

U studiji instituta za kukuruz ukazano je na niz grešaka i propusta koji ratari čine u proizvodnji, prije svega zbog tehnološke nediscipline i nastojanja da što jeftinije dobiju beričet. Tako, zemljoradnici najčešće pale strnjista umjesto da ih zaoravaju i na taj način povećaju plodnost zemljišta, duboku brazdu umjesto u poznu jesen oru pred sjetvu, ne kontrolišu plodnost zemljišta, iznuruju biljke prinudnom dijetom ili ih prihranjuju u nevrjeme. Uz to, kukuruz je, često, u vrijeme nalivanja zrna žedan, tako da suša istopi dio roda. Nedovoljno se koriste i agregati i pumpe, a gradnja malih akumulacija i mreže kanala za navodnjavanje je skupa i zbog toga veoma usporena.

Stručnjaci Instituta upozoravaju i na niz propusta u berbi, sušenju i skladištenju kao i preradi kukuruza, koji osjetno smanjuju rod i efekte težačkog truda. Zbog raznih mehaničkih oštećenja rastur zrna je i do 10 odsto, a znatan dio roda propada zbog neodgovarajućih uslova čuvanja u koševima, gdje je kukuruz izložen štetočnima i plijesni.

Iako svi dijelovi biljke imaju upotrebnost vrijednost kod nas se uglavnom koriste samo zrno ili klip za ishranu stoke i živine. Doduše, posljednjih godina povećava se upotreba kukuruza za silažu, koja bi trebalo da 1990. godine zauzme 200.000 hektara.

Očigledno je da istraživanja pokazuju da visina prinosa ponajviše zavisi od činilaca na koje čovjek može da utiče, nego od čudi neba. A to znači da od organizacije posla i spremnosti svih zainteresovanih i odgovornih za poljoprivredu—od federacije do opštine, u udruženom radu, organizacijama zemljoradnika i naučno-istraživačkim kućama, zavisi da li će 1990. godina obrati 15 miliona tona kukuruza u zrnu.

TANJUG

# Fotelja razdora

— Pored izveštaja o naftnim mrljama, čtao je, kako javlja Tanjug, krajem prošle godine interesovao ishod kampanje koju je JAT vodio da zaštiti svog generalnog direktora od penzionisanja po sili zakona. Pošto ima 60 godina, po novom zakonu o radnim odnosima, prvi čovjek JAT-a morao bi u penziju, jer ima ukupno 56 godina radnog staža. U namjeri da svog direktora zadrži na kormilu, predstavnicima organizacije su, kao glavni argument naveli nezamjenljivost svog rukovodioca bez koga, kako se dalo zaključiti, JAT neće biti ono što je sada.

Vjerovatno da izbor direktora JAT-a, ali i mnogih drugih organizacija ne bi dobijao takve razmjere, da ova organizacija nije od posebnog društvenog interesa. Već zbog samog ovog položaja, izbor rukovodstva stavlja se na poseban društveni uvid i kontrolu.

Na prvi pogled, društveni dogovor o kadrovskoj politici dao je kolektivima odriješene ruke da biraju svoje rukovodioce što bi, po logici, trebalo i da bude. Izuzetak su jedino organizacije uprivredili društvenim djelatnostima koje su po određenim kriterijumima od posebnog društvenog interesa, pa izbor njihovih rukovodilaca prestaje da bude isključivo problem samog kolektiva.

U principu, neslaganja oko toga odakle izabati direktora, ne javljaju se u organizacijama koje dobro posluju. Tu se obično lako i jednostavno nađe zajednički jezik. Međutim, kad nešto „zaškripi“ u

poslovanju ili u odnosima među ljudima, u takve organizacije se dovodi čovjek sa strane da izgledi nesporazume i povede preduzeće ka dobrim rezultatima.

Naročito aktivne u ovoj oblasti su opštine, kojima je u parcelisanju nadležnosti ostalo najviše OUR-a i najveće mogućnosti da se u njima „udome“ funkcionere, činovnike opštinskih službi ili direktore koji su trenutno ostali bez „fotelje“. Sudeći po brojnim slučajevima nesporazuma, od kojih su mnogi dobili razmjere otvorenih sukoba, opštine su posljednjih godina dosta aktivno, ali i agresivno, vodile kadrovsku politiku na svom području. Protivljenje njihovim prijedlozima rijeko je imalo efekta.

Kadrovsko politika je vrlo osjetljiva oblast, pa zato ne treba stvarati konfliktne situacije — kaže direktor Zavoda za kadrovske poslove Srbije Ranko Rašković. Najbolje je kad se kolektiv i opština nađu sa svojim prijedlozima na „sredini“. Uplitanje po svaku cijenu je obično pogrešno. Dobrim dijelom zbog tih jazova koji se stvaraju prilikom konsultacija i tvrdoglavog držanja svoje strane, do nedavno je u Beogradu bilo više od 150 vršilaca dužnosti direktora u raznim kolektivima. Iako po zakonu VD rukovođenje ne smije da traje duže od šest mjeseci, zbog nesporazuma koji nisu mogli da se izgledu prilikom usaglašavanja stavova, ovakva, prelazna rješenja, koja nisu tipična samo za Beograd, traju mnogo duže.

PRENOSIMO

BORBA

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

## KONTROLA IZMAKLA RADNICIMA

## Kao švajcarski sat

Samo par dana je proteklo od kako je vrednost dolara porasla u odnosu na dinar, a benzin, mazut i dizel-goriva su već skupela. Sve ide automatski i veoma precizno. Kao švajcarski sat. Pa čovek poželi da nam se i mnogizakoni, samoupravni sporazumi i dogovori ovako primenjuju: dosledno, brzo, automatski.

Jugoslovensko opšte udruženje za naftu privredu očigledno je skupilo kvorum i verujemo, bez dugih časova usaglašavanja i preglasavanja, donelo odluku o novim većim cenama. Drugačije bi bilo da je valjalo odlučivati, kojim slučajem, o udruživanju, gašenju neke od predimenzioniranih rafinerija ili pak smanjenju i onako visokih ličnih dohodaka. Ovako, kad cene treba povećati, sve ide glatko. Čak i kada samo dan ranije iz sveta stigne vest — iz međunarodne organizacije proizvođača nafte — da su neki derivati pojeftinili! Naravno, domaći naftaši će reći kako to ama baš nikakve veze nema sa našom kursnom razlikom i poreskom politikom.

Nama zato samo ostaje da pitamo — hoće li cena nafte skakati u nedogled, jer i ovo poskupljenje nije bilo nimalo „nežno“, u šta nas uveravaju cene mnogih drugih proizvoda ovih dana, ili će ipak, nadležni organi ponovo preuzeti brigu o

nafti i njenim tarifama? Ovo pitamo najmanje zbog vlasnika automobila. Njima je i pre najnovijeg poskupljenja benzin već bio previsok. Ovo pitamo zbog privrede. Utoliko pre što smo se zakleli da će ove godine inflacija krenuti nizbrdo. Tačnije, planirali smo da njen rast bude nešto blaži.

Hoće li?

D.D.

Skupština Srbije na posljednjem prošlogodišnjem zasjedanju ukinula je jedan zakon s obrazloženjem da je potpuno promašio cilj. Riječ je o Zakonu o porezu na reprezentaciju. Jer, ne samo da zakon nije doprinjeo smanjenju izdataka za reprezentaciju, uprkos porezu od 60 odsto, već su oni u prošloj godini samo za devet mjeseci, na primjer, porasli na 99 odsto, javlja Tanjug.

Delegati su na najprije bili protiv ukidanja ovog zakona. Ali, poslije iznijetih argumenata predlagača, shvatili su da je sve ono što su i sami govorili protiv ukidanja zakona, u stvari argument za njegovo ukidanje. Pomenuta je, cifra doduše nezvanična, od milijardu dinara koja se troši za reprezentaciju u Srbiji, a na to su još radnici davali iz zajedničkih troškova isto toliko na ime poreza. To, kako je rekao jedan delegat, ne ide u prilog radnika, već na njihovu štetu.

Očigledno, a iznijeti su i mnogobrojni primjeri izigravanja propisa, da je kontrola nad trošenjem sredstava za reprezentaciju izmakla radnicima.

Delegati nisu protiv reprezentacije, tamo gdje je ona neophodna, kao i u ostalom poslovnom svijetu, gdje se čak ovi troškovi računaju kao troškovi poslovanja, pa se i ne oporezuju. Preovladalo je mišljenje da samim radnicima treba prepuštiti kontrolu, da oni brinu o tome ko je kome i zašto domaćin i da li je račun opravdan ili ne.

Ali, dogovoreno je da se za nekoliko mjeseci ova tema ponovo stavi na dnevni red i da se detaljnije raspravi na koji način su radnici u prilici da kontrolišu utrošak sredstava za reprezentaciju, i kakav je njihov uticaj. A bez saradnje sa radničkim savjetima, i radničkim kontrolama, delegati skupštine SR Srbije neće moći da dobiju pravu sliku o uticaju samoupravljača nad sredstvima koje uglavnom troše rukovodioci.

PREOBRAŽAJ PRNJAVORSKIH SELA


## PODRŠKA DINAROM

Broj sela koja će u ovoj godini dobiti asfaltnu vezu sa centrom komune proširuje se za još jedno mjesno područje. Jedna od najvećih, ali i najudaljenijih, mjesnih zajednica, Velika Ilova, biće povezana savremenim putem sa gradom, što će značiti i brži izlaz iz siromaštva i zaostalosti. U toku su aktivnosti na prikupljanju sredstava, a do sada su mještani obećali, odnosno ugovorom se obavezali da će prikupiti više od 20 miliona dinara.

To je pozamašna svota, koja će biti uplaćena do početka proljeća, kada se očekuje asfaltiranje prvih metara puta, dugog 15 kilometara. Punu pomoć i podršku obećale su i prnjavorske društveno-političke i radne organizacije, a značajna sredstva očekuju se i od Regionalnog SIZ-a za puteve i Republičkog fonda za nerazvijena područja. Prilog uplaćuju i Ilovcani koji se nalaze širom naše zemlje.

S obzirom da se sa ovog područja nekoliko stotina stanovnika nalazi na privremenom radu u inostranstvu, što jača njihovu ekonomsku moć, ne sumnja se u konačan uspjeh najvećeg poslijeratnog poduhvata ove mjesne zajednice. Prema riječima Dragana Simića, predsjednika Mjesne konferencije SSRN Velika Ilova, stručnjaci sarajevskog „Trasera“ rade već dva mjeseca na izradi, odnosno snimanju putnog pravca, kako bi projektna dokumentacija bila kompletna. Sve to ide u prilog tvrdnji da će radovi početi u predviđenom roku.

B. RADULOVIC



<p>Opštine osnivači: Banjaluka, Bosanska Građanska, Čelinac, Kotor-Varoš, Laktaši, Prnjavor, Skender-Vakuf i Srbac.</p> <p>Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.</p>	<p>Predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić.</p> <p>Uređuje redakcijski kolegij: Mirko Kijuan (banjalučka hronika), Emin Krkić (popodnevni rad) Tomo Marić, (sport), Miloš Milinović (Bosanska krajina), Miro Mladenović (grafička redakcija), Sabira Piragić, (DESK), Nađa Pavačić (kultura), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajkić (hronika), Dragiša Spremo (Nedjeljni „Glas“).</p> <p>Novinski savjet ista „Glas“: Ivan Andričić, Nusreta Borić (predsjednik), Edhem Čizmić, Milenko Čerketa, Jovo Kerkez, Radojka Kuzmanović, Predrag Lazarević, Oto Marušić, Islam Mehić, Branko Pivašević, Nebojša Radmanović, Grozda Regodić, Nenad Trifanović, Franjo Vardić.</p>	<p>Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović</p>	<p>Prvi broj „Glasa“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zrcimama. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.</p>
--	---	--	--

OVE GODINE IZ OMARSKJE

# PRVE TONE RUDE

● U septembru će prema željezarama, kako se predviđa, krenuti prve tone koncentrata iz Omarske ● Kada Omarska dostigne predviđenu količinu proizvodnje za domaće željezare, značće to eliminisanje uvoza rude, za koju se svake godine izdvajaju pozamašna devizna sredstva

PRIJEDOR, 7. januara — Nema nikakve sumnje da će ove godine iz Omarske krenuti put željezara 400 hiljada tona koncentrata, jer se uzburbano završava izgradnja i oprema ovog budućeg najmodernijeg jugoslovenskog rudnika, koji će ovog septembra biti otvoren.

Kada Omarska u prvoj fazi dostigne projektovani kapacitet od milion i 700 hiljada tona koncentrata, tada će se eliminisati uvoz rude, za koju svake godine željezare izdvajaju pozamašna devizna sredstva. Time će se, ujedno, stvoriti mogućnosti za veću proizvodnju čelika, modernizaciju postojećih i izgradnju novih prerađivačkih kapaciteta, posebno u Rudarsko-metalurškom kombinatu Zenica.

Ovaj moderan rudnik, čija je predračunska vrijednost već dostigla 16,7 milijardi dinara, ima višestruk značaj za dalji razvoj crne metalurgije, ove opštine i Bosne i Hercegovine. To je prvi kolos u zemlji, koji se podiže udruženim sredstvima većine željezara.

Izgradnja i otvaranje Omarske, međutim, osjetno kasni, a razlog su neblagovremeno osigurana sredstva i neredovno pristizanje udruženog dinara, pa je njena predračunska vrijednost povećana sa 3,5 na 16,7 milijardi dinara. Tako je došlo do trećeg prekoračenja gradnje rudnika, koji će, po svemu sudeći, stajati više od 18 milijardi dinara.

Ohrabruje vijest da su se, nedavno, željezare dogovorile da sva

ZI. ĐURIĆ

SARADNJA AUTOPREVOZNIKA BOSANSKE KRUPJE I NOVOG SADA

## ZAJEDNO U IRAK

BOSANSKA KRUPA, 7. januara — Dugogodišnja poslovna saradnja bosanskokrupskih autoprevoznika RO „Krupatrans“ i TRO „25. maj“ iz Novog Sada sve se uspješnije proširuje. Početkom ove godine ostvareni su prvi poslovni poduhvati ovih radnih organizacija van naše zemlje. Tako će RO „Krupatrans“ iz Bosanske Krupje s Novosadanima učestvovati u dogovorenim poslovima u Iraku. Taj posao omogućuje bosanskokrupskim autoprevoznicima pravo na devizna sredstva, neophodna za kupovinu repromaterijala i drugih deficitarnih roba.

Nedavna posjeta predstavnika „25. maja“ Bosanskoj Krupi i RO „Krupatrans“ bila je prilika za potpisivanja povelje o bratimljenju ova dva radna kolektiva.

B. V.

OPŠTINSKO SINDIKALNO VIJEĆE SKENDER-VAKUFA

## O ZDRAVLJU RADNIKA

SKENDER-VAKUF, 7. januara — Zbog sve većeg broja bolovanja Opštinsko vijeće Saveza sindikata će u petak organizovati raspravu o temi: „Zdravstvena zaštita radnika“. U ovim razgovorima pored predstavnika Opštinskog sindikalnog vijeća učestvovali će i predstavnici skendervarkufskog udruženog rada i Doma zdravlja. Predviđeno je da se potraže neka nova rješenja, u organizaciji zdravstvene zaštite radnika.

Ž. K.

RUDNIK NEMETALA „JAPRA“ U BOSANSKOM NOVOM IZDVOJILA SE IZ BEOČINSKE FABRIKE CEMENTA

# BRŽIM KORACIMA U RAZVOJ

● Dogovoreni poslovi razvoja i osvajanja tržišta nisu lišli po dogovoru i zato su radnici „Japre“ referendumom odlučili da se izdvoje iz beočinske Fabrike cementa ● Namjera je da se ubuduće korača brže u razvoju, a za beočinsku „porodicu“ biće dovoljno gipsa

BOSANSKI NOVI, 7. januara — Osnovna organizacija udruženog rada „Japra“ u Bosanskom Novom nakon nepunih osam godina provedenih u sastavu beočinske Fabrike cementa odnedavno ponovo posluje kao samostalna radna organizacija. Prilikom ulaska u beočinsku Fabriku cementa interes „Japre“ bio je da udruži sredstva radi lakšeg ostvarivanja srednjoročnih planova razvoja, boljeg povezivanja tehničkih i tehnoloških kapaciteta, obezbje-

đenja sirovina za nesmetan rad, zajedničkog obavljanja komercijalne funkcije radi proširenja tržišta i boljeg snabdijevanja i povezivanja tržišta dvaju područja.

U proteklom osmogodišnjem periodu „Japra“ je povećala obim i vrijednost proizvodnje, kao i broj zaposlenih, ali se ništa nije mijenjalo u organizacionom pogledu, što je uslovlilo brojne poteškoće. Pokušaj da se putem radne zajednice, interne banke i razvoja vode poslovi za potrebe bosanskonov-

skog rudnika nemetala nije uspio. Tako je „Japra“ morala imati vlastite službe, a kolektiv je zadržao postojeću organizaciju.

— Tek djelomično postigli smo određene efekte u realizaciji razvojnih programa gipsa, koji su završeni s velikim zakašnjenjem 1982. godine. Ostale programe radili smo bez ikakve pomoći beočinske Fabrike cementa. Tako je izgrađeno postrojenje drobljenog i separiranog kamena, kapaciteta 300 hiljada tona godišnje, a program kamenog brašna i punila završen je krajem decembra, što će u mnogome devalvirati proizvodno-finansijske efekte. Djelomična realizacija razvojnih programa našeg kolektiva usporila je ostvarenje predviđenih ekonomskih efekata i predviđeni stepen zapošljavanja. Isto tako, nije ostvarena ni zajednička komercijalna funkcija na nivou radne organizacije beočinske Fabrike cementa, a ni plasman proizvoda u „Japri“ na širem jugoslovenskom tržištu i izvozu — kaže Mijat PRINCIP, tehnički direktor bosanskonovskog rudnika.

To je opredjelilo oko 300 zaposlenih u „Japri“ da se putem referenduma izdvoje iz Fabrike cementa Beočina i da formiraju radnu organizaciju s dvjema osnovnim organizacijama udruženog rada. Takav vid organizacije najbolje odgovara sadašnjem stanju, pogotovu, što su završetkom novih kapaciteta u Blatni i Blagaju, zaokruženi postojeći pogoni kao ekonomsko-tehnološke cjeline.

Ovo izdvajanje ne donosi posljedice u porodici beočinske Fabrike cementa, jer se „Japra“ obavezala da će uredno snabdijevati te kolektive potrebnim količinama svojih proizvoda, posebno gipsom.

F. KORAJAC

## KOMUNALCI

Radnici „Kozaraputeva“ rado su viđeni ovih dana u mnogim komunama: kako i ne bi — danonoćnim radom na cestama, gdje otklanjaju snijeg i led, čineći sve što je u ljudskoj moći da i pri niskim temperaturama učine puteve prohodnim, zadužili su mnoge mještane.

Stoga je sasvim normalno što se u mnogim komunama ovim radnicima ukazuje odgovarajuća pažnja.

Na primjer: smještaj ekipe ovih radnika u Skender-Vakufu staje „Kozaraputeva“ više nego turistički pansion! Em' što rade — em' će i da plate!

AKCIJE

# SVI HOĆE TELEFONE

BOSANSKA KRUPA, 7. januara — Interes radnih ljudi i građana u Bosanskoj Krupi za uvođenje telefona je velik, kažu u Pošti. Izgradnja nove zgrade pošte u Bosanskoj Krupi i montiranje automatske centrale omogućuje priključenje većeg broja telefona. Zajedničkom akcijom OOUR-a PTT u Bosanskoj Krupi i građana zainteresiranih za uvođenje telefona ostvareni su uslovi za priključak nešto više od 1000 novih

telefonskih pretplatnika. Građani su učestvovali u ovoj akciji ulozima od 25.000 dinara.

Završetkom izgradnje nove savremene pošte počelo je nedavno i priključivanje telefona građanima koji su učestvovali u akciji kabliranja vodova i izgradnji drugih poštanskih objekata — kaže Sead Šišić, direktor OOUR-a PTT Bosanska Krupa.

B. V.

LJUTA ZIMA I DALJE DONOSI NEVOLJE

ČELINAC

# Bez vode, grijanja i struje

● Zbog prekida grijanja i kvarova na glavnom vodovodu i dalekovodu nekoliko stotina zaposlenih juče ujutro vratilo se kućama ● Sve se čini da teškoće koje su zadesile Čelince što prije budu otklonjene ● Posebno zaoštrena odgovornost

ČELINAC, 7. januara — Na području čelinačke opštine stanje je više nego teško. Već nekoliko dana u centru komune nema grijanja, a danas je došlo i do kvara na glavnom vodovodu prema Banjaluci, tako da su Čelinci ostali i bez vode. Zbog snježnih padavina i niskih temperatura nastao je kvar na dalekovodu od Čelince do Stare Dubrave i više od 30 posto domaćinstava ostalo je u mraku. Ovako teška situacija je uticala da je jutros više stotina radnika iz organizacija udruženog rada i ustanova moralo napustiti svoja mjesta. O situaciji koju je nametnula zima Milorad Džombić, predsjednik Izvršnog odbora Skupštine opštine Čelinac, kaže:

— Sa ovakvim problemima mi smo se suočavali u posljednjih nekoliko godina. Većina domaćinstava, ustanova i organizacija udruženog rada, izuzev Fabrike elemenata automatike i OOUR-a mehaničke prerade drveta, ostalo je bez grijanja, tako da je jutros oko hiljadu zaposlenih moralo napustiti svoja radna mjesta. To će uticati na izvršavanje i ostvarivanje poslovnih rezultata.

Š. MILIJEVIĆ

SRBAC

# UZ OBAVEZNO KAŠNJENJE

SRBAC, 7. januara — Snijeg i poledica uzrok su neredovnog autobusnog saobraćaja na svim lokalnim linijama u srbacnoj opštini. Na putevima Bosanski Kobaš — Srbac, Srbac — Bajinci i Srbac — Bosanska Gradiška, danas nije bilo prevoza. Svi ostali autobusi koji saobraćaju lokalnim putevima jutros su zakasnili u prosjeku po deset minuta. Zakašnjenja i nekretnanje autobusa redovna su pojava otkako je pao snijeg, pa je samo u „Trikou“ i „Stirokartu“ izgubljeno više od 100 radnih sati. OOUR Prigradski saobraćaj iz Srpsca suočava se s ozbiljnim problemom nedostatka autobusa, jer od 11 u saobraćaju je svega šest, a ostali su u kvaru. Saobraćaj na magistralnom putu Srbac-Nova Topola, uz pojačane napore odvija se redovno.

Z. S.

PRNJAVOR

# Celzijusi parališu autobuse

● Juče ujutro u prvim terminima polaska ni jedan autobus nije krenuo iz Prnjavora na lokalne linije, pa veliki broj radnika iz okolnih sela nije mogao da dođe na posao ● Niske temperature u jutarnjim satima najviše zadaju teškoća ● Zbog ograničenja kretanja teretnjaka i vozni park „10. jula“ ostao zarobljen

PRNJAVOR, 7. januara — Snijeg koji je puna dva dana padao neprekidno, gotovo je paralizovao autobuski saobraćaj u prnjavorskoj opštini. Od prošle noći ne pada, ali su uslovi za odvijanje saobraćaja vrlo teški. Većina lokalnih puteva još nije očišćena, iako su vozila za čišćenje neprestano na terenu. Međutim, vrlo niske temperature otežavaju čišćenje, pošto se ledi nafta u vozilima, pa je tako jedno vozilo za čišćenje trenutno zarobljeno u Kokorima i autobus, koji je jutros krenuo u ovo selo, zaglavio se pored njega. Inače, jutros ni jedan autobus iz Prnjavora nije krenuo na lokalne linije u prvom polasku, pa veliki broj radnika iz okolnih sela nije mogao doći na posao. U kasnijim jutarnjim satima autobusi su krenuli uz veliko zakašnjenje prema Donjim Vijačanima, Ralutincu i Kokorima, a u toku dana očekuje se da će se uspostaviti saobraćaj sa Šib-

ovskom i Strpcima. Na putu prema Ralutincu, mada je put očišćen, autobus se zaglavio u snijegu.

Od Luke Kostreševića, direktora „Autoprevoznog“ OOUR-a Prigradski saobraćaj u Prnjavoru, saznali smo da su najveće teškoće u jutarnjim satima zbog vrlo niske temperature. „U autobusima se ledi zrak i nafta. Stoga ovdje očekujemo da će se situacija u popodnevnim satima popraviti, ukoliko ne bude novih snježnih padavina.“

Snijeg je donio i velike nevolje Radnoj organizaciji „10. juli“, čiji se vozni park sastoji isključivo od šlepera i kamiona sa prikolicama. Kako je ovim vozilima kretanje zabranjeno na gotovo svim magistralnim i regionalnim putevima, trenutno su u krugu. Iz istog razloga otežano je snabdijevanje repromaterijalom pojedinih tvornica u Prnjavoru.

M. MARINKOVIĆ

SOUR „KRAJIŠNIK“ U 1985. GODINI

# KOŽA KROJI PROIZVODNJU

● Pored planiranog povećanja fizičkog obima proizvodnje u poslovnoj politici Kombinata „Krajišnik“ posebno se ističu zadaci na poboljšanje snabdijevanja sirovinama, povećanju ekonomičnosti poslovanja i jačanju funkcija od zajedničkog interesa

Osnovni ciljevi poslovne politike Kožarsko-prerađivačkog kombinata „Krajišnik“ u Banjaluci u ovoj godini utvrđeni su u skladu sa opredjeljenjima iz Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije i razvojnih dokumenata na nivou društveno-političke zajednice. Ciljevi poslovne politike obuhvataju smjernice u oblasti unapređenja samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa, povećanja proizvodnje, udruživanja rada i sredstava na bazi zajedničkog dohotka, primjene savremenih tehnoloških dostignuća u proizvodnji, unapređenja određenih funkcija od zajedničkog interesa, te u svim drugim sferama od kojih zavisi dalji razvoj i jačanje ove složene organizacije udruženog rada.

## SNABDIJEVANJE

Povećanje proizvodnje za četiri do pet procenata predstavlja svakako prvi i osnovni preduslov za ostvaranje zadataka poslovne politike. To će se postići racionalnijim korištenjem kapaciteta, boljom organizacijom i većim angažovanjem svih zaposlenih, što ujedno podrazumijeva povećanje produktivnosti, podizanje kvaliteta i poboljšanje ekonomičnosti racionalnijim korištenjem sirovina, materijala i energije. Ostvarivanje plana, koji predviđa proizvodnju od tri miliona i 170 hiljada pari cipela i 600 hiljada pari gornjih dijelova obuće, zavisiće u najvećoj mjeri od redovnog snabdijevanja potrebnim materijalima, prvenstveno raznim vrstama kože. Za 680 hiljada kvadratnih metara prerađene kože, koliko će biti potrebno finalistima, moraće se obezbijediti četiri hiljade tona sirove kože, od čega hiljadu dvjesto tona iz uvoza u vrijednosti od 2,6 miliona dolara. Dio ovih deviznih sredstava obezbijediće finalisti kroz robne kredite ili po osnovu vlastitog deviznog priliva.

Da bi se obezbijedile planirane količine sirovina neophodne za redovnu proizvodnju, biće neophodno maksimalno angažovanje na nivou Kombinata, pogotovo ako se imaju u



Plan — 3,170.000 pari cipela: iz pogona „Bosne“

vidu već od ranije poznate teškoće u snabdijevanju zbog nedostatka sirove kože na domaćem tržištu, stalnog rasta cijena, teškoća oko obezbjeđenja deviza za uvoz sirove kože i slično. U ovoj godini ipak se očekuje znatno organizovanije snabdijevanje koje treba većim dijelom da pređe u nadležnost Prometne radne organizacije „Krajišnik-Komerc“ preko koje će se organizovati cjelokupan uvoz i dio izvoznih poslova na konvertibilno tržište.

## JAČANJE ZAJEDNIŠTVA

U okviru unapređivanja samoupravnog organizovanja u SOUR-u „Krajišnik“ ove godine će nastojati biti usmjerena na stvaranje uslova za ostvarivanje zajedničkih interesa u Kombinat u inapuštanje prakse da se poslovi od zajedničkog interesa obavljaju neracionalno usljed neodgovarajuće organizacije stručne službe i dupliranja kapaciteta. Stoga će se i dalje podsticati već započeti proces udruživanja svih funkcija koje su od zajedničkog interesa.

To se naročito odnosi na pla-

niranje i razvoj, promet i marketing, organizovanje jedinstvenog informacionog sistema, organizovanje interne banke, nastup na tržištu sa zajedničkim proizvodom koji će imati jedinstvene standarde, i druge zajedničke funkcije u Kombinat. Međutim, istovremeno se ne bi trebalo gubiti iz vida princip da je osnovna organizacija odlučujući faktor samou-

pravnog odlučivanja, a radna organizacija ekonomska cjelina i osnovni oblik povezivanja interesa pojedinih OOUR-a. Među prioritetnim ciljevima i zadacima poslovne politike SOUR-a „Krajišnik“ u ovoj godini svakako je dalje povećanje izvoza na konvertibilno tržište. Ovakva orijentacija je još uvijek rezultat potrebe da se obezbijedi neophodan repromaterijal iz uvoza, jer se podbačaj u planiranom izvozu, odnosno deviznom prilivu direktno odražava na ostvarenje proizvodno-finansijskog plana. Izvoz u vrijednosti od 32 miliona i 450 hiljada dolara gotovo u cijelosti će se vršiti preko „Krajišnik-Komerc“, što predstavlja značajno unapređenje prometne funkcije, jer su se ranijih godina izvojni poslovi obavljali preko drugih spojnog trgovinskih organizacija. Da bi u najskorije vrijeme potpuno preuzeo prometne poslove „Krajišnik-Komerc“ moraće se kadrovski i materijalno osposobiti za obavljanje ove djelatnosti.

N. STANOJEVIĆ-FAJKOVIĆ

PLANOVII OSTVARENJA SRBAČKE OPŠTINE

## Poljoprivreda okosnica razvoja

● U poljoprivredi, koja sa industrijom čini okosnicu razvoja komune, ostvareni su dobri rezultati u biljnoj proizvodnji i otkupu, a povećane su i obradive površine

● Rezolucija za ovu godinu predviđa nešto ubrzaniji razvoj da bi se izvukla iz kruga nedovoljno razvijenih u republici, pri čemu je uz oslanjanje na vlastite snage, neophodna i pomoć šire društvene zajednice — kaže, između ostalog, predsjednik Skupštine opštine Ostoja Romić

I pored svih teškoća, koje su pratile ukupan razvoj komune, radni ljudi i građani opštine Srbac ostavljaju iza sebe ipak uspješnu godinu. U 1984. godini na području opštine Srbac došlo do porasta proizvodnje u svim granama industrije. U poljoprivredi, koja zajedno sa industrijom čini okosnicu razvoja, ostvareni su dobri rezultati u biljnoj proizvodnji i otkupu. Povećane su obradive površine, a dosta je urađeno na stvaranju uslova za uključivanje u proizvodnju većih poljoprivrednih kompleksa koji do sada nisu korišteni zbog određenih vodo-privrednih problema.

Došlo je do osjetnog porasta prometa, a 1984. godina u Srbcu će se pamtiti i po tome što je napokon izgrađena robna kuća. Takođe su nastavljani radovi na komunalnom uređenju grada, nekoliko stotina seoskih domaćinstava dobilo je vodu, izgrađeni su novi kilometri asfalta. Otvaranjem novih sadržaja na Barači upotunjena je turistička ponuda... Opredjeljenja za bolje korišćenje prirodnih resursa dala su, istina, početne rezultate postignute u eksploataciji kaoliniziranog granita u Bosanskom Kobašu. Kad se ocjenjuje godina koja je za nama, treba istaći da je ostvarena i visoka stopa zaposlenosti od 9 posto. Tako danas u društvenom sektoru ima 3 hiljade 633 zaposlenih radnika, od kojih je više od 3 hiljade u privredi. Međutim, problem nezaposlenosti još pritišće opštinu pa dosta zadataka u tom pogledu ostaje i u ovoj godini — kaže Ostoja Romić, predsjednik SO Srbac.

O planovima i zadacima u 1985. godini predsjednik Skupštine opštine Srbac kaže:

Razumljivo, našu ukupnu aktivnost u 1985. godini opredjeljujuće zadaci koji proističu iz Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije. S obzirom na to da se ova komuna još uvijek nalazi u krugu nedovoljno razvijenih, naš razvoj će morati teći nešto ubrzanije u odnosu na republičke prosjeke. Pri tome se prvenstveno moramo oslanjati na vlastite snage i mogućnosti. U nekim programima računamo i na podršku šire društvene zajednice. Rezolucijom za 1985. godinu predvidjeli smo dinamičniji



Investicije u ovoj godini kreću se oko milijardu i 210 miliona dinara, od čega 98 odsto u privredu: Ostoja Romić

razvoj industrije i poljoprivredne proizvodnje, te dalje povećanje izvoza. Jedan od ključnih zadataka je povećanje produktivnog zapošljavanja. U tom pogledu već smo započeli sa realizacijom nekih programa. Mislim pri tome na otvaranje tri industrijska kapaciteta sa malim serijama u tri mjesne zajednice, gdje će posao dobiti oko 150 radnika.

Moraju se takođe šire otvoriti vrata maloj privredi. Ovih dana objavljeni su razgovori sa radnicima privremeno zaposlenim u inostranstvu i predočene im mogućnosti za radno angažovanje i trajan povratak u domovinu. Dosta njih računaju na otvaranje radionica gdje se može zaposliti i više radnika sa evidencije Zajednice za zapošljavanje.

Rezolucijom predviđena investiciona ulaganja za 1985. godinu iznose oko milijardu i 210 miliona dinara, od čega više od 98 odsto u oblast privrede. Moraju se pojačati napori i za dalji razvoj saobraćaja, a most na Savi jedan je od bitnih preduslova za dalje otvaranje komune. Značajan zadatak je i u oblasti proizvodnje hrane. Pored unapređenja primarne proizvodnje u poljoprivredi, biće neophodno stabilizovati proizvodnju i otkloniti uzroke gubitaka u preradi — konkretnije u Klaočnici peradi. Uz sve ove i druge zadatke koji su utvrđeni Rezolucijom i drugim razvojnim dokumentima, moraće zaustaviti pad realnih ličnih dohodaka, odnosno standarda.

Zarko ŠARIĆ

SKENDERVAKUFSKI ZIMSKI RAPORT

## REKREACIJA ZA PLIČI DŽEP?

● Stari ski-lift u kvaru, a novi, podignut u Srebreniku, udaljen od centra grada sedam kilometara ● Izgradnjom depandansa hotel „Omar“ proširio svoje kapacitete

Gradić na 800 metara nadmorske visine dočekao je svojih „pet minuta“: gotovo pola metra snijega učinili su ga ljepšim, privlačnijim, onakvim kakvim ga vole da vide njegovi gosti u zimskim mjesecima. Što se liče priroda, danas Skender-Vakuf ništa ne nedostaje. Već godinama se govori i pokušava da se od ovog mjesta stvori zimsko-sportski centar, ali se dalje od početka nije, nažalost, otišlo. Istina, valja se pomiriti sa činjenicom da ovaj gradić nikad ne može postati značajniji centar, jer za tako nešto nema sve uslove (terene, prije svega!), ali, zato ima šansu da bude neka vrsta sportsko-rekreativnog centra, ne samo za Banjalučane, već i za širi region. No, da bi se dostigao taj nivo neophodno je učiniti odlučujuće korake. A tog, međutim, za sada nema, pa se i dalje tapka u mjestu, a šanse, jedna po jedna, propadaju.

Dva dana snijeg nije, tako reći, prestao da pada. Skender-Vakuf je dobio svoj uobičajeni zimski dekor. Da su druga vremena i drugi uslovi, ovamo bi, sigurno, nagrnuli ljubitelji smučanja. Međutim, gostiju je, bar za sada, više nego malo: tek iz poneke vikendice se dimi. U hotelu „Omar“ boravi samo nekoliko gostiju!

### U OČEKIVANJU GOSTIJU

— Preko novogodišnjih praznika sve je gotovo bilo kratko! — kažu nam u „Omaru“. Sad je našla oseka, ali se gostima nadamo već sredinom nedjelje.

Radna organizacija „Vlašić“ je nosilac razvoja turizma na ovom području. Zato smo željeli da o sadašnjem trenutku Skender-Vakufa razgovaramo sa Zdravkom Udovičevićem, direktorom RO „Vlašić“ ali on, međutim, nije bio raspoložen za jedan takav dijalog. Istina, bila je „slobodna subota“ kada smo ga potražili telefonom i rekli mu o čemu se radi. Predložili smo mu da razgovor obavimo, ako ne tog dana — u nedjelju. Zimska sezona je u punom jeku, smučarska takode. Đaci su na odmoru isada je, dakako, šansa da Skender-Vakuf i „Omar“ budu opsjednuti gostima.

— Nedavno je nešto o nama bilo na televiziji. Nemam ni danas ni sutra vremena. Imam nekih obaveza... — odbio je naš prijedlog Zdravko Udovičević. Eto vam upravnika hotela pa s njim popričajte...

Možda u opisu radnih zadataka nigdje ne stoji da direktor RO „Vlašić“ treba da kontaktira i sa predstavnicima sredstava javnog informisanja, ali se i taj oblik rada podrazumijeva za ljude koji se nalaze na radnom mjestu — direktora.

Upravnik „Omara“ Slavko Glamočić bio je bolje volje.

— Pred novogodišnje praznike, radnici Nacionalnog parka „Plitvice“, OOUR „Građenje“ završili su izgradnju depandansa. Kapaciteti „Omara“ su, na taj način, prošireni za 64 osnovna i 32 pomoćna ležaja. Uz dosadašnjih 72 ležaja u „starom“ hotelu, Skender-Vakuf može da prihvati preko 150 hotelskih gostiju. Već imamo dosta

najava. Pretežno su stigle iz Banjaluke, pa vjerujemo da će „Omar“ već u toku ove nedjelje primiti veću grupu gostiju. Pun pansion staje 1.400 dinara.

Radovi na izgradnji depandansa počeli su krajem avgusta. Uz pomoć kredita osi-

### OSIGURAČI

U blizini „Omara“ prije pet godina podignut je ski-lift. Kakav-takav, dobro je došao smučarima. Međutim, on još, i pored velikog snijega, nije osposobljen za upotrebu: u priručnoj baraci, čija su vrata širom otvorena, sidra su odložena i čekaju da ih neko postavi na saju.

— Ski-lift je bio osposobljen, ali je neko uništio osigurače, pokvario saju... Sada čekamo majstore iz Slovenije da ga ponovo pripreme za upotrebu! — kaže Slavko Glamočić.

gurano je 60 miliona za proširenje „Omara“. Stvoren je jedan kompleks u kojem će se gosti, nadamo se, ugodno osjećati. Dva paviljona izgrađena su u drvetu, komfor je uobičajen i turistička ponuda — ako se usko gleda na ono osnovno, ležaj, restoran — Skender-Vakuf sada ima čime da se pohvali.

### NOVI SKI-LIFT

Prošla su ili, bolje rečeno, prolaze vremena kada se, zbog smučanja, odlazilo

u Austriju, Italiju, Čehoslovačku, Švajcarsku, odnosno na Jahorinu, Kranjsku goru... Mnogi džepovi postali su plitki za paprene cijene u zimskim centrima. Zato bi Skender-Vakuf trebao da iskoristi šansu. No, da li je spreman za zimsko-smučarsku sezonu?

— Na Srebreniku, udaljenom od Skender-Vakufa sedam kilometara, podignuta je nova uspinjača, sa „sidrima“ — kaže Slavko Glamočić. Dužina stazelnosni oko 600 metara. Uvjereni smo da će Srebrenik moći da zadovolji potrebe poklonika smučanja. Potrudimo se da tamo obezbijedimo prodeju sendviča, čaja...

Ono što je već trebalo da bude riješeno, još se javlja kao glavni problem: kako gostima koji nemaju vlastiti automobil omogućiti da dođu i da se vrata za Srebrenika. — Možda ćemo uspjeti da obezbijedimo autobus „Šumarje“. Za sada sve još nije definisano, ali nešto moramo da uradimo. Valjda ćemo to regulisati u narednih nekoliko dana.

Svi posjetioci Skender-Vakufa sigurno neće ovamo doputovati vlastitim automobilima: nešto zbog puta, više radi skupog benzina. Ako se želi da Srebrenik ne postane „mrtav kapital“, prevoz smučara mora se precizno i trajno riješiti, po uzoru na velike smučarske centre. Svaki promašaj na startu kasnije će se teže ispraviti.

L. PAPIĆ

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA „BUDUĆNOST“ U BOSANSKOJ KOSTAJNICI

# Sve bliže selu

● Prošle godine otkupljeno je više od 300 hiljada litara mlijeka, otvaranjem otkupnih stanica u Mravom Polju i Gumljanima ove godine otkup će se udvostručiti ● Oko stotinu zemljoradnika je udružilo rad sa Zadrugom, a kooperacijom je vezano 837 domaćinstava

BOSANSKA KOSTAJNICA — Poseban pečat ukupnom preobrazi selu na području Bosanske Kostajnice, za samo 20 mjeseci postojanja, dala je Zemljoradnička zadruga „Budućnost“, nastala iz Osnovne organizacije udruženog rada za promet robom i ugostiteljstvo. Uz raspoložive potencijale, prvi plodovi formiranja zadružne organizacije očigledni su: na imanjima poljoprivrednika već se nalaze 33 male farme s četiri do osam grla, od kojih je 26 za proizvodnju mlijeka. U sagrađenim ili adaptiranim stajama ima i 50 grla rasplodnih junica, što je garancija da će se kroz nekoliko godina, stvaranjem „matičnog stada“ izbjeći uvoz stoke. O tome u kolektivu sa 130 zaposlenih brine formirana osnovna selekcijska služba, i vođenje matičnog knjigovodstva rasplodnih junica. U selima mjesnih zajednica Kalendar i Bosanska Kostajnica, gdje je postavljeno devet laktoriziranih stanica, od početka prošle godine organizovano se otkupljuje mlijeko. U 1984. otkupljeno je preko 300 hiljada litara, a postavljanjem otkupnih stanica u Mravom Polju i Gumljanima mlijeka će u ovoj godini biti dvostruko više. Mnogi mladi s kostajničkog područja napuštaju

privredne organizacije i vraćaju se na selo. Blizu 100 zemljoradnika dobilo je svojstvo radnika u udruženom radu, a kooperativnim odnosima bavi se gotovo svih 837 poljoprivrednih domaćinstava, koliko ih ima na području mjesnih zajednica Kalendar i Bosanska Kostajnica.

Prema primat ima stočarska proizvodnja, zadružna organizacija u Bosanskoj Kostajnici postigla je u prošloj godini najbolje rezultate u bosanskonovskoj komunali u ratarstvu u društvenom vlasništvu. Sve su poljoprivredne površine bile zasijane, a sa 16 hektara pod kukuruzom prinos je iznosio preko 120 tona.

— Izgradnjom savremenog poljoprivredno-zadružnog centra, gdje će biti otkupno mjesto za stoku sa savremenim instrumentima: vagama, rampama, vezovima, nastrošnicom, te benzinskom pumpom i ostalim pratećim objektima, i otvaranjem poljoprivredne apoteke, riješićemo uska grla, ali vjerujem i stati uz bok razvijenim poljoprivrednim područjima u Republici — kaže Rajko VUJANOVIĆ, direktor Zemljoradničke zadruge „Budućnost“ u Bosanskoj Kostajnici.

F. KORAJAC

U KPRO „PROLETER“ KOTOR-VAROS

## Omasovljen aktiv davalaca krvi

### ● Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi u „Proleteru“ ima 133 člana, a prvi zadatak ove organizacije u narednom periodu je da ih bude i više

KOTOR-VAROS — U Kozarsko-prerađivačkoj RO „Proleter“ već četiri godine djeluje aktiv dobrovoljnih davalaca krvi, koji sada ima 133 člana. U toku ove godine članovi aktiva organizovali su petakciju u toku koje je sakupljeno 30 litara dragocjene tečnosti. Aktiv učestvuje u tradicionalnim akcijama „Učinimo sretnim mlade majke i njihove bebe“ i „Karavanu solidarnosti“. Aktivnost davalaca krvi u „Proleteru“ doprinijela je okupljanju novih dobrovoljaca i u ostalim organizacijama, pa će uskoro biti formirani aktiv u Tvornici alatnih strojeva „Jelšingrad“ i ŠC „Veselin Masleša“.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pozitivno je ocijenjena aktivnost u ovoj godini. U usvojenom programu rada predviđeno je dalje omasovljenje aktiva, organizovanje stalnih akcija na prikupljanju krvi i pružanju pomoći oboljelim članovima kolektiva. Nastaviće se takođe razvijanje saradnje sa ostalim aktivima u susjednim komunama, čiji su predstavnici učestvovali u radu skupština. Za ostvarenu pomoć u radu aktiva uručeno je priznanje Opštinske organizacije Crvenog krsta, Školskom centru „Veselin Masleša“ i OOUR-u gradivinarstva „Rad“. Za 20 davanja krvi uručena je Zlatna plaketa Republičke konferencije crvenog krsta članu aktiva Šlobodanu Hrnciju.

D. KERZOVIĆ

# DOMOVI NIČIJA BRIGA

● Nada su najčešće građani sredstvima samodoprinosu, a u akcije su se uključivali radni ljudi i građani, sada društveni domovi u mnogim selima bosanskogradiške opštine prepušteni su zubu vremena i nisu ničija briga ● Krajnji je čas da se zajedničkom aktivnošću pobrinemo i spasimo od propadanja zdanja jedina namijenjena za društvenu aktivnost i zabavu u mjesnim seoskim zajednicama

BOSANSKA GRADIŠKA — U većem broju mjesnih zajednica na području bosanskogradiške opštine izgrađeni su društveni domovi, a oni, pored doma u Bosanskoj Gradišci, i onih u Gornjim Podgradcima, Novoj Topoli, Dubravama, Orahovi i u Kočićevoj tretiraju se kao domovi kulture. U izgradnji su takvi objekti u Donjim Podgradcima, Mašićima, Turjaku, Grbavcima, Dragejima, Trošeljima, Miloševom Brdu i Bistrici.

Svi su građani za potrebe i rad društveno-političkih organizacija i organa mjesnih zajednica, posebno za kulturno-zabavni život omladine. U praksi ih koriste svi. Dakle, ti domovi su svačiji. Ali moglo bi se reći i ničiji. Najčešće niko o njima ne brine. U većini slučajeva čini su zapušteni, sa polupanim prozorima, polomljenim namještajem, u zimske dane bez peći i ogrjeva. Ipak, u njima se okupljaju ljudi, održavaju sastanke društveno-političkih organizacija i zborovi građana. Ali, rijetko se traže rješenja za poboljšanje takvog stanja.

Jedini prihod za održavanje tih zdanja su redovne ili povremene ig-

ranke ili priredbe koje organizuje omladina. Ali, i tako prikupljena sredstva se nenamjenski troše zbog čega dolazi do konfliktnih situacija u pojedinim sredinama.

Najracionalnije se koristi Društveni dom u Vrbaškoj, gdje omladina ostvaruje značajnije prihode, dok u novoizgrađenom Domu kulture u Dubravama nema mjesta za omladinu i za rad Kulturno-umjetničkog društva (korišćenje domse naplaćuje). Na drugoj strani u Domu kulture u Bosanskoj Gradišci osiguran je prostor za rad amatera, ali je te aktivnosti malo.

Pa, kako riješiti status društvenih domova?

Svi ovi domovi su izgrađeni najčešće sredstvima mjesnog samodoprinosu i uz maksimalno zalaganje radnih ljudi i građana svake sredine, s namjerom da u njima građani određenog područja zadovolje svoje društvene i kulturne potrebe. Nažalost, za vrlo kratko vrijeme ti objekti postaju najzapušteniji, ruglo sela.

Dakle, poslije izgradnje društvenih domova u selu oni prestaju biti

briga onih koji su ih gradili. Ponegdje se ovi domovi nazivaju dom kulture, dom mladih, spomen-dom, društveni dom, ali zajedničko im je da o njima, praktično, niko ne brine.

Kako je u fazi izgradnje brigas svih faktora u mjesnoj zajednici da se dom izgradi, trebalo bi da i u fazi korišćenja to bude briga svih.

Itu bismo se, kao i u cjelokupnom društvenom životu, brže morali prestrukturirati. Ti domovi bi morali postati žarišta društvenih zbivanja u svakoj sredini, u njima se svakodnevno treba nešto dogradivati. Zbog toga bi i briga dotične mjesne zajednice i njenih žitelja trebala da bude i oko održavanja ovih društvenih prostorija. Ovo bi se, posebno, moralo brže razriješiti u većim seoskim centrima kao što su Podgradci, Nova Topola, Orahova i Dubrave, gdje bi se moglo razmišljati i o zapošljavanju po jednog čovjeka koji bi organizovao aktivnosti u domu i brinuo brigu o njegovom održavanju. To bi se moglo odnositi i na ostale domove. Zbog toga bi se aktivnost domova morala razmatrati i na nivou svih društveno-političkih organizacija, a njihovo održavanje bi se moralo naći i u finansijskim planovima mjesnih zajednica.

Ne postanu li briga svih građana u mjesnoj zajednici, društveni domovi će brzo biti upropašteni, a to će biti skuplje nego njihovo održavanje.

D. MALEŠEVIĆ

## BRIGO MOJA...

U nedjelju ujutro, u samoposluzi „LAVIRIN“, koja pripada RO „15. maj“, u Skender-Vakufu, vodio se ovakav dijalog između kupca i prodavačice.

- Dobro jutro!
- (Tišina)
- Da li ste dobili brašno?
- Nismo!
- Imate li krompira?
- Nemamo!
- Je li vam hljeb svjež?
- Nije, od juče je!

RAZVOJ PTT SAOBRAĆAJA U PRNJAVORSKOJ OPŠTINI

● Izgledi su da se uskoro priključi oko tri stotine novih pretplatnika, a ukoliko se ostvari plan razvoja PTT saobraćaja u prnjavorskoj opštini, ove godine ova komuna će sa približiti jugoslovenskom prosjeku da na stotinu stanovnika ima 12 telefonskih pretplatnika

PRNJAVOR — Prijemno-propusna moć nove savremene telefonske centrale u Prnjavoru je čak 3.000 brojeva. Dosada je u javni telefonski saobraćaj uključeno oko 2.200 korisnika u društvenom i individualnom sektoru. Međutim, do kraja ove godine OOUR PTT Prnjavor imaće znatno veći broj pretplatnika, odnosno onih koji će u svako doba dana ili noći moći iz svog domaćinstva da uspostave vezu ne samo sa mjestima u našoj zemlji već i u inostranstvu.

Tu pogodnost koristi veliki broj Prnjavorčana, a i u većini mjesnih zajednica pušten je u upotrebu automatski telefonski saobraćaj. Dugogodišnje želje postale su tako napokon stvarnost, a ranije dugotrajne nevolje sa biranjem čak i susjednih mjesta nisu više prisutne. Zadovoljstvo pretplatnika je tako kompletno, jer je i najsavremenija, kompjuterska, obrada troškova takođe na visini, pa nema negodovanja korisnika telefonskih usluga.

I OVE GODINE

## Zimovanje na Grmeču

● Sve je spremno da počne škola skijanja, a Grmeč pruža sve pogodnosti za zimski odmor

BOSANSKA KRUPA — Grmeč sa svojim prirodnim ljepotama i blagom zimom pruža velike mogućnosti za razvoj zimskog turizma.

Konfiguracija terena, dobre komunikacije, udobni i pristupačni smještaji omogućuju da Grmeč postane zimski rekreacioni centar ovog kraja.

U tom pravcu se na području bosanskokrupske komune čine znatni napore. Tako se već niz godina na padinama Grmeča u Jasenici i Gornjoj organizuje zimovanje učeničke organizacije zimskog raspusta. Ove godine se u organizaciji SOFK-e i Društva pedagoga fizičke kulture, uz dosta povoljne uslove smještaja u motelu Jasenica organizuje zimovanje učeničke organizacije po smještajima, za što vlada veliki interes među mladima u ovom gradu. Mnogi od njih će prvi put stati na skije i doživjeti draž ovog sporta.

Program zimovanja u Jasenici pored škole skijanja sadrži i posjetu Muzeju Podgrmeč u NOB-u Jasenici, a biće organizovan i čas istorije.

Na veoma atraktivnim terenima podignut je i mini-lift, obezbijeđen dovoljan broj skija i sanki, što govori o organizovanom zimskom odmoru u podnožju Grmeča, a posebno u ostvarivanju zamisli o razvoju zimskog turizma u ovom kraju.

Za zimovanje u Jasenici vlada veliko interesovanje i među odraslima, a ugostiteljsko-turistički radnici pokazuju veliko razumijevanje i obezbjeđuju ugodan smještaj uz povoljne cijene.

Tako će Grmeč pod snijegom sve više biti privlačan i posjećen. Ljubitelji zimskih sportova i rekreacije ulistinu će i uživati.

B. V.

## KA JUGOSLOVENSKOM PROSJEKU

— Tokom ove godine u Prnjavoru će se priključiti novih stotinjak pretplatnika. Troškove priključka od 24 hiljade dinara mogu se uplatiti u nekoliko rata. U mjesnoj zajednici Štrpci očekuje se priključak oko 180 domaćinstava. Toliko će ih biti uključeno u automatski telefonski saobraćaj i u Šibovskoj, dok će u naselju Okolica brojeve dobiti oko 90 domaćinstava.

Uvođenje telefona realizovaće se i u Lišnju, Donjim Galjnovcima i Gornjoj Mravici. Tako ćemo se sa sadašnjih 7 brojeva na 100 stanovnika približiti jugoslovenskom prosjeku, koji je trenutno 12 aparata na stotinu stanovnika, kaže direktor prnjavorskog PTT-a, Milan PLANINČIĆ.

B. R.

KOMUNISTI „ELEKTRO-PRIJEDOR“ O SLABOSTIMA

## Bolovanja jedu dohodak

● U teškoćama s kojima se susreću zaposleni u „Elektro-Prijedoru“ ima i subjektivnih slabosti i zato su se komunisti dogovorili da krenu u odlučnu akciju

PRIJEDOR — Razmatrajući ekonomski položaj svoga OOUR-a komunisti „Elektro-Prijedora“ su na dnevni red posljednjeg sastanka stavili nekoliko aktuelnih i u ovom trenutku neizbježnih pitanja. Riječ je o nastojanjima da se poboljša radna i tehnološka disciplina, smanji broj neopravdanih izostanaka od kojih nije imun ni ovaj kolektiv, kao i bolovanja (prvenstveno do 30 dana) koja i te kako jedu dohodak, a nisu zaobidena ni ostala značajna pitanja. Kritički i objektivno ocijenjeno je, u svjetlu Prijedloga zaključaka 13. sjednice CK SKJ, trenutno stanje u OOUR-u koji se susreće brojnim teškoćama. U narednom

periodu, jedan je od zaključaka, pažnju će biti potrebno posvetiti osujećenju krađe kilovata, radbi koja se u nekim dijelovima opštine odomaćila i uzela podosta maha. Ništa bolja situacija nije ni sa naplatom potrošne struje, prije svega u domaćinstvima: za 11 mjeseci lani, dugovanja iznose oko 60 miliona dinara. Nagradivanje je takođe jedno od pitanja kojim će u narednom periodu biti potrebno posvetiti više pažnje. Ovo tim prije što se, uglavnom, plaća ujednačenim parametrima, ne poštujući princip nagradivanja prema radu, iako za to ima mogućnosti.

R. S.

# LANAC OD LINCA DO ROGOLJA

● Na optuženičkoj klupi nalazi se dvanaest optuženih, koji su aktivno učestvovali u međunarodnom švercu kafe ● Kafu je iz Linca dopremao jugoslavenski građanin na privremenom radu u Austriji Jovica Antunović, koji se neće pojaviti na suđenju ● Suđenje se nastavlja saslušavanjem ostalih optuženih i svjedoka

**BANJALUKA, 7. januara** — Zbog međunarodnog šverca kafe danas su na optuženičku klupu Opštinskog suda u Banjaluci sjeli Branko Kalaš, Boško Đurđević, Dubravko Andrijević, Dragan Jokić, Nedeljko Radonjić, Sveto Vujanović, Nedo Vujić, Iljas Kadrić, Tomana Smiljanić, Rajko Popadić, Rade Batinar i Valter Blat.

Ovu grupu javna optužnica, koju je podiglo Opštinsko javno tužilaštvo u Banjaluci, tereti za nedozvoljenu trgovinu kafom, koja je specijalno preuređenim cisternama stizala iz Austrije u selo Rogolje kod Bosanske Gradiške, a odatle dalje distribuirana do krajnjih ku-

paca, u Prnjavoru, Laktašima, Bugojnu i drugim mjestima.

## Kafa iz Linca

Ova švercerska veza sa Lincem dobro je funkcionisala od ljeta, pa do kraja oktobra prošle godine, kad su organi gonjenja presjekli dalji šverc kafom.

Kafu je u Jugoslaviju dopremao jugoslavenski građanin Jovan Antunović, koji se nalazi na privremenom radu u Lincu. Kafa je do sela Rogolji kod Bosanske Gradiške stizala cisternom sa specijalnim bunkerom, a ovdje su je preuzimali optuženi i otpremali dalje.

Kamion cisterna doveo je „robu“ na farmu Branislava Malidžana iz Rogolja, gdje je obavljan pretevar i raspodjela prema potrebama i dogovoru koji je postizan na licu mjesta.

Na današnjem suđenju saslušan je tek dio optuženih, a tokom sutrašnjeg dana nastaviće se saslušanje optuženih i svjedoka.

**Branko Kalaš (38)**, iz Banjaluke, vozač bez zaposlenja, stao je danas prvi pred sudsko vijeće da objasni kako je počeo posao sa Jovanom Antunovićem, od koga je, kako ga tereti optužnica, preuzeo 8.300 kilograma sirove kafe, po cijeni od hiljadu dinara, po kilogramu koju je dalje preprodavao.

— Krajem juna prošle godine — kaže Kalaš — kad sam bio u Lincu, pitao me Jovica Antunović da li se u Jugoslaviji može prodati kafa. Već početkom jula uzeo sam 1.200 kilograma kafe koja je bila smještena u dvorišnoj zgradi Tomane Smiljanić u Slatini.

Dalje je Kalaš sudskom vijeću objašnjavao kako su stigle sljedeće dvije ture kafe u Rogolje i kuda je sve otpremljena.

— Poslije ovoga cisterna kafe je dopremljena u Rogolje, kod Branislava Malidžana i pretevar smo obavili te večeri. Tada su dvije tone otpremljene za Hrvacane, jednu tonu smo odvezli Bošku Đurđeviću u Klačnicu, a ja sam uzeo dvije tone. Na farmi su ostale još dvije tone kafe. Tada sam Jovici Antunoviću, koji je dopremio kafu dao 600 hiljada dinara i on je otišao za Austriju kaže Brane Kalaš.

U septembru je Jovica Antunović došao u Banjaluku, gdje je postignut dogovor da se dopremi još osam tona kafe, a utvrđeno je da se raspodjela ponovo obavi kod Malidžana u Rogoljima.

Tada je Brane Kalaš u ovaj posao uključio i Iljazu Kadrića (37), radnika iz Bugojna, kao i njegovog drugu Nedu Vujića (28), takođe radnika iz Bugojna.

## Brojao iz radoznalosti

— Kad sam stigao u Rogolje, tamo su već bili Sveto Vujanović i Nedeljko Radonjić iz Hrvacana, kao i Dubravko Andrijević i Dragan Jokić, prevoznici iz Banjaluke, koje sam pozvao da za mene prevezu robu. U kamion je utovareno 2.800 kilograma, ja sam u kola utovarilo još 200 kilograma za sebe. U Hr-

vaćane smo otpremili 3 tone, a dvije tone su ostale kod Malidžana u Rogoljima — kaže Brane Kalaš.

Kod kuće sam čekao jedan sat, a onda kad kafa nije stigla vratio sam se da vidim šta se desilo. Nađem Jovicu Antunovića i Malidžana, koji mi kažu da smo otkriveni i da je milicija uzela pasoše od Jovice i vozača — Austrijanca, te da hitno nađem pet stotina starih miliona i da dodem pred banjalučki SUP u 12 sati, kod „serfa“, kako bi ova dvojica dobila nazad pasoše.

Na ovom poslu je Brane Kalaš, kako je izjavio na današnjem pretesu zaradio 900 hiljada do miliona dinara, a u zaplijenjenoj kafi je izgubio isto toliko, ako ne i više.

Drugooptuženi **Boško Đurđević (29)**, iz Klačnica kod Laktaša tvrdi da je iz radoznalosti otišao da samo gleda i broji pakete kafe u Rogoljima, a da mu je Jovica Antunović, koga je tog dana i upoznao, ponudio sam tonu kafe, i kad mu nije mogao platiti — tvrdi da je Antunović sutradan — zorom, ponovo odvezao ovu kafu iz njegovog dvorišta.

— Ja sam sutradan, kako mi je Jovica rekao, otišao na farmu kod Malidžana i preuzeo 130 kila kafe, a na farmi je ostalo još 130 kilograma. Istog dana, popodne, preuzeo sam i ovih 130 kilograma i predao Jovanu Đurđeviću 30 kilograma, petnaestogodišnji sin od brata uzeo je 40 kilograma i drugi put dvadeset. Borivoju Trivcu dao sam deset, a Draganu Aničiću 15 ili 16 kilograma, te Živojinu Gligiću 160 kilograma. Pare od ove kafe predao sam lično Jovanu Antunoviću, koji me je krajem avgusta ili početkom septembra našao u „Turistu“ u Laktašima. Dao sam mu 26 starih miliona dinara.

## Gledao, a nije kupio

Upitan od predsjednika Vijeća zašto u istrazi nije ovo isto rekao, Boško Đurđević je izjavio:

— Htio sam da to saopštim ovdje, pred sudom. Tvrdim da u Rogolje nije dovezeno više od 300 džakova po 20 kilograma, jer sam lično brojao — kaže Đurđević.

— Brojao, a nisi kupio? — upitao je predsjednik Vijeća.

— Jovicu Antunovića sam upoznao pred utovar i on mi je ponudio hiljadu kila i za to tražio sto starih miliona. Kad mi nisam mogao platiti on je kafu odvezao, jer otkud meni te pare, kad izdržavam četvorčlanu porodicu, nezaposleni smo i žena i ja, a imam samo sedam duzuma zemlje — izjavio je Boško Đurđević.

Prije toga je rekao da je svojim „mercedesom“ (najnoviji tip 190) otišao u Rogolje.

Poslije ove izjave prisutni u sudnici su se nasmijali.

Trećooptuženi **Dubravko Andrijević (28)**, prevoznik iz Banjaluke, optužen za pomaganje u nedozvoljenoj trgovini ističe da mu je **Dragan Jokić** javio da treba da preveze kafu za Branu Kalaša i da ide u Rogolje. To je, kako on tvrdi, bila ta treća tura.

— Jokić mi je javio da je stigla kafa i da ide po Mirka Vujanovića, inspektora SUP-a i onog drugoga, Vesu Vučkovića, koga ja nisam poznao. U Banjaluku smo dovezli dvije tone kafe, tonu istovarili kod moje kuće, a onda se vratili sa ovom dvojicom iz SUP-a da im pokažemo gdje se pretevara kafa. Tada sam ponovo natovarilo još tonu po nalogu Mirka Vujanovića, da to vozim prema samačkom hotelu, a onda mi je naredeno da kamion vozim kući Mirkovog punca. I odatle sam ponovo, po Vujanovićevo nalogu, odvezao kafu svojoj kući, a on — Vujanović — mi je rekao da će po kafu doći Brane Kalaš — kaže Dubravko Andrijević.

Na primjedbe branilaca da se slučaj sa Vujanovićem i Vučkovićem ne spominje, jer je to predmet koji će rješavati Okružni sud u Banjaluci, Andrijević je rekao:

— Ne može to odvojeno. Ne mogu ja odgovarati dva puta za isto djelo. Uostalom, kada sam dao broj cisterne, ja sam uradio dio svoje obaveze, a na insistiranje Jokića i po nalogu Vujanovića krenuo sam ponovo u Rogolje, po kafu koju je Vujanović zaplijenio, a onda ponovo dao Brani Kalašu.

**Dragan Jokić (31)**, prevoznik iz Banjaluke, u svojoj izjavi naglašava da je samo prevezio kafu i da je za to dobio jednom 12, a drugi put 20 kilograma kafe.

— Nisam vozio svojim kamionom, jer nemam cerade, a taroba ne može nepokrivena, već sam bio sam fizički radnik. Znam da je iz Rogolja odvezeno dvije tone kafe Brani Kalašu i Bošku Đurđeviću, a posljednji put u septembru, javio sam „Germa“ (misli na bivšeg inspektora Međuopštinskog SUP-a Banjaluka Mirka Vujanovića) da dolazi cisterna puna kafe. Kad smo stigli tamo, tu su sa milicijskim kolima bili Germa i Vesu, odmah sam vidio da nije ispalo dobro, jer se, Vujanović, dugo zadržao u razgovoru pored cisterne. Tada smo natovarili dvije tone i vratili se još po tonu, po Vujanovićevo nalogu, dok je Vesu Vučković negdje otišao automobilom SUP-a.

Suđenje u Opštinskom sudu u Banjaluci nastavlja se saslušanjem ostalih okrivljenih i svjedoka.

Jelenko SLATINAC  
Dušan KEČMAN

## OPASNO ZAGAĐENJE ZAPADNE MORAVE

# FENOL U VODI ZA PIĆE

**TRSTENIK, 7. januara (Tanjug)** — Pored zimskih nedaća Trsteničani već treći dan muku i sa vodom za piće. Naime, zbog veće koncentracije fenola isključeno je izvoriste Zvezdan sa 18 bunara. Neki priobalni bunari pored Zapadne Morave imaju i do osam puta veću koncentraciju fenola od dozvoljene.

Prema izjavi doktora Božidara Milčevića, iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Kruševcu, fenol je uočen još 4. januara i tada je njegova koncentracija u Moravi bila 880 grama. To znači i toliko puta veća od dozvoljene. Sinoć je voda u sabirnom bunaru bila zagađena 3,4 puta više od dozvoljene, a u dva priobalna bunara čak 5,2 i 8,6 puta veća. Uvedena je redukcija i građani Trstenika piće vodu iz cisterne.

Kako ističe direktor Komunalno-stambene privrede „7. juli“ Stanko Šerović, fenol ide iz rijeke Sitnice, sa Kosova, preko Ibra u Zapadnu Moravu. Građani Trstenika s pravom se pitaju dokle će biti ovako i da li neko može stati na put zagađivačima.

## NASTAVLJENO SUĐENJE U OKRUŽNOM SUDU U BEOGRADU

# Nema više odlaganja

● Odbijen pokušaj odbrane da novim manevrima iznudi odlaganje procesa

**BEOGRAD, 7. januara (Tanjug)** — U Okružnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje grupi od šest lica, optuženih za krivično djelo udruživanja radi neprijateljske djelatnosti.

Današnji pretres je počeo sa sat i po zakašnjenja zbog nedolaska optuženog Gordana Jovanovića. Njegov branilac Slobodan Perović naknadno je donio potvrdu Gradskog zavoda za zdravstvenu zaštitu iz koje se vidi da je Jovanović bolestan i naveo da bi se već sutra ili prekosutra mogao pojaviti na sudu. Vijeće, kojim predsjedava Zoran Stojković, odlučilo je da se postupak protiv Jovanovića privremeno izdvoji i da se pretres održi jer je na ovom procesu bilo već i previše raznih odlaganja i

odugovlačenja koja su svojim ponašanjem i manevrima iznudivali optuženi i njihova odbrana.

Pred sudom je danas saslušan svjedok Goranko Đapić koji je o sastancima u stanu optuženih govorio kao o „prijateljskim sjedelicama“ i razgovorima „uz čašicu“. Detalja se malo sjeća, još manje nego u iskazu datom u prethodnom postupku, izuzev jednog razgovora u stanu Gordana Jovanovića u kome je učestvovao jedan Poljak i govorio o istoriji Poljske. Pošto je svjedok Đapić u iskazu pomenuo da je u rukama imao optužnicu, zamjenik javnog tužioca Danilo Manović mu je postavio pitanje ko mu je i zašto dao? Đapić je odbio da odgovori na ovo pitanje s obrazloženjem da je optužnica javni dokument.

## POSLIJE TRAGEDIJE U BOPALU

# Preseljenje ribara

**DŽAKARTA, 7. januara (Tanjug)** — Pod dojmom teške tragedije u indijskom gradu Bopalu, vlasti u istočnojavanskom središtu Surabaja odlučile su da ubrzaju akciju preseljenja oko 2.100 ribara, koji su naseljeni uz tvornicu umjetnih gnojiva i pesticida „Cresik“.

U stvari, ribari već šest godina ratuju s upravom ovog divovskog kemijskog kompleksa da bi se stvorili koliko-toliko podnošljivi uvjeti življenja, tužeći se na oblake prašine iz tvornice koji im otežavaju život i izazivaju smetnje

na disajnim organima. Međutim, sve do tragedije u indijskom gradu, iseljavanje je išlo puževim koracima. Sada je tvornička uprava odlučila da izdvoji čak 1,8 milijardi rupija (oko 1,8 milijuna dolara) kako bi se ribarima izgradilo novo naselje.

Iseljjenje je ubrzala i okolnost da su ribari ostali i bez sredstava za život. Njihove ribarske mreže, kako kažu, stalno su bivalne sve lakše, jer su otpaci iz tvornice izazivali masovni pomor ribe.

## NEMIRI U ŠRI LANKI

# Poginulo devet lica

**KOLOMBO, 7. januara** — Devet lica, među kojima i jedna žena, poginulo je u noći između subote i nedjelje u sukobu snaga bezbjednosti Šri Lanke i tamilskih separatista u Vankaleu, na sjeverozapadu Šri Lanke. To je — kako javlja AFP — danas saopštio ministar unutrašnjih poslova Šri Lanke Lalit Atulattmudali. On je takođe naveo da je u Vankaleu zaplijenjena izvjesna količina municije, granata i propagandni tamilski materijal.

## KARTUM

# Suđenje zavjerenicima

**KARTUM, 7. januara (AP)** — Pod optužbom da su namjeravali da u Sudanu izazovu nered koji bi poslužili kao povod za „stranu intervenciju“, danas će pred sud u Kartumu biti izvedeno preko 200 ljudi. Egipatska agencija MENA javlja iz Kartuma da se među njima nalazi 127 vojnih lica.

Među optuženima se nalazi i Filip Abas Gabuš, koji je, prema vijesti sudanske agencije SUNA, uhapšen zbog pokušaja da organizuje „zločinačku i etničku zavjeru koja bi izazvala nemire u zemlji i konfuziju i paniku u Kartumu, kao pripremu za stranu intervenciju“. Sudanska agencija, međutim, nije precizirala za kada je intervencija bila planirana, niti koje bi strane zemlje stajale iza nje.

## PROCES „POPJE-LUŠKO“

# Opis ubistva

**TORUNJ, 7. januara (Tanjug)** — Iskaz poručnika Hmjelovskog, jednog od četvorice optuženih za otmicu i ubistvo poljskog sveštenika Popjeluska, svodi se na to što tereti kapetana Pjetrovskog da je on os vemu odlučivao. Sličan iskaz dao je pred vojvodskim sudom u Torunju i prethodno saslušani poručnik Penkala.

Hmjelovski je danas opisao kako su on, Penkala i Pjetrovski prebacili vezanog sveštenika do mjesta gdje je njegovo tijelo bačeno u akumulaciono jezero. Pri tome je sebe predstavio kao žrtvu poslušnosti i povjerenja u starješinu. Očekuje se da će iskaz kapetana Pjetrovskog baciti novo svjetlo na tok događaja.

ZATVORENA IZLOŽBA: „DREVNA KINESKA KULTURA“

## POLA MILIONA POSJETILACA

● Izložba koju su mnogi proglasili događajem godine, to je sigurno bila za 450 hiljada jugoslovenskih i 50 hiljada inostranih gostiju, koji su posjetili njenu postavku na Jezuitskom trgu u Zagrebu u protekla četiri mjeseca

ZAGREB 6. januara /Tanjug/ — Predsjednik Republičkog komiteta za prosvetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu prof. Božidar Gagro zatvorio je sinoć u glavnom gradu Hrvatske veličanstvenu izložbu „Drevna kineska kultura“, koju jeza protekla četiri mjeseca vidjelo više od 450 hiljada posjetilaca iz svih jugoslovenskih socijalističkih republika i autonomnih pokrajina, kao i blizu 50 hiljada inozemnih gostiju.

Svečanom zatvaranju tog grandioznog pothvata, što je ostvaren zahvaljujući velikom prijateljstvu između naroda Kine i Jugoslavije, prisustvovali su predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske Jakša Petrić, predsjednik Predsjedništva CK SKH Mika Špiljak, član Predsjedništva CK SKH dr Stipe Šušar, predsjednik Skupštine grada Zagreba Zorislav Sonje i druge najuglednije ličnosti javnog, naučnog i kulturnog života Zagreba i SR Hrvatske.

Zatvaranju izložbe prisustvovali su i predstavnici kineske ambasade u našoj zemlji.

Direktor Muzejskog prostora na Jezuitskom trgu u Zagrebu Ante Sorić izjavio je da su rezultati što su postignuti za vrijeme trajanja izložbe od 2. septembra prole, do 6. januara ove godine, premašili sva očekivanja. Tu dosad najveću manifestaciju kulture NR Kine izvan njenih granica posjetilo je više od 450.000 Jugoslavena, a ukupni prihod prelazi 10 milijardi starih dinara.

Prema riječima Ante Sorića izložba „Drevna kineska kultura“ proglašena je za događaj godine. On

se pridružio poruci generalnog sekretara CK KP Kine Hu Jao Banga, koji je uputio prilikom otpremne ekspanata izložbe iz Pekinga u Zagreb: „Neka dugo živi prijateljstvo Jugoslavije i Kine“.

Na zatvaranju izložbe pročitana je i poruka izvanrednog i opunomoćenog ambasadora NR Kine u SFRJ Sie Lija u kojoj se, iz-

među ostalog, kaže: „Čestitam Muzejskom prostoru Zagreba na sjajnim rezultatima, što su postignuti za vrijeme trajanja izložbe „Drevna kineska kultura“. To dokazuje ne samo duboko i trajno prijateljstvo između naših dviju zemalja i naroda Kine i Jugoslavije, već doprinosi i daljem razvoju odnosa prijateljstva i saradnje između naših dviju zemalja u svim oblastima.“

Predstavnici Muzejskog prostora u Zagrebu poslali su posebnu poruku Muzeju kineske povijesti u Peking u i najsrdniju zahvalnost za saradnju u ostvarivanju ovog grandioznog pothvata.

U MALOM SALONU DOMA KULTURE OD 10. DO 24. JANUARA

## CRTEŽI I GRAFIKE LJUBOMIRA IVANOVIĆA

BANJALUKA, 7. januara — U malom izložbenom salonu Doma kulture u četvrtak 10. januara biće otvorena izložba Ljubomira Ivanovića, profesora i akademskog slikara iz Beograda. Riječ je o umjetniku, bardu srpskog i jugoslovenskog crteža i grafike, sa čijim radovima ljubitelji likovne umjetnosti mogu da se upoznaju i gotovo četrdeset godina nakon njegove smrti.

Ljubomir Ivanović rođen je u Beogradu 1882. godine, završio je Umjetničku školu u Beogradu 1904. godine, bio je redovni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu, a njegov učenik slikar iz Banjaluke Božo Nikolić, zadržao je u svojim crt-

ežima karakteristike Ivanovićevih crtačkih i tonskih finesa.

Ljubomir Ivanović bio je od 1922. godine dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, učestvovao je na gotovo svim kolektivnim i samostalnim izložbama srpskih i jugoslovenskih umjetnika u zemlji i inostranstvu. Odlikovan je počasnom diplomom na Međunarodnoj izložbi u Barceloni i počasnim spomenom na Međunarodnoj izložbi gravire u Varšavi, vitez je „Legije časti“. Stvaralaštvo Ljubomira Ivanovića u serioznim i analitičkim napisima predstavili su Oto Bihalji Merin, Pavle Vasić, Stanislav Živković, Dejan Medaković, Va-

PRIJAVE ZA JUBILARNO „STERIJINO POZORJE“

## SAVREMENI TEKSTOVI

● Do sadastigle 32 prijave, a iz Novog Sadaporučuju da se sa njima požuri jer je zadnji rok 10. januar

NOVI SAD, 7. januara — Tanjug saznaje da su za tridesete jubilarne ovogodišnje Jugoslovenske pozorišne igre u Novom Sadu 22 pozorišta u našoj zemlji do sada prijavila 32 pozorišne predstave, od kojih je najveći broj raden po originalnim savremenim dramskim tekstovima. Iz SR Hrvatske je sedam pozorišta prijavilo devet predstava a iz SR Slovenije četiri pozorišta sedam predstava. Za sada prijave jedino nisu stigle od pozorišta iz SR Crne Gore i SAP Kosova.

U „Sterijinom pozorju“ u Novom Sadu, tim povodom, podsjećaju sva jugoslovenska profesionalna pozorišta da je deseti januar posljednji rok za prijavu predstava. Uz to sve prijavljene predstave trebalo bi premijerno da budu izvedene do desetog februara.



Ljubomir Ivanović: „Motiv iz Bosne“

nja Kraut. Kako ističu kritičari „bezgranična je umjetnikova ljubav prema osjenčanim i napuklim ljepotama starih istorijskih zdanja i spomenika, narušenih vremenom i starošću, starim grobljima, crkvicama i manastirima, iz kojih kao da „teku i izvire“ zamamne priče o minulim vremenima i izrasta jedna umjetnost

potresnog iskaza i čulnih radosti“. Izložba crteža i grafika Ljubomira Ivanovića, istorije i legende našeg likovnog stvaralaštva biće otvorena od 10. do 24. januara u malom izložbenom salonu banjalučkog Doma kulture, svakog dana od 9 do 20 sati.

J. PRNJA

KULTURNI MOZAIK BOSANSKE GRADIŠKE

## PUBLIKE SVE VIŠE

● Tek kad se stekla prilika za poredjenja, kad su na bosanskogradiškoj sceni počeli da igraju i umjetnici sa više strana, stvorena je i prava pozorišna publika

BOSANSKA GRADIŠKA 7. januara — Tradicionalnom smotrom folklor i narodnog muzičkog stvaralaštva u gradskom Domu kulture u Bosanskoj Gradiški okončan je prošlogodišnji kulturni program ovog kraja. Na toj manifestaciji, koju su uoči novogodišnjih praznika zajednički organizovali SIZ kulture i Radna organizacija Dom kulture, učestvovali su folklorni ansambli, izvorne grupe pjevača, narodni i tamburaški orkestri i vokalni solisti iz jedanaest kulturno-umjetničkih društava s područja bosanskogradiškog Potkozarja i Lijeveć polja. Bila je to dvosatna re-

nih u ovoj instituciji to je značajan doprinos kulturnom životu Bosanske Gradiške. Prema riječima Hilmije Tabakovića, programera u Domu kulture, svipriredeni sadržaji imali su zadovoljavajuću kvalitet. Istina, dvorane u kojima su ovi programi izvedeni i organizovani nisu uvijek bile pune, ali se osjeća napredak kada je riječ o postepenom stvaranju kulturnih navika i potreba. Primjera radi, sve pozorišne predstave koje se ovdje priređuju imaju publiku i za pohvalu je što ta publika ima priliku da vidi nekoliko pozorišnih ansambala u toku godine.

## ECCE HOMO, A NE EXCE HOMO

Omaškom prilikom štampanja novogodišnjeg „Glasa“, naslov pjesme Tomislava Dretara je zamjenjen, pa umjesto pravilnog ECCE HOMO, pisalo je Exce homo.

Molimo čitaoce i pjesnika da ovo uvaže.

vija narodne igre, pjesme, humora, kostima i običaja, koja je zadovoljila ukus posjetilaca. Najzapaženiji su bili članovi kulturno-umjetničkih društava „Danilo Borković“ iz Turjaka, „Mladost“ iz Kočićeva i „Omladinac“ iz Vrbaške. U bosanskogradiškom Domu kulture prošle godine je izvedeno osam pozorišno-scenskih predstava, isto toliko muzičkih programa, održana tri književne večeri i četiri likovne izložbe. Uz svakodnevne filmske predstave, razne akademije i druge kulturne svečanosti, a s obzirom na sredstva i broj zaposle-

I pored svega toga, u ovoj godini se mora više pažnje pokloniti svestranijem kreiranju i obogaćivanju vlastitih kulturnih sadržaja. U tom smislu valja opleniti već postojeće, tradicionalne manifestacije uz bolje korištenje kulturnih vrijednosti koje bosanskogradiško područje posjeduje. Ove godine neophodno je produbljivanje analiziranje sveukupnog stanja i odnosa u oblasti kulture na području bosanskogradiške opštine.

V. Slijepčević

## ISPRAVKA

U tekstu pod naslovom, „Poezija ratnog djetinjstva“ — razgovor s pjesnikom Draganom Kolundžijom — objavljenom u „Nedjeljnom „Glasi“ — 5-6. januara 1985. godine, potkrpala se gruba štamparska greška.

Pjesnikov odgovor na pitanje o pojavi njegove zbirke „Zatvorenik u ruži“ pravilno je trebalo da glasi:

— Ne samo ta moja, nego, ja bih prije rekao, knjige koje su se u to doba pojavile — pjesnika moje generacije kakve bijahu zbirka

Branka Miljkovića, Božidara Timotijevića, Milovana Danojlića, Borislava Radovića, Jovana Hristića, Gordane Todorović, Velimira Lukića i drugih, a pojavile su se poslije vrsnih pjesničkih knjiga Vaska Pope — „Kora“, Miodraga Pavlovića — „87 pjesama“ i Stevana Raičkovića — „Pesme tišine“ koje su uz „Višnju za zidom“ Oskara Davića, Vučovu knjigu „Mastedong“ i nadrealističkih pjesama Marka Ristića, značile neku vrstu „oproštaja“ od soc-realističke poezije u nas.“

KONGRES KINESKIH PISACA

## SLOBODA STVARALAŠTVA

PEKING, 7. januara (Tanjug) — U Pekingu je završeno višednevno zasjedanje Kongresa Udruženja književnika Kine. Na tom kongresu kineski književnici dobili su nov statut čija su osnovna polazišta demokratija i sloboda stvaralaštva.

Partijski organ „Ženmin Žibao“ obratio se uvodnikom svim partijskim i državnim institucijama i, posebno, rukovodićim ličnostima da sprovede demokratsku liniju Partije prema piscima. Kako se ističe, „rukovodioci se ne mogu postavljati više u ulogu staratelja ili sudija, a još manje mogu da književnicima lijepe etikete“.

USPJELA JUGOSLOVENSKA IZLOŽBA U BEČU

## ZAINTERESOVANI STRUČNI KRUGOVI

BEČ, 6. januara /Tanjug/ — Sinoć je u Beču završena reprezentativna jugoslovenska izložba srednjovjekovne srpske sakralne umjetnosti. Izložbu 111 vrlo vrijednih ekspanata iz naše kulturne baštine, koja je otvorena 20. septembra prošle godine, posjetilo je tokom protekla tri i po mjeseca preko 22 hiljade Austrijanaca i inostranih turista, a bila je popraćena i većim brojem povoljnih napisa istoričara umjetnosti i likovnih kritičara u bečkoj štampi.

Po ocjeni domaćina izložbe, predstavnika bečkog etnografskog muzeja, izložba je postigla nesumnjiv uspjeh, kako po broju posjetilaca, koji je iznad prosjeka posjete Muzeju, tako i po interesu kojeg je izazvala u stručnim krugovima.

TELEVIZIJA

## Igra na istu kartu

● Januar, kao i uvijek, mjesec repriza ● Dosadni „Inspektor Vinko“ ● Lekcije Ivana Kordića

Januar je pravi „El Dorado“ za televiziju. Sve što je snimljeno u studijama širom zemlje i viđeno u njihovim novogodišnjim programima zaslužuje da se prikaže i drugim gledaocima. Tako, uz male ekrane, cijela nacija nastavlja da slavi najljudu noć sve do februara, a nekad i dalje. To je i provjeren recept, jer se lakše zaborave troškovi proslave i opet se stvori štimung „udri brigu na veselje“.

Da je to prilog štednji, pokazuje i nedjeljno popodne Televizije Beograd. Ljudi se odmarali, a pustili blok novogodišnjih emisija. Ruku na srce, nisu bile loše i onima koji prvi put gledaju, ispunile su vrijeme, ali šta je s onim dijelom gledališta kome je ovo prikazano drugi ili treći put. A napolju vije ti vije. Čudni su ti TV stvaraoči! Ljeti naprave dobre kolaž-emisije, svuda odvedu svoju publiku, a zimi, valjda i njima hladno, pa daju narodu „hljeba i igara“. U zimskim popodnevima

oni koji inače čitaju — čitače, a onima koji to ne običavaju televizija mora dati kvalitetnu i sadržajnu zabavu, ali i informaciju.

Dok su humoristički priloz u novogodišnjem programu već ocijenjeni kao dobri, u praksi se potvrđuje da je TV pregaocima odavno ponestalo daha za duže bavljenje humorom. Topotvrđuje već uveliko tekuća serija „Inspektor Vinko“. Previše je tu neukusa i karikiranja. Karikiranje samo za sebe ne znači ništa. Monotonno je stalno igranje na istu kartu. Kad duhovitost koja zabilista pri prvom susretu sa nekom pojavom, ali njeno forsiranje dosadi. Da li je moguće da svi u ovom društvu krađu? Nije li pretjerala Blanka u tjeranju svojih interesa i svog muža u mahinacija? Ipak, mentalitet naših ljudi je malo drugačiji. Tu, nedavno, pričalo se o ženi koja je vlastitog muža prijavila zbog „nečasnih radova“ da bi sačuvala i oca familije i čovjeka.

Kad je već riječ o „Inspektoru Vinku“, jutros neko upita: „Je li ono vila (u kojoj je snimljena najnovija epizoda) nekog s Televizije ili je gazda uhapšen, pa pripala državi? Vrijedilo bi naći odgovor.“

Na kraju malo o informativnom programu: Televizija — Sarajevu i njen Dnevnik u nedjelju u udarnom terminu: Komentar Ivana Kordića. Po ko zna koji put novinari i urednici ovog studija se postavljaju kao da imaju puno pravo da „svakom loncu budu poklopac“, odnosno, kako bi narod rekao, da popuju. Kordić ironično konstatuje da su kolege iz drugih informativnih kuća, pratili javnu raspravu o novim programima za osnovno i usmjeren obrazovanje, težili samo senzacionalizmu. Možda je takvih istupa i bilo, ali urednik Televizije — Sarajevu nije taj koji treba da dijeli lekcije i uči novinare kako se radi. Biti bi bolje da češće da kritički osvrt o zbivanjima u kulturi, a ne samo hvali ono što se dešava, a napada samo anonimne ili one koji su već na nekom forumu napadnuti.

Svetlana ŠILJGOVIĆ

# SVJESNO PROTIV PRAVA

● Valjano se primjenjuju samo savezni zakoni koji spadaju u domen klasično državne regulative, a ostali se ili ne primjenjuju ili široko izigravaju

BEOGRAD, 7. januara (Tanjug) — Radl izvršavanja saveznih zakona u oblasti energetike i industrije republike i pokrajine donijele su zakone koji su u suprotnosti sa tim saveznim propisima

Ovo je bila jedna od mnogih sličnih konstatacija o sprovođenju saveznih zakona, sadržana u dijelu analize o funkcionisanju pravnog sistema koja se bavi primjenom prava i ostvarivanjem ustavnosti, zakonitosti i odgovornosti u našem društvu. Ona upućuje na osnovanost krajnje zabrinjavajućeg zaključka da su nepoštovanje nedosljedno i neujednačeno izvršavanje i kršenje zakona poprimili široke razmjene. To je ujedno, upozoravaju stručnjaci, i najveća

slabost našeg pravnog poretka, koja ima naročitu težinu i zato što ostvarivanje Dugoročnog programa stabilizacije u velikoj mjeri zavisi od dosljedne primjene važećih i budućih propisa.

Beveći se posebno izvršavanjem saveznih zakona, jer se njima uređuju društveno-ekonomski odnosi i osnovi političkog sistema, poznavajući su uočili da se valjano primjenjuju samo zakoni koji spadaju u domen klasično državne regulative—narodna odbrana, unutrašnji poslovi, krivični i građanski postupak i carine. Ostali savezni propisi se ili ne primjenjuju ili se široko izigravaju. Isto važi i za veliki broj dogovora, društvenih dogovora i samoupravnih akata u svim domenima.

## PREKJUČE U BEOGRADU

UZ GODIŠNJICU SMRTI ISMETA MUJEZINOVIĆA

### Cvijeće na grobu umjetnika

TUZLA, 7. januara — Danas se navršila godina dana od smrti Ismeta Mujezinovića, akademika, slikara, revolucionara, nosioca „Partizanske spomenice 1941. godine“, člana Savjeta Federacije, dobitnika Nagrade AVNOJ-a, istaknutog kulturnog i javnog radnika.

Tim povodom danas su delegacije Bosne i Hercegovine i opštine Tuzla, posjetile grob i položile svježe cvijeće na humku Ismeta Mujezinovića. Delegaciju Bosne i Hercegovine sačinjavali su Nijaz Dizdarević i Nevenka Selimović, a u ime opštine Tuzla Nikola Fabijanić, Ninela Markudov i Salima Mulaosmanović.

Svom zaslužnom sugrađaninu rodni grad do sada se odužio otvaranjem galerije „Ismet Mujezinović“, u sklopu Galerije jugoslovenskog portreta u Tuzli, i štampanjem monografije Ismeta Mujezinovića, koja će izići tokom ovog mjeseca.

### Umro Branko Đorđević

BEOGRAD, 7. januara — Poslije kraće i teške bolesti u Beogradu je juče umro Branko Đorđević, direktor Saveznog biroa za poslove zapošljavanja. Rođen je 1924. u Svetozarevu od 1941. godine saraduje sa Komunističkom partijom Jugoslavije.

Poslije oslobođenja radio je jedno vrijeme u JNA. Diplomirao je na ekonomskom fakultetu i zaposlio se u Saveznom zavodu za društveno planiranje. Pet posljednjih godina bio je na dužnosti direktora Saveznog biroa za poslove zapošljavanja. Za svoj rad odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrnim vijencem i Ordenom JNA sa srebrnim vijencem.

## JEFTINIJI BENZIN ZA STRANCE

### Turistički bonovi i ove godine

BEOGRAD, 7. januara — Strani turisti imajuće i ove godine popust od deset odsto na svim benzinskim stanicama ukoliko gorivo plaćaju turističkim benzinskim bonovima Auto—moto saveza Jugoslavije — javlja Tanjug.

Kako saopštava Informativni centar AMSJ, prodaja bonova organizovana je na oko pet hiljada mjesta u inostranstvu i na svim jugoslovenskim graničnim prelazima.

## DO KRAJA DECIENJE U ALEKSINCU

### Elektrana na škrljice

ALEKSINAC, 7. januar — Ove godine, prema riječima direktora Rudarsko-industrijskog kombinata Aleksinac Miroslava Vukića, počće tehničko-tehnoško i ekonomska istraživanja za gradnju dva bloka od po 200 megavata termoelektrane koja bi kao

pogonsko gorivo koristila škrljice. Ovaj projekat treba da se realizuje do kraja ove decenije.

Termoelektrana bi u zimskim mjesecima bila korišćena za toplotnu energiju za potrebe Niša i Aleksinca, a u ljetnim proizvodila bi električnu energiju.

TELEGRAM BRAHIMIJA MILKI PLANINC — Predsjednik vlade Alžira Abdelhamid Brahimi, preljetajući teritoriju SFRJ, uputio je predsjedniku Saveznog izvršnog vijeća Milki Planinc pozdravni telegram u kome je istakao duboko uvjerenje da će tradicionalno — prijateljski odnosi i saradnja Jugoslavije i Alžira jačati i u budućnosti u interesu naroda objiju zemalja.

SAUČEŠĆE RENOVICE I ANDRIĆA PORODICI SRDIĆ — Predsjednik Predsjedništva SR Bosne i Hercegovine Milanko Renović i predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista ove republike Mato Andrić uputili su porodici preminulog general — majora u penziji Marka Srdića, člana Savjeta Republike, telegrame sa izrazima saučesća.

## VREMENSKE (NE)PRILIKE U ZEMLJI

### IZVJEŠTAJ INFORMATIVNOG CENTRA AUTO-MOTO SAVEZA JUGOSLAVIJE

# OTEŽAN SAOBRAĆAJ

● Na svim magistralnim i regionalnim putevima u Bosni i Hercegovini zabranjeno kretanje kamiona s prikolicama i tegljačima

BEOGRAD, 7. januara (Tanjug) — Snijeg povremeno i dalje pada u pojedinim dijelovima zemlje. Saobraćaj je veoma otežan na mnogim putevima, a vozačima se preporučuje da u ovakvim zimskim uslovima vožnje ne kreću na put bez zimske opreme. Granični prelazi su normalno prohodni, a za Ljubelj i Jezersko obavezna je zimska oprema.

Zbog snježnih nanosa neprohodan je jedan broj puteva, a od važnijih saobraćajnica u prekidu su: poluautoptut Gornje, Jelenje—Ostrovica—Kikovicica u Hrvatskoj, zatim Tjentište—Čemerno—Gacko, Dobro polje — Miljevina, Brod na Drini—Šćepan—polje, Stolac—Berkovići—Planina, Kalinović—Ulog u Bosni i Hercegovini. U Srbiji, gdje se na svim pravcima saobraćaj odvija otežano ili je ograničen za pojedine kategorije vozila, kretanje vozila je potpuno obustavljeno na Đerdapskoj magistrali od Donjeg Milanovca do Tekije, zatim na pravcu Sjenica—Prijeplje, Prečevo—Gnjilane prohodno je do Mučibabe, kao i pravac Priština—Kacikol—Leskovac. Pored ovih i veliki broj regionalnih i lokalnih puteva je takođe neprohodan.

Za kamione s prikolicom i tegljače zabranjeno je kretanje na putu Godović—Crni vrh u Sloveniji. U Hrvatskoj ova zabrana važi za puteve na području Like. U Bosni i Hercegovini zaranjeno je kretanje ovov vrsti vozila na svim magistralnim i regionalnim pravcima, dok u Srbiji ova zabrana važi za puteve u regionu Zaječara, Titovog Užica, zatim na putu Novi Pazar — Sjenica, na starom putu Beograd—Novi Sad preko Banstola, a na putu Novi Sad — Ruma preko Iriškog venca. U Makedoniji, zbog novih snježnih nanosa, na pravcu Gostivar—Kičevo zabranjen je saobraćaj kamionima s prikolicom i tegljačima.

Zimska oprema je obavezna na svim putevima u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Zbog ugaženog snijega i poledice ova oprema je obavezna na području Trbovlja, Novog Mesta, Sloven—Gradca, Krškog, na putu Godović—Idrija i Godovic—Crni Vrh—Ajdoščina. U Hrvatskoj bez ove opreme se ne može na putevima Gorskog kotara, Like gdje su potrebni i lanci, zatim na prekovelbitskim putevima, u Istri, na Jadranskoj magistrali, na putevima za Žumberak, Piješevicu i Zagrebačku goru. U Crnoj Gori gdje u sjevernim dijelovima pada snijeg zimska oprema se preporučuje. Na putu Titograd—Kolašin kolovoz je sužen, pa se saobraćaj obavlja samo jednom trakom puta.

## NEIZVJESNOST U AVIONSKOM SAOBRAĆAJU

### Zatvoreni aerodromi

BEOGRAD, 7. januara — Zbog snijega i niskih temperatura vazdušni saobraćaj u zemlji se obavlja uz velike teškoće. Aerodromi u Prištini, Dubrovniku, Zadru i Skoplju su zatvoreni zbog snijega i leda na pisti i neizvjesno je kada će se otvoriti za saobraćaj. Stornirani su današnji letovi Beograd—Pula—Rijeka—Beograd, Beograd—Ljubljana, Beograd—Skoplje—Split—Ljubljana, Beograd—Dubrovnik, večernji letovi iz Beograda za Skoplje, Titograd, Prištinu, Split i Maribor i popodnevi letovi za Zagreb i Sarajevo.

## BEOGRAD

### Vozovi kasne i po osam sati

BEOGRAD, 7. januar — Hladnoća i snijeg izazvali su velike poremećaje u radu željeznice. Utvrđeni red vožnje više se ne poštuje, jer vozovi kasne ne samo u dolasku nego i sa polascima. Prosječno zakašnjenje vozova, koji su noćas kretali iz Beograda prema Baru, Ljubljani, Skoplju i drugim gradovima, iznosilo je više od osam sati.

Prema informaciji dežurnih službenika na Željezničkoj stanici Beograd, sinoćni brzi voz za Bar umjesto u 22. krenuo je tek jutros u 5 časova i 15 minuta.

## NA PUTU DOBRO POLJE — MILJEVINA

### Zavijani u snijegu

SARAJEVO, 7. januara — Prema saopštenju Republičkog komiteta za informacije na današnjoj sjednici Izvršnog vijeća Skupštine SR Bosne i Hercegovine, na magistralnom putu broj 18, Dobro polje — Miljevina, koji je u prekidu zbog velikih snježnih nanosa i lavine, zavijano je šest radnika putne operative, patrola saobraćajne milicije i osam putnika.

Preduzimaju se sve potrebne mjere i aktivnosti na pročišćavanju ovog pravca, a angažovana je i gorska služba spasavanja.

Prema ocjeni Vijeća, iako je zimska služba u Republici dobro i pravovremeno reagovala i u teškim uslovima, uglavnom uspjela da obezbijedi prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini, nužno je da nesmanjenom dinamikom i povećanom mobilnošću nastavi aktivnost kako bi se normalizovao putni saobraćaj.

## U VEĆEM DIJELU ZEMLJE

### Rijeke okovane ledom

BEOGRAD, 7. januara — Niske temperature polako „okivaju“ rijeke. Tisa je kroz našu zemlju i Mađarsku potpuno zaleđena, a na Dravi opasan plivajući led pokriva 50 posto površine rijeke.

Na Dunavu kroz našu zemlju najviše leda ima kod Novog Sada. Plivajuće sante mjestimično pokrivaju i 90 odsto površine rijeke. Kod Zemuna, Smedereva i Velikog Gradišta situacija je nešto bolja i leda ima od 10 do 30 odsto. Na ovoj rijeci led pliva i kroz Mađarsku i Čehoslovačku.

Leda ima na Moravi. Sava i njene pritoke još nisu zaleđene. U slivu Dunava i Tise u narednoj sedmici meteorolozi očekuju vrlo hladno vrijeme. Temperature će se mjestimično spuštati ispod 15 stepeni.

## BOSNA I HERCEGOVINA

### Na Ivan-sedlu 110 centimetara

SARAJEVO, 7. januara — Jutros je u cijeloj Bosni i Hercegovini bilo hladno vrijeme sa mjestimičnim snježnim padavinama.

U 7 časova najniža temperatura je zabilježena na Vlašiću i u Livnu — minus 20 stepeni Celzijusa.

Najviši snježni pokrivač je na Ivan—sedlu — čak 110 centimetara. Na Jahorini je visina snijega 70, na Bjelašnici 66, na Vlašiću 60 centimetara, a od gradova najviše je snijega u Sarajevu 53, centimetara. Snijeg je pao i u Mostaru 16 centimetara, a u Neumu na moru visina snježnog pokrivača je 7 centimetara.

## KAKANJ

### „Čatići“ sa pola snage

KAKANJ, 7. januara Snježne padavine i naglo zaleđenje stvaraju velike teškoće zaposlenim u termoelektrani „Čatići“ u Kakanju.

Prema riječima direktora ove termoelektrane Jagoša Milovića, trenutno agregati rade sa nešto više od 40 odsto snage.

Osnovni razlog ovakvog podbačaja proizvodnje struje, baš u vrijeme kada se najviše troši, je nedostatak kvalitetnog uglja i veliki mrazovi koji sprečavaju dopremu uglja do energetskih kotlova.

## ŠIBENIK

### Nezapamćena hladnoća

ŠIBENIK, 7. januara — Zbog snijega i leda šibenski osnovci

neće imati nastavu u utorak i srijedu, a srednjoškolski sutra.

Vrlo niska temperatura, koja je prošle noći u Šibeniku iznosila minus 8,8 stupnjeva, što nije zabilježeno još od 1956. godine, uvjetovala je pucanje cijevi u centralnom grijanju radne organizacije „Revija“, pa danas nije radila prva smjena šibenskih krojačica.

## NA JUGOSLOVENSKIM DRUMOVIMA

### Veća pomoć vozačima

BEOGRAD, 7. januara — Pojačane motorizovane ekipe svih auto—moto saveza krstare drumovima kako bi u nevolji pružile pomoć vozačima. Na terenu je svih 528 specijalizovanih vozila službe pomoći i informacija sa 837 vozača i mehaničara kažu u Auto—moto savezu Jugoslavije.

Mobilno stanje je i usvih 178 automoto centara i 300 specijalizovanih servisa za otklanjanje kvarova na vozilima.

## PRIŠTINA

### Vanredno stanje

PRIŠTINA, 7. januara — Izvršno vijeće Skupštine SAP Kosova donijelo je na današnjoj vanrednoj sjednici više odluka i mjera za prevazilaženje teškoća izazvanih velikim snježnim padavinama. Očekivano je da je situacija u Pokrajini dosta teška, posebno u metohijskom dijelu koji je gotovo odsječen od svijeta. Na područjima pečke, đakovačke, dečanske i istočke opštine bezmalo nijedan lokalni put nije prohodan, pa su jutros poslate dodatne mašine za raščišćavanje snježnih nanosa. Na putevima nema zavijanih, ali raščišćavanje otežavaju napuštena vozila i kamioni.

## TITOGAD

### Putnici oslobođeni blokade

TITOGAD, 7. januara — Četiri autobusa puna putnika, koje je sinoć u 21,00 čas zaustavila snježna mećava na dionici Jadranske magistrale između Mojkovca i Kolašine, zahvaljujući izuzetnim naporima ekipa radne organizacije „Crna Gora put“, jutros u 5 i po časova oslobođeni su blokade i srećno doputovali u Titograd.

## SLOVENIJA

### Mraz do 27 ispod nule

LJUBLJANA, 7. januara — U Sloveniji je danas veoma hladno i vedro. Temperature se kreću od — 9 do — 27 stepeni. Najhladnije je bilo jutros u Celju, minus 24. Putevi u Sloveniji većinom su prekriveni snijegom.



VREMENSKE PRILIKE U SVIJETU

# SIBIR OSVAJA EVROPU

● S temperaturom od 50 stepeni ispod nule Finska zabilježila najhladniju zimu u ovom vijeku ● Van Evrope nevjernije je imalo najteže posljedice u Indiji, na čijem sjeveru je od hladnoće umrlo 290 ljudi

BEOGRAD, 7. januara - „Polarna“ ili „sibirski“ hladnoća to su najčešći izrazi kojima se opisuje talas izuzetno hladnog vremena koji je zahvatio Evropu i neke druge dijelove svijeta. U mnogim evropskim gradovima temperatura se spustila ispod minus deset Celzijusovih stepeni, bilježeći time rekorde u ovom vijeku, dok su se gradovi poput Londona i Rima, u kojima je snijeg rijetko viđen gost, zabilježili pod snježnim pokrivačem.

Hladno vrijeme, praćeno snijegom, poledicom i maglom, odnijelo je šest života u Francuskoj, dok su u Alžiru obilne kiše i poplave prouzrokovale smrt 26 lica.

## REKORD OVOG VIJEKA

Prvi put za posljednjih 14 godina, snježni pokrivač prekrpio je Rim, izazvavši pravu euforiju kod stanovništva i turista, ali i paniku kod gradskih javnih službi, koje nisu spremne dočekale „snježno iznenađenje“. Između ostalog, pokazalo se da 200 tona soli nije bilo dovoljno za posipanje ulica italijanskog glavnog grada. Gradonačelnik Rima Ugo Vetere izjavio je da su u gradu mobilisane iste ekipe kao u slučaju zemljotresa u oblasti Napulja 1980. godine, iako

se snijeg, naravno, ne može poređati sa potresom.

Škole u Rimu i u još desetak italijanskih gradova zatvorene su danas zbog teškoća u saobraćaju.

Saobraćaj sa Rimom se teško obavlja, pošto je aerodrom Fiumicino djelimično zatvoren, a vozovi kasne. U Londonu, ulice su se zabilježile prvi put za posljednje tri zime. Aerodrom Gatwick je zatvoren za saobraćaj, dok je najprometniji aerodrom na svijetu Hitrou znatno smanjio svoj promet. „Situacija u Londonu je najteža za posljednjih 10 godina“ - izjavio je predstavnik londonske policije.

U Francuskoj, gdje je od hladnoće umrlo šest lica, od kojih troje beskućnika, živa na termometru spuštala se tokom vikenda i do minus 24 stepena Celzijusova. U čuvenom francuskom ljetovalištu Nici izmjerena je 20 centimetara debeo snježni pokrivač. U Parizu, temperatura se spustila na minus deset stepeni.

Finska je zabilježila najhladniju zimu u ovom vijeku. Temperatura od minus 50 stepeni izmjerena je u oblastima blizu arktičkog kruga.

## TEŠKOĆE U PROMETU

U Švajcarskoj, temperatura se približila svom dosadašnjem najnižem rekordu. U zapadnom dijelu zemlje, koji Švajcarci nazivaju „švajcarski Sibir“, juče je izmjereno minus 41 stepen, što je za samo jedan stepen toplije nego 1956. godine kada je Švajcarska iskusila najhladniju od svih hladnih zima. U Ženevi, gdje su danas počeli sovjetsko-američki pregovori o nuklearnom razoružanju, izmjerena je temperatura od minus 30 stepeni, što je najniže za posljednjih 20 godina.

Poslije neprekidnih trodnevnih, snježnih padavina, Zapadna Njemačka je od sjevera do juga pokrivena snijegom. U Holandiji, gdje snijeg rijetko pada, bijeli pokrivač iznosi 15 centimetara, a u Španiji, posebno na sjeveru zemlje, zabilježene su obilne snježne padavine.

Niska temperatura koja u pojedinim krajevima Poljske doseže i minus 27 stepeni, donijela je mnoge nevolje - zakašnjavaju autobusi i vozovi, ponegdje pucaju željezničke šine, prekida se električna mreža na željeznici, a na jugoistoku zemlje snježni nanosi povremeno zatvaraju puteve.

Van Evrope, nevjernije je imalo najteže posljedice u Indiji, na čijem sjeveru je od hladnoće i mraza umrlo 290 lica. (Tanjug)

IZVJEŠTAJI S KAMPUČIJSKO-VIJETNAMSKOG RATIŠTA

# Borbe oko Ampila

● Jučerašnji jači artiljerijski napadi kmerskih snaga poklopi li su se sa šestom godišnjicom okupacije Kampučije

BANGKOK, 7. januara (Tanjug) — Danas je u ranim jutarnjim časovima došlo do žestokih okršaja kmerskih boraca i vijetnamskih trupa oko glavnog štaba Son Sanovog pokreta u Ampilu.

U prvim izvještajima s granice koji stižu u Bangkok navodi se da oko 5.500 boraca Nacionalno-oslobodilačkog fronta kmerskog naroda (KPNLF) i oko 4.000 vijetnamskih vojnika oko logora (potpomognutih s 12 tenkova T-54 i oko 20 transportera) razmjenjuju žestoku artiljerijsku vatru.

Predstavnik KPNLF u Bangoku za sada nije u stanju da iznese detalje o ovim ostrim borbama. Po jednoj verziji, artiljerijskom pripremom vijetnamske snage su započele dugo očekivani napad na Ampil, koji se danas podudara sa šestom godišnjicom okupacije Kampučije. Po drugoj, kmerski borci su preduzeli

preventivni udar na vijetnamske položaje kako bi smanjili pritisak na posljednje veće naselje Son Sanovih snaga koje Vijetnamci nisu napali tokom već skoro dvomjesečne ofanzive u zapadnoj Kampučiji.

Predstavnik tajlandske vojske je, ne ulazeći u detalje, samo potvrdio vijesti o žestokoj artiljerijskoj vatri oko Ampila, koji se nalazi na samo dva-tri kilometra od granice s Tajlandom. On je rekao da je nekoliko granata palo i preko granice. Tajlandska armija je već duže u stanju pripravnosti, a prema izvještajima s terena, naspram Ampila su koncentrisane jake tajlandske snage potpomognute dalekometrim topovima i s oko 50 oklopnih vozila koje imaju zadatak da spriječe eventualno prenošenje borbi iz Kampučije u Tajland. Oko 23 hiljade kmerskih civila iz Ampila je već tokom protekle nedjelje evakuisano na bezbjedna mjesta u Tajland.

DEMANTI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U KENIJI

# CIA nije umiješana

● Prema tvrdnji američke ambasade u Najrobiju, CIA nije imala planove da ukloni s položaja generalnog sekretara afričkih sindikata Denisa Akumua

NAJROBI, 7. januara - Američka ambasada u Najrobiju ener-

gično je demantovala pisanje „Kenijan tajmsa“ - organa vladajuće Kanu partije, o planovima obavještajne organizacije CIA da generalnog sekretara Afričkih sindikata (DATUU) Denisa Akumua ukloni sa položaja. Prema planu agencija CIA, nazvanom „Operacija Afrika“, o čemu je na bazi poverljivog izvještaja organizacije afričkih sindikata pisao „Kenijan tajms“, Denis Jakumuja trebalo da bude uklonjen na falsifikovanim izborima u februaru.

PRIJEDLOG USTANIKA U SAN SALVADORU

# I PREGOVORI I NOVE AKCIJE

● Vođa ustanika Salvador Gera pozvao vojni režim da doprinese da 1985. bude godina mira, kao što to želi i narod

SAN SALVADOR, 7. januara (PL, EFE) — Salvadorski ustanici su izrazili spremnost za nastavljajanje dijaloga s vladom Napoleona Duartea o uspostavljanju mira u Salvadoru. Oni će uskoro predložiti vladi više mjesta u kojima bi se krajem januara mogla održati treća runda mirovnih pregovora između predstavnika salvadorskih ustanika i vlade - izjavio je jedan od vođa salvadorskih ustanika Salvador Gera. On je pozvao

salvadorski vojni režim da doprinese da 1985. bude godina mira kao što želi i narod Salvadora. Prema njegovim riječima, ustanici u novoj godini pripremaju „novu ofanzivnu strategiju“. Ne dajući pojedinosti, rekao je da će ustanici svoje akcije usmjeriti u regione prema granici sa Gvatemalom. Komentarišući praznično zahtjeve, okončano sredinom prošle sedmice, Gera je rekao da je više vojnika i ustanika po-

ginulo u sporadičnom pušaranju u sjevernoj salvadorskoj provinciji Chalatenangu, iako su vladine snage uglavnom poštovale primirje.

U međuvremenu, salvadorski ustanici su se krajem sedmice već oglašili novim akcijama čiji su cilj obično privredni objekti u zemlji. Ovog puta bili su to dalekovi koji su uništeni dinamitom, što je dovelo do višestrukih prekida struje u pojedinim dijelovima San Salvadora i naseljima u sjevernom dijelu zemlje.

PODRŠKA ARGENTINE GRUPI KONTADORA

# Uskoro politička deklaracija

Argentinska diplomatija nastoji da obezbijedi i potpise Brazila i Perua, prije svega zbog značaja koji te zemlje imaju za Latinsku Ameriku

BUENOS AIRES, 7. januara — Argentina razmatra mogućnost da se obezbijedi šira podrška Latinske Amerike grupi Kontadora u njenim nastojanjima za rješenje krize u Centralnoj Americi.

Kako se saznaje u argentinskom ministarstvu inostranih poslova, ta podrška bi se izrazila kroz potpisivanje političke deklaracije Latinske Amerike u korist grupe Kontadora. Argentinska diplomatija je u tom smislu već preduzela korake, nastojeći da obezbijedi potpise Brazila i Perua, prije svega zbog značaja koji te zemlje imaju za Latinsku Ameriku - informiše Tanjug.

INAUGURACIJA DANIJELA ORTEGE U ČETVRTAK

# Nova stranica istorije

Čin proglašenja predsjednika Nikaragve biće prva legalizacija revolucionarnog procesa u specifičnim uslovima i na svojstven način

HAVANA, 7. januara — Inauguracijom novog predsjednika Danijela Ortege, Nikaragva će u četvrtak okrenuti novu, veoma značajnu stranicu u svojoj istoriji. To će biti prva legalizacija revolucionarnog procesa u specifičnim uslovima i na svojstven način.

Za Nikaragvu, koja je samo u prošloj godini zabilježila tri hiljade žrtava kontrarevolucionarne agresije i materijalnu štetu od četvrt milijarde dolara, inauguracija izabranog predsjednika znači mnogo u naporima za političko rješenje krize u zemlji.

NAJROBI

REZERVATI ZA BUŠMANE

# Istrebljenje s naučnim predumišljajem

● Projekti rasističkog režima u Pretoriji da se Bušmani satjeraju u rezervat, što na izvjestan način predstavlja „tih genocid“, naišli na oštru osudu antropologa

NAJROBI, 7. januara - Rasistička vlada u Pretoriji, uz pomoć svoje nauke, nastavlja da planira „budućnost“ domorodačkog stanovništva na jugu Afrike. Poslije geta, u koje su na prilazima velikih gradova smješteni radno sposobni Afrikanci, i Bantustana - državnica marioneta na neprodnim teritorijama, na redu su rezervati.

Od strane vlasti iz Pretorije, kako saznaje najrobijski „Dejli najsn“, glavnom administratoru za okupiranu Namibiju, Van de Kerku, podnijeta je „studija“ sa prijedlogom za formiranje rezervata za Bušmane. „Probnii uzorak“ od dvije hiljade domorodaca od tridesetak hiljada, koliko ih ima u Namibiji, trebalo bi da bude smješten u „prirodni am-

bijent“ šest hiljada kvadratnih kilometara pustinje po surovosti poznate Kalahari.

Ideja ima svoje „naučno-humanitarno“ obrazloženje u ocjeni da će Bušmanima „biti najbolje tamo odakle su potekli: u pustinji sa kamenom sjekirama u ruci“. Vremeplov je zamišljen kao jednosmjern, Bušmani bi bili lišeni dodirsa tekovinama civilizacije, osim što bi bili meta foto-aparata turista. Tako bi foto-safari u režiji vlade u Pretoriji, pored žirafa, lavova, impala, obuhvatio i homospijensa iz Afrike, „zaustavljenog“ na jednoj od najnižih ljestvica čovječje evolucije.

Tom planu žestoko se suprotstavljaju dva ugledna antropologa, Mak

Gordon i Uambijac koji predaje na univerzitetu u Vermontu, u SAD, i Džon Maršal koji je veći dio svog života proveo među Bušmanima proučavajući ih.

„Plan o zatvaranju plemena Džukvaksi u rezervat izazvaće tih genocid tog naroda“ - smatraju obojica.

Antropolozi podsjećaju da teorija o „prirodnom ambijentu“ za Bušmane nije ništa novo. Još 1941. godine jedan od najmračnijih rasista, baš u punom zamahu Hitlerovog nacizma, južnoafrički ministar za domorodačka pitanja Reic izjavio je: „Vratimo ih u Kalahari neka tamolove sa strijelama i kamenim sjekirama. Za nas oni su samo dio faune“.

Gordon i Maršal, koji govore većinu bušmanskih narječja, poznaju njihov život i navike, nikako se ne slažu sa povampirenjem Reicove teorije. Oni se zalažu za

„pravo Bušmana na evoluciju i dalji opstanak“. Zato predlažu sistem minijaturnih farmi na kojima bi Bušmani mijenjali postepeno navike i naučili se zemljoradnji i stočarstvu.

Za pripadnike plemena koja danas žive na obodima vojnih logora južnoafričkih okupacionih snaga u Namibiji, obavljaju najprije poslove, prosjače i tonu u alkohol, uz naglo povećanu smrtnost od očajadi, povratak u Kalahari, u neku vrstu zoo-bašte za ljude, blo bi kraj. Nešto slično sudbini američkih Indijanaca u rezervatima.

Džon Maršal sopstvenim sredstvima oformio je nekoliko eksperimentalnih farmi na kojima podučava Bušmane kako da zakorače u civilizaciju i prežive neke od njenih poruka koje su već upoznali. Ali, može li antropolog da pobijedi državu čija je ideologija rasna podjela?

Dragan MILOSAVLJEVIĆ

PRED 27. KONGRES KPSS

# Novi program

● Osnovni partijski dokument biće vjerovatno po obimu kraći od sadašnjeg, ali sa realističnijim ocjenama

MOSKVA, 7. januara (Tanjug) — Četvrti program u istoriji Komunističke partije Sovjetskog Saveza biće usvojen na 27. kongresu KPSS koji će biti održan najvjerovatnije krajem ove godine. Glavni razlog donošenja novog partijskog dokumenta je prevaziđenost sada važećeg programa.

U obavještenim krugovima se tvrdi da bi novi partijski program trebalo da bude po obimu kraći od sadašnjeg, ali sa realističnijim ocjenama sadašnjeg trenutka i vizije razvoja za relativno blisku perspektivu.

NASTAVAK LIBANSKO-IZRAELSKIH PREGOVORA

# Neizvjesna sudbina

● Očigledno je da svaka strana ostaje pri svojim stavovima i da su, bar dosad, očekivani „kompromisi“ izostali

BEJRUT, 7. januara — Poslije duge božićne i novogodišnje pauze, vojne delegacije Libana i Izraela dogovorile su se da se danas sastanu u pograničnom libanskom gradiću Nakuri i time nastave pregovore. Na toj činjenici Libanci danas zasnivaju slabu nade da će pitanje povlačenja izraelskih okupacionih trupa sa juga Libana biti pokrenuto sa mrtve tačke.

Sudbina pregovora, međutim, potpuno je neizvjesna, jer je očigledno da dvije strane ostaju pri svojim stavovima i da su, bar dosad, očekivani „kompromisi“ izostali.

SNABDIJEVANJE

# Zima usporila kamione

● Zbog niskih temperatura i visokog snijega u mnoge banjalučke prodavnice u jutarnjim satima kasni i hljeb i mlijeko

Iako je u Banjaluci visina snježnog pokrivača 31 centimetar, a meteorolozi u ovoj sedmici najavljuju i nove padavine, zahvaljujući angažovanoj banjalučkoj komunalnoj službi omogućeno je redovno snabdijevanje svih prodavnica. Kamioni banjalučke „Večeprehrane“, „Mljekare“, i „Žitoprodukta“ svakodnevno stižu i do najudaljenijih prodavnica...

Međutim, i pored toga snabdjevači ističu da imaju i mnogo teškoća. Zbog niskih temperatura u jutarnjim satima često se dešava da kamioni neče do upale, pa hljeb i mlijeko često kasne u prodavnice. I kada stig-

nu, duža su zadržavanja pred prodavnicama, jer snijeg nije dovoljno raščišćen.

Istih teškoća imaju i vozači iz banjalučkog „Žitoprodukta“. Zato u ovoj organizaciji udruženog rada i ističu da, ukoliko komunalci obavljaju svoj zadatak i ako se snijeg raščisti ispred svake prodavnice, da ni oni neće zatajiti. Najveći argumenti za to su im normalno funkcionisanje proizvodnje, pa zato valja očekivati da ni narednih dana neće biti poremećaja u snabdijevanju.

U svim snabdjevačkim organizacijama udruženog rada u Banjaluci su se posebno pripre-

mili za rad u zimskim mjesecima. U „Žitoproduktu“ recimo još u toku noći nekoliko sati prije polaska prvih kamiona s hljebom na svoje uobičajene relacije pale se kamioni kako u jutarnjim satima ne bi bilo zastoja i kašnjenja. Slično je vjerovatno i u drugim snabdjevačkim organizacijama. To je i razumljivo, jer zbog niskih temperatura često se dešava da zamrzne gorivo u rezervoarima kamiona. Onda nastaju posebni problemi na koje su vozači i mehaničari u tim radnim kolektivima već navikli. Na sreću, takvih teškoća je sada manje, inače bi u snabdijevanju sigurno bilo znatno više teškoća.

V. DUBOČANIN

ADA

## NEVOLJE OSNOVACA

● Tako Mjesnoj zajednici Ada nedostaje osnovna (četvorozna) škola, za sada nema izgleda da se uskoro izgradi ovaj zaista neophodan objekat

Mitrova i Esada Midžića, velika je frekvencija saobraćaja, a često se događaju i nesreće.

U Adi je održano nekoliko sastanaka sa predsjednikom Skupštine opštine i Vijeća mjesnih zajednica, te sa predstavnicima samoupravnih interesnih zajednica. Između ostalog razgovaralo se i o četvoroznačnoj školi. Prijedlog je odbijen, jer nema ulaganja u neprivredne djelatnosti.

Upozorenje žitelja Ade ostvarilo se na početku školske godine, kada je Osnovna škola „Esad Midžić“ zbog velikog broja daka, pojedina odjeljenja prebacila na područje Mjesne zajednice Međan.

— U ovoj godini planirana je izgradnja četvoroznačne škole sa šest učionica na Starčevici, za potrebe učionika iz ove mjesne zajednice i Ade. Ali, gdje god da se izgradi ova škola biće dalje nepostojeca „Esad Midžić“, pa treba postaviti pitanje, da li je to za potrebe daka iz Mjesne zajednice Ada. Zar da mališani od sedam do 11 godina trče da pješače duže nego do sada, rekla je Branika Pređić delegat u Vijeću mjesnih zajednica.

Velike poteškoće imaju i daci iz Ulice Vida Nježića i Petog prigradskog puta, jer nemaju pješačke staze, a autobusi neretvno saobraćaju.

D.R.

Z.Šj.

## SERVISIRANJE SKIJA

S prvom snijegom poraslo je i interesovanje ljubitelja zimskih sportova da svoju opremu pripreme za sva snježna iskušenja. Mujo Dervišić, servisler za skijašku opremu, Smučarskog kluba „Starčevica“, ima pune ruke posla.

Za njega, kažu, skija nema tajni, pa nije čudno što je u prostorijama kluba u Ulici Zdrave Korde, uvijek gužva kad Mujo Dervišić servisira opremu.

D.R.

Z.Šj.

## IZ MATIČNOG UREDA

### ROĐENI

Tatić Bojan, sin Zorana i Ljiljane; Puljić Anita, kći Dragana i Ljiljane; Bilbija Bojan, sin Milorada i Željane; Savić Draško, sin Dušana i Anke; Blagojević Vedrana, kći Miloša i Nade; Stanković Nataša, kći Momira i Radojke; Banović Sanja, kći Josipa i Ane; Malčić Renata, kći Nedjeljke i Ljubice; Piljagić Milan, sin Živka i Milomirke; Savić Matej, sin Zvonka i Snežane; Tunić Mirjana, kći Mirka i Jovane; Ninković Jovana, kći Branislava i Vesne; Brtan Maja, kći Božidara i Kobiljke; Babić Sanja, kći Slobodana i Gordane; Palačković Vlado, sin Radovana i Slobodanke; Brkić Arjana, kći Đoke i Ivane; Račić Duška i Suzana, kćeri Dragana i Vere; Laštro Stipo, sin Ilije i Anke; Kolobarić Iva, kći Vladimira i Katarine; Sojarić Renato, sin Zlatka i Slavice; Trčić Adnana, kći Enesa i Sabihe; Dojčinović Mirjana, kći Ratka i Mare; Trkić David, sin Slavka i Branke; Bjelić Srđan, sin Miroslava i Višnje; Medić

### UMRLI

Jovanović Desanka, rođena 1937. god.; Popović Milan, rođen 1917. god.; Abazović Zineta, rođena 1928. god.; Aganbegović Fatima, rođena 1926. god.; Vidović Ivka, rođena 1919. god.; Džonić Mustafa, rođen 1904. god.; Jurkić Silviya rođena 1984. god.; Vuletić Koviljka, rođena 1933. god.; Perić Zorka, rođena 1903. god.; Belić Amalija, rođena 1898. god.; Pečanac Mara, rođena 1927. god.; Čulić Janko, rođen 1936. god.; Višekruna Drago, rođen 1931. god.; Davidović Simo, rođen 1923. god.; Seizović Dušan, rođen 1909. god.; Čevizović Karlo, rođen 1934. god.; Jurić Mirko, rođen 1928. god.; Maksimović Ruža, rođena 1923. god.; Čosić Ana, rođena 1936. god.; Aleksić Evica, rođena 1923. god.; Lovrić Branko, rođen 1919. god.; Kolobarić Andra, rođena 1896. god.; Šmitran Milenko, rođen 1984. god.

### VJENČANI

Crnadak Slobodan, trgovac i Kincov Jagoda, trgovac; Milaković Mirko, radnik i Hodžić Mina, radnica; Keserović Josip, k.v. mašinbravar i Debeljak Danijela, tehnički sekretar; Turanović Mirsad, metalostrugar i Husić Mirsada, nastavnica predškolskog vaspitanja; Kovačević Goran, n.k. radnik i Bajić Vera, student; Lovre Ranko, vatrogasac i Savić Danka, službenik.

GRADSKA TOPLANA U RATU S NISKIM TEMPERATURAMA

## DANAK HLADNOĆI

● Sve su češći slučajevi da na vrelovodu od 50 kilometara u gradu pucaju cijevi, pa nastaju obostrani problemi i za građane i za radnike „Toplane“ ● Niske temperature i dotrajala mreža glavni su razlozi tome

● Kvarovi se na vrijeme i što je moguće brže otklanjaju, ali radnici „Toplane“ na terenu rade pod nenormalnim tehnološkim uslovima ● Kotlovi rade preko svojih mogućnosti

Unazad samo tri dana kada je temperatura u gradu pala do 17 stepeni ispod nule; u nekoliko ulica pucale su cijevi na vrelovodima. Čitavi kvartovi su ostajali bez grijanja. Zima danak uzima. Tako je bilo u ulicama Bukičevoje, Rade Ličine, Maršala Tita, Vase Pelagića, „Ješingradovom“ TAS-u...

Radnici Toplane imaju pune ruke posla. Vare se cijevi na licu mjesta, sada pod niskim temperaturama, a varenje je bezopasno samo na otvorenom, ako temperatura nije niža od minus pet Celzijusa. Blika s niskim temperaturama nije laka, tim prije što je mreža toplovoda u Banjaluci prilično stara. Već je u upotrebi petnaestak godina. Na 50 kilometara mreže nemoguće je znati i zadnjeg trenutka da ostane svaka ulica u pogonu. Kada već to ne možemo, zatvaramo ventile i ljudi onda rade. Tako se radi bez obzira koje je doba dana ili noć. Međutim, dok se sve to uradi, otkopa, zavari ili izmijeni cijev, prođe nekoliko sati ili dan. I onda okreću se telefoni, pitanja, ali to tako ide i ne može drugačije, objašnjava inženjer Said Ejupović, tehnički direktor u Gradskoj toplani.

### LED PARU OKIVA

Osnovni i najvažniji posao toplana je, kada se vanjska temperatura spušta, unutrašnja da se pojačava, naravno da bi grijanje bilo što je moguće bolje. Juče su tri kotla u

### GRANICE MOGUĆNOSTI

Treba ovome dodati još nešto. Ovaj komunalni objekat grije oko

Gradskoj toplani „progutali“ čak 265 tona mazuta.

— I ova pucanja cijevi na nekim sektorima čitavog sistema dolaze upravo zbog niskih temperatura. Međutim, to građani ne znaju. Jednostavno, zbog velikih razlika u temperaturama dolazi do naprezanja. Cijevi su negdje dotrajale. Zemljotresi su učinili svoje. Kanali po kojima idu cijevi morali bi biti idealno suhi, pa da se cijevi ne šete. To je nemoguće obezbijediti. Kada pukne cijev, i voda krene vani, mi ubacujemo novu, sve do onog trenutka kada nismo u stanju da koliko ode, da koliko dopremimo nove količine. Dakle nastojimo do zadnjeg trenutka da ostane svaka ulica u pogonu. Kada već to ne možemo, zatvaramo ventile i ljudi onda rade. Tako se radi bez obzira koje je doba dana ili noć. Međutim, dok se sve to uradi, otkopa, zavari ili izmijeni cijev, prođe nekoliko sati ili dan. I onda okreću se telefoni, pitanja, ali to tako ide i ne može drugačije, objašnjava inženjer Said Ejupović, tehnički direktor u Gradskoj toplani.

### GRANICE MOGUĆNOSTI

Treba ovome dodati još nešto. Ovaj komunalni objekat grije oko

AKCIJA SOLIDARNOSTI OOUR „PUT“ I LISTA „GLAS“

## NAMJEŠTAJ ZA GRBIĆE

● Porodica Grbić je nedavno dobila na poklon novu kuću, ali u njoj gotovo nema namještaja ● Radnici OOUR-a „Put“ žele da u novu kuću dovedu i struju

Akciji pomoći sedmočlanoj porodici Grbić iz Gornje Reke, koju su prošle godine pokrenuli radnici OOUR-a „Put“, i lista „Glas“, pridružili su se i radnici Agrokopa Novi Sad, predstavništvo Banjaluka.

— Pročitavši u listu „Glas“ tekst o teškim uslovima u kojima žive Mirjana i njena djeca Željko, Radovan, Željka, Spomenka, Milka, Milenko, odlučili smo da im pomognemo. Svih petnaest radnika našeg predstavništva priključilo se akciji i za sada ćemo Grbićima pokloniti kauč, prekrivače, posteljinu, nešto odjeće. Nastojaćemo i dalje da im pomognemo koliko god to budemo mogli, kaže Milan Majkić, referent za prodaju, nabavku i cijene u banjalučkom predstavništvu Agrokopa.

Kada je prije dvije godine umro Stojko Grbić, radnik „Put“, za sobom je ostavio nezbrinutu sedmočlanu porodicu — suprugu i šestoro male djece. Zapošteni u „Putu“ odlučili su da im izgrade kuću. Završili su je krajem prošle godine, ali u njoj još uvijek gotovo nema namještaja. Majka Mirjana po vodu odlazi na izvor udaljen oko tri kilometra. Iako električni kablovi prolaze na udaljenosti od svega nekoliko stotina metara, u kući nema struje.

Oni koji žele pomoći ovoj akciji, za sve informacije mogu se obratiti Marku Miložiću, socijalnom radniku OOUR-a „Put“ na telefone 30-225 i 30-258.

D. RELJIĆ

PROZAIČAN POGLED NA ZIMSKU PRILIKU

## SNIJEG NA PRAGU

Dobro škripi pod nogama! Mraz steže, a led se hvata pokolovozima i trotoarima banjalučkih ulica; nadležne službe čine sve što je u njihovoj moći da raskrće važne saobraćajnice i omoguće građanima nesmetan prolaz. Iako imaju teškoća sa solju, so je ipak na ulicama, premda na ovako niskim

temperaturama i ona djeluje slabo. Ono malo radnika sa kojima raspolaže „Čistoća“ radi i do 22 sata naveče, a sva mehanizacija uposlena je tako reći, bez prestanka. I nije taj trud bez rezultata: saobraćaj se ipak odvija, a do jutros, koliko je poznato, nije bilo teških nesreća na banjalučkim ulicama.

Snijeg je dostigao jutros visinu od 31 centimetar. Na ulicama ga ima mnogo, previše čak! Pješaci će najbolje znati koliko je trotoara raščišćeno, tek toliko koliko ih stopala prolaznika utabaju; koliko je automobila (koji su mogli da upale) ostalo na parkingju jer se nije moglo pomjeriti ni naprijed ni nazad, i koliko je puta svačija noga „kliznula“ po ledu, koji se pomalja kroz utabane staze.

Pješaci će sve to najbolje znati — i bez čekanja spremno opsovati: i zimu, i snijeg, i led, i nadležne komunalne službe, jer, o to, danas, možeš poći i u bolnicu po pomoć, i usput slomiti nogu!

Takvi smo, dakle, ljudi. Nikome ni na kraj blage pameti ne bi palo da bi i sam mogao biti sukrivac, ukoliko se slomi nečija nogal. Jer, tako je malo prolaza ispred kuća koji su uredno očišćeni, gdje je snijeg razgurnut, a led razbijen. Malo — jer malo domaćina koji se domaćinski o svojim kućama brinu, iako tu ima vrlo malo rada, a korist zna biti ogromna. Malo je i mjesnih zajednica, spremnih da sad povedu akciju na raščišćavanju ulica, malo je i kućnih savjeta voljnih da se brzo dogovore i prihvate metle i lopate. Zima je ipak, svima kriva, a što je mnogim požarnim putevima otežan pristup, to malo koga brine, iako varnica ili plamen, (daleko bitiji) nemaju običaj da se prethodno najavljuju. Svaki radije samo svoje brigu brine — važno je što prije stići kući, ogrijeti se kraj vatre ili, ako je moguće, toplog radijatora.

Naravno da je prijatno gledati iz sobe zimske prizore koji se odvijaju „van“; „zima je „čića“, bijele se krošnje, i mraz po stakla šara, kao i u nekom drugom svijetu koji sa nama nema nikakve veze. Sem, možda utoliko što kad ipak budemo primorani da prekoravimo vlastiti prag, guramo protiv nadležnih komunalnih službi: protiv onih dvadeset i troje ljudi koji se na toj istočnoj iskopiraju radeći do deset naveče — jer nisu prošli i ispred naših zgrada i kuća.

Još nešto, više kao uzgred — što ih je tako malo? Zato što niko od 14 000 nezaposlenih neće da se javi na stalno otvoreni oglas kojim „Čistoća“ prima nove radnike!

D. SOČANSKI



Bezbjedan prolaz do hotelskih vrata



U čišćenju snijega sa krovova baraka i djeca pomažu



Ulica Vese i na Masloše, metar po metar ispred prodavnice biće čisto

## Lopate ipak u rukama

Ono što je toplotni udar u julu, valjda je i snijeg u januaru. I kako se onda može govoriti da je iznenadno? Ne mora se govoriti, ali se može zaključiti, jer sve do danas nije se moglo vidjeti u gradu da se negdje organizovanije krenulo u akciju raščišćavanja.

Sačekali su izgleda da napada 31 centimetar, da se kućni pragovi, ulazi u prodavnice ne vide i

krovovi iskrivlje, pa da se lopate prihvate. Ni danas nije kasno, kako je zabilježila kamera našeg fotoreportera, da se čisti, jer sutra snijeg može biti i veći.

Ispred hotel „Palasa“ snijeg se topi pod lopata-

ZIMSKA NAGRADNA IGRA

„BORAC“ NAGRAĐUJE

## TRI NAGRADE

Tvornica tekstilne konfekcije „Borac“ iz Prijedora dodjeljuje tri nagrade srećnim dobitnicima — tri vindijske, čija je pojedinačna vrijednost 8.000 dinara.

Nagradno pitanje vezano za „Borac“ iz Tvornice glasi: Koliko je prošle godine proizvedeno odjevnih predmeta u prijedorskom „Borcu“?

NAGRAĐUJE



„METALKA“ PRNJAVOR

## Armatura za građevinare

Tvornica lanaca i građevinskih armatura „Metalka“, članica „RMK Zrenica“, od prije četiri godine u novosagrađenim pogonima proizvodi i klasične građevinske armature. U to vrijeme bila je to prava fabrika ovakve vrste u Bosanskoj krajini i druga u SOUR-u „RMK“. Njenom izgradnjom krajiški građevinari, ali i oni iz svih drugih dijelova Jugoslavije, riješili su problem snabdijevanja za arktikom neophodnim za izgradnju svakom gradištu zanatlijski biguju betonsko-željezo, sa-ki je dovoljno da u „Metaliku“ donesu projekat stambene zgrade, silosa, mosta ili bilo kog drugog objekta i u vrlo kratkom roku biće im izrađena kompletna armatura. Ovako proizvedena klasična građevinska armatura daleko je kvalitetnija od

one koja se radi u „bigerajima“ i što je najvažnije za armaturu koja se radi za specijalne objekte u „Metalici“ izdaju atest, a propisi zahtijevaju da ih građevinari obavezno imaju. Važno je istaći da su cijene klasične građevinske armature, koja se proizvodi u „Metalici“, tek nešto veće od betonskog željeza koje se kupuje u prodavnicama građevinskog materijala, pa je nabavka armature iz ovog kolektiva za građevinare i ekonomski potpuno isplativa. Da bi još više upotpunili ponudu, ovdje planiraju gradnju novog pogona i već iduće godine građevinarima će se nuditi i rešetasti nosači, proizvod koji se lakode ugrađuje u svaki objekat.

M.M.

Ako kupujete namještaj, nećete se pokajati ako povjerenje poklonite

# vrboas

SUTRA

## SEDMI TEKST I SEDMO PITANJE

U sutrašnjem broju ponovo objavujemo tekst o jednom od darodavaca — „Kozari“ iz Kozara, koji u Zimskoj nagradnoj igri obezbjeđuje nagrade. Dakle, sutra objavujemo sedmo pitanje, a u broju od četvrtka objavujemo sedmi kupon drugog kola nagradne igre.

ZIMSKA NAGRADNA IGRA „GLASA“ KUPON 6 (Drugo kolo)

Pitanje: Koliko je prošle godine proizvedeno odjevnih predmeta u prijedorskom „Borcu“?

Odgovor:

# KRAJIŠKI SPORTSKI DNEVNIK

# 1985.

Šta godina koja je pred nama donosi krajiškom sportu? Koliko je ona godina optimizma, koliko, opet, sezona neizvjesnosti, a koliko sve to zajedno?

Fudbalski drugoligaši, da pođemo od njih, Borac, Jedinstvo i Rudar imali su različitu jesen. Jedinstvo je pri samom vrhu, ali iz razgovora sa kapitenom Draganom Đurićem, koji je bio fudbaler Krajine u 1984. godini, saznaje se da Bišćani imaju cilj da tu i ostanu; međutim, ne maštaju o tituli, iako bi po plasmanu mogli i to. Borac je sakupio 16 bodova i nalazi se u blizini zlatne sredine. Trener Đorđe Gerum ne lebdi u oblacima, ne zanosi se velikim planovima; samo on se ne zadovoljava ni postignutim, tvrdi da Borac može i mora više. Rudar će biti najteže; predstoji mu borba za očuvanje statusa. Na stadionu podno „željeznih bregova“ već se okupljaju i novopridošli fudbaleri, koji će pokušati da Rudarev brod usmjere ka mirnijim vodama.

Da se birao sportski kolektiv minule godine, rukometaši Borca bili bi visoko plasirani. Nije to, istina, Borac iz „prošlih vremena“, ali napredak je očit. Ekipe slabija nego prije, a rezultati bolji. Sve je prisutniji i cih čvršćeg zajedništva, Borac se pomalo i vraća devizi „svi za jednog jedan za sve“. Realno treba procjenjivati — Banjalučani još nisu spremni za velike rezultate. Tu je nepremostiva Metaloplastika i sve bolji Proleter. Borac dolazi tu odmah iza njih, a već to znanje hrabri.

Boklerski klub Slavija dugo je bio predvodnik kvaliteta u krajiškom sportu. Uvijek tim reprezentativaca, stalno kandidat za titulu, pred kraj ove sezone Slavija je posrnula! Brojna previranja u klubu, ostavke i odlasci... sve je to ostavilo traga. Slaviji neće biti lako u godini koja je pred nama, samo situacija nije ni bezizlazna. Treba zbiti redove, mobilisati sve snage. Slavija je bila i u težim prilikama, pa se nije predavala.

Košarkaši Borca biju bitku za prvoličasti opstanak: Ohrabruje njihova odlična igra protiv Alkara kada je direktni protivnik doslovno deklasiran, i to u samo jednom periodu igre. U tom stilu treba i nastaviti, a to znači da će finišta-kmičenja donijeti dosta radosti u Borčevu kuću.

Košarkašice Mladog Krajišnika nastavljaju sa svojom terapijom prema gledaocima — „toplo—hladno“. Čas izuzetna igra i podvig, onda razočarenje i debakl, pa tako unedogled. Da nije tih, ponekad neshvatljivih oscilacija, „Malene“ bi bez sumnje do sada pronašle put koji vodi i do internacionalne scene. Ovako...

Oči sportske javnosti Bosanske krajine biće uprte i ka Regionalnoj fudbalskoj ligi. Neizvjesna borba za vrh tabele. Dosta kandidata za čelnu poziciju: Bratstvo iz Bosanske Krupe, Elektrobosna iz Jajca, Borac iz Titovog Drvara, BSK, Podgrmeč iz Sanskog Mosta. Gotovo pola lige računa na najvišu poziciju, a ona druga razmišlja kako da umakne sa začelja. Ta neizvjesnost daje posebnu draž svakom takmičenju.

Šta reći o ostalim klubovima Bosanske krajine?

Svaki prijatelj sporta nada se povratku Kozare iz Bosanske Gradiške one fudbalske, koja tavori u Republičkoj ligi, a takoreći do juče visoko je kotirala u saveznom fudbalu; priželjkuje takođe uspon Slobode iz Bosanskog Novog koja vodi u Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Banjaluka, a ozbiljno je prati Omarska.

Godina koja teče donijeće valjda, novu ekspanziju biciklizma, kajaka, atletike, stonog tenisa, tenisa...

Početak godine i jeste da se kuju planovi. Bilansi se svode na kraju.

Tomo MARIĆ

## UZ RUB BOKSERSKE ARENE

# Povratak vještini

● Tehnika bi sasvim sigurno ponovo trijumfovala i poslije toliko godina zasjela na boklerski prijesto

— Samo snažnom tehnikom i faktikom, dinamičnom brzinom i serij-

Piše: Toma HLADNI,  
urednik „SPORTA“

Svjetski stručnjaci ozbiljno su se zamislili poslije olimpijskog turnira u Los Angelesu. Kako dalje — pitaju se — jer je olimpijski ring pokazao da se nešto ozbiljno mijenja i da superfizička kondicija uz moćnu pesnicu nije više odlučujuća. S tim, koga su mnogi nazvali „totalnim boksom“, tako je počeo da gubi dominaciju, a zamjenjuje ga nešto, što sve više podsjeća na vaskrsnuće vještine.

Amerikanci sa svojih devet zlatnih medalja na jednom su se našli pod stručnom lupom. Čak i običnim okom bilo je lako otkriti da su Breland i drugovi podarili svijetu nešto novo. U mješavini solidne kondicije i brzine akcija, u koktelu izvanrednog vođenja borbi i serijskih udara, američki amateri su izgradili način dejstvovanja, koji je najmanje rizičan. Vještina odbrana i lukave zamke ponovo su u ovom novom načinu baratanja pesnicama, zauzeli najozbiljnije mjesto.

Naš boks je godinama kaskao na najsavremenijim metodama obuke i treninga. Tek negdje 60. godina grupa stručnjaka, na čelu sa Brunom Hrastinskim počela je da zaviruje u dobro čuvane tajne boklerskih veština. Ali, na tome se ostalo. Moda nije mogla vječito da traje.



U SUSRET  
MINI—  
PRELAZNOM  
ROKU

## Kartal stigao

BIHAĆ — Jedan od najboljih igrača i dugogodišnji kapiten Jedinstva iz Brčkog, te Lokomotive iz Mostara Kasim Kartal u subotu je potpisao pristupnicu za bihačkog drugoligaša Jedinstvo. On je do sada najveće pojačanje Bišćana u mini—prelaznom roku. Kartal može da igra podjednako na svakom mjestu u timu, što je dokazao u Brčkom, gdje je čak i branio za tamošnje Jedinstvo na jednoj utakmici.

U kancelariji Jedinstva vri kao u košnici. Postoje realni izgledi da drugoligaš iz grada na Uni dobije i nekoliko igrača iz prvoličasti klubova i to prošlogodišnjeg prvaka Crvene zvezde, jesenjeg šampiona Sarajeva i trećeplasiranog Željezničara. To podgrijava nade da bi Bišćani u nastavku prvenstva mogli pomrsiti račune mnogim favoritima.

D. M.


PRVENSTVO ITALIJE

## PRVI GOL — PLATINI

Rim 6. januara (AFP) — Prvi gol u novoj godini u nastavku fudbalskog šampionata Italije, postigao je najviše stavljeni igrač u prošloj godini francuski internacionalac Mišel Platini.

Platini je prvi zatresao mrežu, u 4. minutu i 35. sekundi utakmice koju je Juventus igrao protiv Sampdorije u gostima. Na kraju, domaćin je izjednačio — 1:1.

U 14. kolu postignuti su ovi rezultati: Komo—Avelino 2:1, Kremoneze—Askoli 2:0, Inter—Roma 0:0, Lacio—Milano odloženo, Napoli—Udineze 4:3, Sampdorija—Juventus 1:1, Torino—Fiorentina 2:2, i Verona—Atalanta 1:1.



„Totalni boks“ morao je da pretrpi promjene. To je bila samo stvar trenutka. Pa ipak cio boklerski svijet iznenađen je brzinom kojom su te promjene nastale.

Američki trener Pat Neppi, samo jedan od realizatora eksperimenta, u kome su učestvovali ljekari, biohemičari, metodičari i druge vrste stručnjaka — kaže, da je uvijek znao da će se vještina vratiti ringu. On je bio jedan od najortodoksnijih protivnika kubanskog boksa. I onda kad su Amerikanci gubili od Kubanaca tvrdio je da nikad neće prihvatiti metode rada svojih pobjedničkih kolega jer su one suviše surove. Ubijaju dušu u boksu. I zato je amaterski boks postao surov.

skim udarcima staćemo na put nasilničkim bubetanjama na ringu — rekao je još 1976. prije olimpijskih igara u Montrealu popularni trener.

U Montrealu su Amerikanci osvojili pet zlatnih medalja, Kubanci tri, Sovjeti ni jednu.

U Los Angelesu nije došlo do novog odmjeravanja snaga. Ali, najbolji stručnjaci tvrde da trijumf Amerikanaca ne bi bio mnogo manji da su se borili Kubanci, Sovjeti, predstavnici DR Njemačke, Poljske ili Bugarske.

Ali tehnika bi sasvim sigurno ponovo trijumfovala i poslije toliko godina zasjela na boklerski prijesto — u to ne bi trebalo sumnjati.

## FINANSIRANJE SPORTA I FIZIČKE KULTURE

### Više sredstava

BOSANSKA GRADIŠKA — Prema nacrtu finansijskog plana, koji je usvojila Skupština SIZ-a za fizičku kulturu Bosanske Gradiške, i koji se nalazi na javnoj raspravi, u ovoj godini za sport i fizičku kulturu na području opštine predviđeno je 8,7 miliona, što u odnosu na prošlogodišnjih 5 miliona predstavlja znatno povećanje. Ova sredstva biće raspoređena korisnicima prema već ranije utvrđenim kriterijima.

Posebno treba istaći da se za investicione radove planira 2,5 miliona, dok je prošle godine investirano 1,4 miliona, gdje je najveća stavka bila uložena u rekonstrukciju fiskalnog doma, a značajnija ulaganja su bila u Dubravama, Orahovoju, Grbavcima i Bistrici.

## KOMENTAR KARIKATURISTE RAJKO PUŠIĆ



Anton JOSIPOVIĆ: Problem za protivnike — mat u dva poteza

## TURNIR U MALOM FUDBALU „BORIK 85“

# kvalitetni

● U utakmici između Ljubića i Sudija, Mile Rosić dosudio svojim drugovima iz sudijske organizacije dva sedmerca, ali su oni na kraju, ipak, bili poraženi ● Ekipe Indeksa, za koju uglavnom igraju fudbaleri Naprijeda, sigurno igrom obezbijedila nastup u trećem kolu

BANJALUKA — Što se turnir u malom fudbalu, koji organizuje Sportska dvorana „Borik“, više odvija, na programu su sve bolji i kvalitetniji mečevi. U nedjeljnom terminu teško je izdvojiti najkvalitetniji i najzabudljiviji susret. Ipak, najviše uzbuđenja je videno na utakmici između Ljubića i sastava Sudija. Mile Rosić je čak u dva navrata za svoje kolege iz sudijske organizacije dosudio sedmerce iz kojih su postignuti pogoci, ali to Sudijama nije pomoglo, jer su na kraju bili poraženi rezultatom 3:2. Treba istaći, a to je opšte mišljenje, da su sedmerci bili očigledni i opravdano dosuđeni? U redovima pobjednika pored veterana Muje Mešića, bivšeg prvotimca Borca, izvanredno je igrao Zijad Hamzić. Ekipe Indeksa sigurno je prošla i drugu prepreku, savladavši sa 5:2 Orkan 5. Mehmedalija Elkaz, Mirza Ljutić i Sulejman Šadija, inače fudbaleri Naprijeda, davali su ton igri pobjednika i ujedno bili najbolji pojedinci utakmice. Faborizovana ekipa Trias za koju uglavnom igraju fudbaleri Omarske nije dozvolila ni najmanje iznenađenje. Sa 6:1 potučen je Tranzit, a daleko najbolji igrač je bio Željko Buvač. Najubjedljiviju pobjedu je ostvario Mali Lošinj, u stvari sastav veterana Omladinca. Čak sa 13:2 savladana je ekipa Četiri dijeljenja. Najbolje strijelce pobjednik je imao u Huseinu Štomiću, 5 golova i Željku Kneževiću, četiri, ali se ne može zanemariti ni doprinos Miroslava Cote, Zorana Lipovca i Josipa

## KOŠARKA

BANJALUKA — Ko je posmatrao samo finiš susreta Borca i Alkara (a takvih je bilo), stekao je utisak da je to bila igra mačke i miša. Nije mogao ni pretpostaviti da se Borac pokazao u dva izdanja!

U prvih 15 minuta obistinila su se strahovanja da će značaj susreta sputati domaćina i dostigla su kulminaciju kada su gosti povelili sa čak 18 poena! Do tada su Banjalučani igrali izrazito slabo, neorganizovano, sporo, neefikasno... Što je najviše brinulo, počeli su gubiti nerve, upuštali su se u objašnjenja, što nije ostalo nekažnjeno!

Poslije 15. minute Borac se pokazao u potpuno drugom izdanju, nije se mogao ni prepoznati u odnosu na početak susreta. Redale su se uspješne akcije, lako se prenalazio put do koša. Predrag Radan bio je začetak svih akcija, a Dorošlav Vujaković najuspješniji realizator, neuhvatljiv za protivnika. Uspješan povratak imao je već pomalo „otpisani“ Željko Drijača, i ako je to nagovještaj njegove forme iz minulih sezona, onda je Borac dobio veliko pojačanje.

Angel Trajkovski je nakon dvije godine ponovo vodio košarkaše Borca. Povratak je bio više nego uspješan! — Ako dolazak novoga trenera znači i pobjedu od dvadesetak poena, onda prelažem da za svaku utakmicu postavljamo novoga trenera — u šali je komentarisao kraj susreta Branislav Majkić, aludirajući da je Borac savladao „Servu Mihalja“ visokim rezultatom kada je ulogu prvoga trenera preuzeo Dragoljub Obradović.

Činilo se teško objašnjivo zašto

MLADI KRAJIŠNIK

DOMAĆIN ŽELJEZNIČARU

● U Mladom Krajišniku sa neskrivenim optimizmom očekuju ekipu Željezničara. Susret se igra večeras (utorak) u „Boriku“, sa početkom u 18.30 sati!

BANJALUKA — Sa zakašnjenjem od dva dana večeras će košarkašice Mladog Krajišnika i sarajevskog Željezničara odigrati prvu utakmicu drugoga dijela prvenstva. Sada su na redu „revans“ susreti, a Sarajke su ostale dužnici Mladom Krajišniku još na startu

# Sve ji fudbal

Jurica. Ekipe Kozara, koja je u drugom kolu savladala Kontru sa 4:3, sastavljena je uglavnom vojnika iz Garnizona Banjaluka. Međutim, u njihovim redovima je igrao Ante Ljubčić, koji je prošle godine odslužio vojni rok, ali je ipak za ovu priliku došao i još jednom pomogao svojim drugovima iz jedinice.

Kao i prošle godine fudbaleri iz Prijedora ponovo pobuđuju veliko interesovanje banjalučke publike. Sastav Drugova se bez većih problema kvalifikovao za treće kolo, nakon pobjede nad Neposlušnom djecom, ekipom juniora BSK-a. U izjednačenoj ekipi i ovog puta nosioci igre su Zoran Bajčić, te Mirzet Bežurčić, koji je prije dvije godine na ovom turniru ponio epitet najboljeg fudbalera. Veterani BSK-a su uspjeli da savladaju Šipad minimalnim, ali zaslužnim rezultatom od 2:0. Kod pobjednika, pored trenera Dževada Agića, i Nene Gavrilovića, istakli su se Mirsad Dedić i Hrkanimir Sojarić. Stalni učesnik turnira u SD „Borik“ Vikend ispao je iz daljih borbi nakon minimalnog poraza od Župe iz Kriškova (0:1). Strijelac jedinog, ali vrijednog pogotka je bio Rade Kožoman.

**REZULTATI: Vikend — Župa Kriškovići 0:1, BSK — Šipad 2:0, Domitaks — Veni vidivići 4:5, Drugovi — Neposlušna djeca 7:2, Adidas — Azra 4:3, PKB — Tarzini drugi 8:1, Kontra — Kozara 3:4, Ljubčić — Sudije 3:2, Kevijani — Kovriani 2:0, Indeks — Orkan 5:2, Vrbas — Bosna 5:4 (na sedmerce), Tranzit — Trias 1:6, Mali Lošinj — Četiri dijeljenja 13:2.**

U srijedu 9. januara od 17 sati turnir se nastavlja sljedećim mečevima: Triko — Zenica bluz, Lazina voda — Babići, Večernji list — Bratstvo, Granap — Kontra ekspres, Bicklisti — Sava, Aida — Mladost Dedić, Tri ribara — Kapučino.

M. JOKSIMOVIĆ

## RUKOMET

BORAC NASTAVLJA  
PRIPREME  
U INOSTRANSTVU

### Iz aviona na teren

● Od 10. do 21. januara rukometaši Borca će imati radnu turneju po Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu i SR Njemačkoj ● Kapiten Petković zbog bolesti i Krsnić zbog obaveza na fakultetu ostaju kod kuće



Zlatko Saračević u karakterističnom skoku

BANJALUKA — Po završetku prvog dijela prvenstva i samo osam dana pauze rukometaši Borca ponovo su prionuli na rad. U nedjelju, 6. januara startovalo se s pripremama za nastavak takmičenja i u Sportskoj dvorani „Borik“ će se trenirati sve do 10. januara, kada RK Borac odlazi na turneju po Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu i SR Njemačkoj. Povratak je planiran za 21. januar. U tom periodu Banjalučani će odigrati osam utakmica, a prva je na programu već po dolasku u Pariz 10. januara, gdje će rukometaši Borca iz aviona direktno u sportsku dvoranu. Za sada je sigurno da na put neće kapiten Velimir Petković zbog bolesti i Darko Krsnić zbog obaveza na fakultetu, dok je neizvjestan odlazak i golmana Zlatana Ar-

nautovića, koji se uskoro treba javiti na liječenje u Igalo.

Pod vođstvom trenera Arslanagića i Golića na radnu turneju kreću igrači: Koso, Saračević, Unčanin, Petrićević, Smajlagić, Bračković, Mijatović, Uzeirović, Ramijak, Handan, Nikolić, Muratagić, Talić, Kresojević, Ilić, Jajčević, te vođa puta Petar Atagić i predsjedavajući Predsjedništva kluba Ratko Trifunović.

Po povratku iz inostranstva predviđeno je učešće na tradicionalnom turniru u Bjelovaru „Memorijal Vladimira Smiljanica Babure“, potom treninzi u Banjaluci i na kraju kraća turneja po Hercegovini od 12. do 16. februara. Podsjetimo, prvenstvena trka se nastavlja 23. februara susretima 14. kola.

U.P.

TAKMIČENJE U REPUBLIČKOJ LIGI

## Kozara najbolja

● I u muškoj i u ženskoj konkurenciji strijelci SD Kozara iz Banjaluke zabilježili sigurne pobjede ● Kod žena najbolja takmičarka Banjalučanka Ljiljana Marić

### STRELJAŠTVO

ZENICA — Strijelci Streljačke družine Kozara su i u ovoj godini nastavili sa uspjesima. U okviru drugog kola Republičke streljačke lige, koje je održano u Zenici, trijumfovali su u obje konkurencije. Muškarcima je prvo mjesto pripalo s 1099 krugova, samo dva više od drugoplasirane SD „Rifet Frenjo“ iz Mostara. Drugi predstavnik Banjaluke SD „Rada Vranješević“ je zauzela sedmo mjesto sa 1067 krugova. U konkurenciji ženskih ekipa Banjalučanke su ponovo bile najbolje. Sa izvanrednim prosjekom od 363 kruga, Ljiljana Marić, Dijani Đorđević i Suadi Alić je sigurno pripalo prvo mjesto (1090). Izvanredne plasmane ostvarile su još dvije banjalučke družine. „Rada Vranješević“ je bila treća (1045), a „Slavko Rodić“ šesta (1029).

U pojedinačnoj konkurenciji kod žena Ljiljana Marić iz Kozare je sigurno osvojila prvo mjesto sa 369 krugova. Druga je Vesna Tomić („Rifet Frenjo“, Mostar) 367, a treća, ponovo Banjalučanka, Suada Alić sa 363 kruga. U konkurenciji muškaraca Zoran Marić (Kozara) je sa solidnih 370 krugova osvojio treće mjesto.

**REZULTATI: Muškarci, ekipno: 1. Kozara (Banjaluka) 1099 (Zoran Marić 370, Samir Omerović 365 i Slobodan Popović 364), 2. „Rifet Frenjo“ (Mostar) 1097, 3. „Edo Blažek“ (Tešić) 1087, 4. „Mustafa Dovađžija“ (Sarajevo) 1085, 5. Zenica 1085, 6. „Mile Vujović — Učo“ (Sarajevo) 1080, 7. „Rada Vranješević“ (Banjaluka) 1067, 8. Borac (Bijeljina) 1062, 9. Soko (Mostar) 911.**

**Pojedinačno: 1. Sead Mulahasanović (Mostar) 376, 2. Sead Feta-**

hagić („Mile Vujović — Učo“, Sarajevo) 373, 3. Zoran Marić (Kozara, Banjaluka) 370.

**Žena, ekipno: 1. Kozara (Banjaluka) 1090 (Ljiljana Marić 369, Dijani Đorđević 358 i Suada Alić 363), 2. „Rifet Frenjo“ (Mostar) 1081, 3. „Rada Vranješević“ (Banjaluka) 1045, 4. Zenica 1044, 5. „A. juđ“**

### DOMAĆIN SD „SLAVKO RODIĆ“

Streljačka sezona u Banjaluci, pogotovo u gađanju vazdušnom puškom je u punom jeku. Nakon nastupa u Zenici u okviru Republičke streljačke lige BiH, Banjalučane očekuju brojna takmičenja. Već u subotu 12. januara na streljani Društvenog doma Međdan će se održati pojedinačno prvenstvo Banjaluke za mlade juniore i juniorke. Organizator i domaćin prvenstva je SD „Slavko Rodić“

V.O.

(Doboj) 1032, 6. „Slavko Rodić“ (Banjaluka) 1029, 7. „Edo Blažek“ (Tešić) 1013, 8. Gračanica 986, 9. Soko (Mostar) 952, 10. Visoko 947.

**Pojedinačno: 1. Ljiljana Marić (Kozara, Banjaluka) 369, 2. Vesna Tomić („Rifet Frenjo“, Mostar) 367, 3. Suada Alić (Kozara) 363.**

Treće kolo Republičke streljačke lige BiH održaće se sredinom februara u Doboju.

ODJECI POBJEDE BORCA

## U DVA IZDANJA

● Košarkaši Borca u prvih 15 minuta susreta sa Alkarom igrali izrazito slabo, a u nastavku izuzetno dobro



USPJEŠAN „DEBI“: Angel Trajkovski daje upute igračima Borca

Trajkovski nije izvršio neke promjene u timu kada je protivnik stekao prednost, kada su kola išla nizbrdo. Međutim, pokazalo se da strpljenje i povjerenje koje je Trajkovski imao u „petorku“ isplatio:

Vujaković, Radan, Pašić, Taušan i Drljača sami su popravljali, što su ranije pogriješili i to su uradili na najbolji način.

E. GALIJAŠ

## NA REDU — POBJEDA!

prvenstva: susret u Sarajevu završen je pobjedom — 84:81.

— Susret sa Montingom, htjele to ili ne, moramo zaboraviti. Mislim da onako slabu igru više ne možemo ponoviti — kaže Katica Ljubčić, prvotimka Mladog Krajišnika.

Dolaze novi protivnici, prilike za bijeg na sigurnije mjesto na tabeli, propušteno sve je teže nadoknaditi. Željezničar je prva prilika?

— Dosadašnji rezultati i bodovni saldo Sarajki, nisu za potčinjavanje, iako su na

startu mnogi potčinjili „Želju“. Mismo to osjetili na svojoj koži, u prvom susretu u Sarajevu — ističe naš sagovornik, Katica Ljubčić.

U taboru Mladog Krajišnika svi su optimisti, računaju na pobjedu u susretu sa Željezničarem, oscilacijama u igri i rezultatima treba da je — kraj.

Večerašnji susret sa Sarajkama treba da bude potvrda raspoloženja i odlučnosti.

E. G.

JUNIORSKO PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

## FOČANKE BEZ PREMCA

### STONI TENIS

BANJALUKA — Ovogodišnje juniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u stonom tenisu, koje je održano u dvorani DTV Partizan, okupilo je 32 takmičarke i 48 muškaraca iz osam republičkih regija. U konkurenciji djevojaka Nada Kujundžić, članica Perućice iz Foče, nije imala dostojnih protivnica, sigurno osvojivši prvo mjesto. Banjalučani se ove izvanredne stonoteniserke, inače reprezentativke Jugoslavije, sjećaju sa finala Malih olimpijskih igara u Sportskoj dvorani „Borik“, kada je takođe bez imalo problema sigurno i ubjedljivo došla do prvog mjesta. Kujundžićeva je u finalu savladala Danijelu Brumec, članicu Kreke iz Tuzle sa 21:16 i 21:18. Predstavnice banjalučkih klubova Borac i „Rade Ličina“ su relativno slabo prošle. Najbolje plasirana je Anita Kikić („Rade Ličina“) na šestom mjestu, dok je favorizovana Sanja Kubelka bila tek deveta.

— Za ulazak u četvrtfinale Kubelka je za protivnicu imala Bašićevu iz Zenice — kaže Vlado Jovičić, trener u STK „Rade Ličina“. Niko nije očekivao poraz, ali ga je ona, ipak, doživjela. Žrijeb joj stvarno nije bio naklonjen. Jer, i da je pobijedila Bašićevu, u narednom kolu bi je čekala neprikosnovena Nada Kujundžić.

Ono što je propušteno u pojedinačnoj konkurenciji, nadoknađeno je u borbi parova. Kubelka i Kikićeva, članice „Rade Ličina“ su u borbi za treće mjesto bile uspješnije od Aganović — Fazlić (Foča), pobijedivši ih sa 21:10 i 21:12. Prve su ponovo Fočanke Kujundžić — Isanović, koje su u finalu pobijedile Tuzlanke Jovičić — Brumec sa 21:15 i 22:20.

U konkurenciji muškarca najuspješniji je bio Samir Mulabdić, član Sloge iz Doboja. On je u finalu savladao Darka Arapovića (Kreka, Tuzla) 22:20, 21:6. Treći je Miodrag Malinović (Jajce), četvrti Mirsad Fazlić (Kreka, Tuzla), a peti Banjalučanin Aleksandar Šurlan, član Borca. Članovi „Rade Ličina“ Igor i Sinđa Mihailović osvojili su 12. odnosno 19. mjesto. U konkurenciji parova Arapović — Fazlić (Tuzla) su bili prvi, dok je članovima Borca

● Od predstavnika dva banjalučka kluba najbolji plasman ostvario je Aleksandar Šurlan, član Borca, osvajanjem petog mjesta ● Par Kubelka — Kikić („Rade Ličina“) osvojio treće mjesto

iz Banjaluke Šurlanu i Mariću pripalo četvrto mjesto.

Organizator ovogodišnjeg prvenstva je bio STK Borac. Po opštem

### PRIZNANJE KUBELKI

I pored lošijih igara i slabog plasmana na pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za stonoteniserke, najbolja predstavnik „Rade Ličina“ Sanja Kubelka je, ipak, dobila određeno priznanje. Njoj je u Banjaluci uručen poziv za nastup na turniru u Ljubljani. To je, inače, pozivni turnir 12 najboljih juniorki od kojih će biti sastavljena juniorska reprezentacija Jugoslavije, a koji će se održati 15. februara.

mišljenju organizacija je bila izvanredna, ubjedljivo najbolja do sada. Najbolji pojedinci nagrađeni su peharima i knjigama.

**Rezultati, žene: Za prvo mjesto: Kujundžić (Perućica, Foča) —**

Brumec (Kreka, Tuzla) 21:16, 21:18. Za treće mjesto: Fatima Isanović (Foča) — Nada Kikić (Tuzla) 21:17, 21:18. Plasman Banjalučanki: 6. Anita Kikić („Rade Ličina“), 9. Sanja Kubelka („Rade Ličina“).

**Parovi: Za prvo mjesto: Kujundžić — Isanović (Foča) — Jovičić — Brumec (Tuzla) 21:15, 22:20. Za treće mjesto: Kubelka — Kikić („Rade Ličina“, Banjaluka) — Aganović — Fazlić (Foča) 21:10, 21:12.**

**Muškarci: Za prvo mjesto: Samir Mulabdić (Sloga, Doboj) — Darko Arapović (Kreka, Tuzla) 22:20, 21:6. Za treće mjesto: Miodrag Malinović (Jajce) — Mirsad Fazlić (Kreka, Tuzla) 21:10, 21:8. Plasman Banjalučana: 5. Aleksandar Šurlan (Borac), 12. Igor Mihailović („Rade Ličina“), 19. Sinđa Mihailović („Rade Ličina“).**

**Parovi za prvo mjesto: Arapović — Fazlić (Tuzla) — Mujkić — Mešanović (Zadrugar, Tarevci) 21:15, 21:19. Za treće mjesto: Mulabdić — Panić (Sloga, Doboj) — Šurlan — Marić (Borac, Banjaluka) 21:15, 15:21, 22:20.**

M. JOKSIMOVIĆ

### ODBOJKA

JEDINSTVENA  
REPUBLIČKA LIGA

## Raspršen san o tituli

„MLADOST“ — „ČAJAVEC“ 3:1

„ČAJAVEC“ — Sikirić, Barić, Nikolić, Simić, Ševo, Osman, Kavić, Fazlić.

ŽEPČE — Dobiti utakmicu protiv odbojkaša Mladosti u Žepču značilo je za banjalučke odbojkaše ostati u trci za prvo mjesto. Počeo je „Čajavec“ ubjedljivo, dobio prvi set sigurno i brzom igrom. Jednako uspješno počeo je i drugi set da bi kod rezultata 5:2 za

goste kola krenula nizbrdo. Rezultat je izmijenjen na 10:5 u korist domaćina, koji je nastao da koristi nesigurnost i nespretnost gostujućih igrača. Poraz „Čajaveca“ vjerovatno ga i definitivno izbacuje iz kombinacije za titulu novog prvaka. Ovim kolom završen je jesenji dio prvenstva u jedinstvenoj Republičkoj ligi.

N.D.

SJEĆAJUĆI SE 1984. GODINE (5)

# Od trijumfa do tuge

● Kako su košarkašice Voždovac izgubile već dobljenu utakmicu s Mladim Krajišnikom ● Fudbaleri i košarkaši Borca ostali su bez bodova zbog neshvatljivih grešaka u posljednjim sekundama susreta sa Mariborom, odnosno NAP—om

Gotovo svake godine Mladi Krajišnik se nalazi u poziciji da, bar za izvjesno vrijeme, strahuje za svoj prvotligaški status, iako ima nekoliko vrsnih košarkašica. Međutim, igračice „sa klupe“ rijetko dobijaju istinsku šansu, pa uvijek teret bitki za bodove pada na pleća pet ili šest košarkašica. Ako jedna bude „izbačena“ iz sastava, zbog povrede, bolesti... dolazi do ogromnih komplikacija. U minuljoj sezoni, tokom 1983/84. godine, Banjalučanke su bile nešto bezbrižnije. Bodove koje su trebalo da osvoje, osvojile su, načinile su i poneko iznenađenje, pa su već sredinom prvenstva uplovile u mirnu luku. Možda je to i bio preduslov zajednu izuzetno dragu i dragocjenu pobjedu.

## PAO JE I VOŽDOVAC

Uoči tog 13. marta 1984. godine u taboru „Maleni“ pravljene su mnoge kalkulacije, jer je pripreman „ratni plan“ za bitku sa Voždovcem. No, kako god da smisle strategiju okršaja, Banjalučanke je nosio drugo prognoza: u 11 posljednjih prvenstvenih odmjerenja snaga, Voždovac je zabilježio 11 pobjeda! Tradicija je, znači, bila apsolutno na strani Beogradanki i Banjalučanke su se više plašile nje nego djevojaka iz glavnog grada zemlje.

Počelo je da gore nije moglo: u 13. minutu Voždovac je već vodio sa 26:10. Šta god bi Banjalučanke (pokušale, propadalo bi, a gošće su odmicala, približavajući se pobjedi. Na uobičajen predah, Voždovac je otišao s prednošću od 11 poena - 33:22. Ubrzo nakon početka drugog dijela, semafor je pokazivao 45:55. Mnogi su već digli ruke od „Maleni“, smatrajući da do prekreta ne može da dođe. U tim beznačajnim minutama, trener Mladog Krajišnika Đoko Mikeš povukao je očajnički potez: u vatru već izobijene bitke bacio je višljaz, upornu, brzu i spretnu Aidu Delmezirević. U tren oka ona je nametnula jedan stahovit tempo, pokrenula je saigračice iz učmalosti, rastrčale se, a za njom i ostale košarkašice Mladog Krajišnika, po terenu. Odjednom do tada ubjedljiva prednost Voždovca počela je da se naglo topi. Koš po koš, i Mladi Krajišnik je sustigao Beogradanke da bi u onim presudnim, odlučujućim trenucima postigao dva poena više i zabilježio izuzetno dragu, ohrabrujuću pobjedu od 67:65.

Najviše zahvaljujući Aidi i njenom učinku.

Serijska pobjeda Voždovca bila je prekinuta.

Da svaka pobjeda olakšava sljedeću pokazalo se prošle jeseni: poslije zaista dramatične borbe i produžetka Mladi Krajišnik je u drugom kolu novog šampionata porazio Beogradanke, 81:75 (71:71, 29:42), iako su gošće, u poluvremenu, vodile sa 13 poena prednosti!

Jedna neugodna tradicija, koja je dugo pekla „malene“, zauvijek je, eto, izbrisana.

## KAŽNJENA NEOPREZNOST

Dva puta je Borac 25. novembra, bio na pragu pobjede nad autsajderom Mariborom, dva puta se nalazio u vodstvu, prvo sa 1:0, a zatim sa 2:1, da bina kraju oba boda prepustio „ljublčastim“ i to dvadesetak i neku sekundu prije

završetka okršaja na Gradskom stadionu.

Svi dotadašnji promašaji i propusti kažnjeni su drastično, da gore nije moglo. Kažnjena je, u stvari, neopreznost onih kojima se takve greške ne bi smjela da događaju. A sve je naopako pošlo u posljednjem minutu, prilikom izvođenja auta, na „istočnoj“ strani. Svi su se već bili pomirili s činjenicom da će ostati 2:2, odnosno da će se Mariborčani neočekivano ugostiti. Da krčag ide na vodu sve dok se nerazbije, potvrđeno je i u tom završnom dijelu duela: lančane greške Bukovića, Beharića i Smajlića na голу omogućile su brzonogom, spretnom i opreznom Tanevskom da jednim lijepim, ali prije svega mudrim, pogotkom Mariboru obezbijedi i onaj drugi bod.

Svi dotadašnji naponi pali su u vodu, a utučene, obeshrabrene fudbalere Borca sve do svačionice ispratio je zvižduk oko 1500 razočaranih i ogorčenih navijača:

## „PRODATA“ LOPTA

U košarkaškom duelu, bez obzira na rang i kvalitet, izgubi se bezbroj lopti. Košarkaši obično kažu „prodao“ je loptu, taj taj, kada je izgubi onako brzopleto, nesmotreno. Sve te greške pređaju se zaboravu. No, neke se dugo, vrlo dugo pamte i prepričavaju. Obično su to greške načinjene u samom finišu utakmice, kada, najčešće, padaju odluke o pobjedniku.

Mnoge svoje probleme i neizvjesnosti Borac bi, u sezoni 1983/84, riješio 31. marta da je, kojim slučajem, uspio Novi Sad napustiti kao pobjednik.

A nalazio se na domaku izuzetno značajnog podviga, kada ga je od trijumfa dijelilo tačno 29 sekundi i jedan dobro odmjeren, precizan šut ka košu NAP-a.

Naime, do kraja susreta NAP — Borac bilo je preostalo još tačno 29 sekundi. Domaćin je imao prdnost od 86:85, a u napad su krenuli gosti iz Banjaluke. Bilo je sve dogovoreno i utanačeno kako da „potroše“ tih 29 minuta, ko i kada treba da uputi loptu ka košu Novosađana. A pogodak u tim posljednjim sekundama nije obezbjeđivao samo „običanu“ pobjedu već i put u „visoko društvo“.

Košarka, međutim, ne bi bila ono što jeste, kada bi se sve moglo da predvidi i planira.

Juriš Banjalučana je propao prije nego što je, u stvari, i započeo.

Poslije izbacivanja ispod koša, lopta se našla u rukama Željka Drlića. Na samom centru igrališta Drlića je loptu čvrsto zgradio. Učinilo mu se da može nadmudri rivala i hazardirajući pokušao je da nastavi započet napad. No, na njegovu i nesreću njegovih saigrača on je loptu jednostavno „prodao“ Novosađanima koji nisu propustili priliku da taj „poklon“ pretvore u novi, pobjedonosni koš. Umjesto da Borac taj napad završi pogotkom i pobjedom od 87:86, NAP je, zbog nesmotrenosti Drlića, došao do bodova, trijumfujući sa 88:85!

I to je sport. Zato valjda priraste za arce, svakome. Zato se voli, strasti i do kraja.

Podsjećajući se na 1984. godinu ispričali smo, eto, nekoliko sportskih priča iz burne, uzbuđujuće godine.

Nova stranica krajiškog sporta je otvorena.

Tu ćemo, dakako, zapislavati nove, možda i dramatičnije događaje, one koji će obilježiti ovu, 1985. godinu.

Limun PAPIĆ

AMRA MEHDIĆ NAJBZRŽA PIONIRKANA „BIJELOM KROSU“ U BEOGRADU

# Stopama Račićeve

● Pionirki AK Borac ovo je, poslije trijumfa na krosu „Banjaluka B4“ i trećeg mjesta na „Krosu Politika“ prvi značajni uspjeh u ovoj godini

BANJALUKA — Poslije trijumfa na krosu „Banjaluka B4“ i osvajanja trećeg mjesta na „Krosu Politike“, Amra Mehdić, talentovana atletičarka banjalučkog Borca je u pionirskoj konkurenciji slavila još jednu pobjedu na „Bijelom krosu“ u Beogradu.

Amra je iznenadila sve i osvojila prvo mjesto, iako je konkurencija bila izuzetno jaka - kaže Enisa Sarajlić,

trener u AK Borac. Trud se isplatio, jer smo preko cijele godine svakodnevno vježbali na Gradskom stadionu. Amra je darovita atletičarka, mnogo obećava i uz maksimalne uslove i dobar stručni rad, ubjedena sam da će za koju godinu dogurati i do reprezentativnog dresa.

Na „Bijelom krosu“, koji je organizovao AK 21. maj iz Rakovice, u konkurenciji seniorki prvo mjesto je osvojila Radislavka Račić, dugogodišnja atletičarka Borca, koja sada brani boje sarajevskog Zeljezničara.

Tako je mala Amra, izgleda, krenula stopama Račićeve. Hoće li kao i Radislavka uspjeti da se vine u sam vrh jugoslovenske atletike, ostaje da vidimo. Uostalom, tek joj je 14 godina.

S. RISOVIĆ

PETI MEĐUNARODNI  
ŽENSKI TURNIR U JAJCU

SAH

JAJCE — REZULTATI DRUGOG KOLA: Marić-Štadler remi; Moiska-Petrović remi; Eremška - Garsija prekinuto; Joselijani-Brustman remi; Nikolin - Bašagić remi; Dragašević - Levitina 0:1; Vereci - Lemačko remi.

Drugo kolo jajačkog šahovskog turnira bilo je znatno borbenije od prethodnog. Poražene su dvije naše predstavnice od kojih se ovdje najviše očekivalo. Dvostruka jugoslovenska šampionka Marija Petrović izgubila je od bugarske predstavnice Margarite Vojiske, Antonina Dragašević pretrpjela je poraz od vice-šampionke svijeta Irine Levitine. U jedinjoj prekinutoj partiji između Poljakinje Erenške i Španjolke Garsije očekuje se siguran poraz bijele.

PREDSTAVLJAMO PRVAKA REPUBLIČKE LIGE-ZAPAD

# Kolektiv entuzijasta

● Za nešto više od pet godina postojanja ŠK „Petar Mečava“ je promijenio tri takmičarska ranga da bi protekle jeseni nadmoćno osvojio titulu prvaka Republičke lige-zapad.

Malo je sportskih kolektiva koji se mogu pohvaliti da su za svega nekoliko godina postojanja dospjeli do kvalifikacija za saveznu ligu. U šahu je, zbog masovnosti, to posebno teško jer su potrebne godine strpljivog i predanog rada da bi se oformio i na okupu održao kvalitetan sastav. Ovogodišnji pobjednik Republičke lige-grupa zapad, banjalučki „Petar Mečava“ je upravo takav kolektiv. Malo se zna o ovom klubu koji je jesenas u jakoj konkurenciji šahovskih ekipa sa područja Bosanske krajine nadmoćno osvojio prvo mjesto ostavivši iza sebe prve pratice, šahiste „Jajca“ i bihačkog „Bratstva“ s razlikom od čak 10, odnosno 11 poena. Na pojedinačnoj rang listi, sačinjenoj na temelju rezultata postignutih u 11 prvenstvenih kola, prva tri mjesta na seniorskim pločama pripala su šahistima „Mečave“: Šuvaliću, Taliću i Jakirliću, što najriječitije govori o snazi ove šahovske ekipe. Neuspjeh u kvalifikacijama za drugu ligu, održanim krajem proteklog mjeseca u Laktašima, ne treba da obezvrijedi sve ono što su postigli članovi „Petra Mečave“, posebno ne zbog činjenice što su učesnici u kvalifikacijama sarajevski „Partizan“ i „Čelik“ iz Zenice klubovi većeg renomena i šahovskog iskustva.

## BEZ TAKMIČARSKIH PADOVA

Malo je poznato da „Petar Mečava“ postoji tek šestu godinu. Osnovan na inicijativu nekoliko zaljubljenika šaha iz Mjesne zajednice Budžak II, prije svega braće Murata i Kasima, Bajrića, Stojanke Piljagić, Srbobrana Vukolića i drugih, počeo je skromno, ne zanoseći se takmičarskim planovima da bi nakon četiri sezone igranja u opštinskoj i dvije titule prvaka u međuoštinskoj ligi dospio među „republikance“ i već na startu postao prvak.

— Od formiranja bili smo uvijek pri vrhu takmičarskih rangova gdje smo igrali. Nakon neuspjelih kvalifikacija za Republičku ligu, održanih prethodne godine u Skender-Vakufu, uspjeli smo prošle sezone da se domognemo Republičke lige i evo već u prvom pokušaju budemo prvaci. Imamo ukupno oko 140 članova, od kojih 75 registrovanih. Posebnu pažnju posvećujemo u radu s mladima. U osnovnoj školi „Ranko Šipka“ osnovali smo pionirsku sekciju pod rukovodstvom nastavnika Kasima Bajrića iz čijih redova smo već regrutovali dvije zahvalne igračice: Aidu Čatić i Erminu Semiz, kažu sekretar kluba Žarko Čulić i kapiten ekipe Emir Talić.

Murat Bajrić, jedan iz redova onih entuzijasta koji nose teret organizacije rada u klubu, podsjeća na neke detalje kojima se „Petar Mečava“ ponosi.

— Godinama smo najmasovnije u Kupu maršala Tita. Učestvovali smo

ran poraz bijele.

Petrovićeva kao i mnogo puta ranije igrala je svoje omiljeno otvaranje, ali ovaj put u središnji nije precizno nastavila, što je mlada Bugarkinja značajki iskoristila. Svojim pješakom prodrila je do sedmog reda i kada je zaprijelila da će ga pretvoriti u damu, Petrovićeva je potpisala predaju.

Dragaševićeva je protiv Levitine izabrala varijantu izmjena, što je bilo očito da igra na podjelu poena. Međutim, svjetska vicešampionka uspjela je i sa reduciranim materijalom iskomplikirati poziciju. Naša predstavnica u nastavku partije nije vukla najbolje poteze, akada je previdjela i pješaka, poraz je bio neminovan.

Najmlada, Alisa Marić i najstarija učesnica turnira Tereza Štadler igrale su uzbuđljivu partiju. Lijepom kombinacijom Marićeva je u središnji osvojila pješaka ali je neočekivano pristala na podjelu poena.

Nikolini-Bašagić dosta brzo su remizirale. I jedna i druga imale su teške borbe u prethodnom kolu sa ruskim predstavnicama.

Susret Verecicije i Lemačkove bio je jedini velemajstorski šlager večeri. Međutim, nakon izmjene figura u 34. potezu sklopilje je remi bez izgleda i sjedne strane na dobitak.

Nakon drugog kola u vodstvu su Joselijani i Levitina sa 1,5 poena.

H. KLIPU  
S. KARAHODŽIĆ

Pomenimo na kraju članove kluba koji su donijeli titulu prvaka Republičke lige-zapad: Zoran Mačković, Emir Talić, Fahrudin Šuvalić, Nermin Jakirlić, Ibrahim Komić, Bogdan Trkulja, Radovan Rogić, Ramiz Aldobašić, Zijad Dizdžar, Alida Čatić, Ermina Semiz, Ana i Ljubica Grgić, Goran Mikanović, Emsud Bužimkić, Franjo Grgić i Senad Smajlagić.

N. DERETIĆ



Članovi šahovskog kluba „Petar Mečava“

čast Dana mladosti organizovali smo susret s Armijom na 88 ploča i vikendturnir u hotelu „Bosna“ za koji ćemo nastojati da postane tradicionalan s obzirom na to da Banjaluka tim povodom nema nikakvu šahovsku manifestaciju. Za sve godine postojanja nijednu partiju nismo izgubili kontinuitetom, što je u drugim klubovima česta pojava, riječi su Murata Bajrića.

## EH, DA SU USLOVI

Prostor ne dozvoljava da se pobroje i druge, brojne aktivnosti koje, ukupno gledano, zavređuju posebnu pažnju prije svega zbog uslova u kojima klub živi i radi. „Petar Mečava“ nema svoje prostorije. U okrilju je mjesne zajednice, u čijoj baraci tri puta nedjeljno koriste salu, što je nedovoljno. A članovi „Mečave“ razmišljaju o boljim uslovima i još boljim rezultatima. Od predsjednika kluba Milutina Panića do takmičarskog dijela ekipe u kojoj je osam majstorskih kandidata i četiri prvokategorika vjeruju da su u stanju da postignu još više. Naravno ukoliko ne izostane razumijevanje i podrška sa strane. Čuli smo riječi zahvalnosti upućenih radnim kolektivima koji su do sada pomogli klub, prije svega banjalučkoj „Pivari“ i „Bosanki“ te „Malprehu“, „Žitoproduktu“, „Slateksu“, „Energopetrolu“ i „Veľeprehrani“. Bez njihove pomoći ko zna da li bi „Petar Mečava“ mogao da se takmiči.

## ŠAHOVSKI ZADATAK

Broj 744  
Priprema: Nikola LAKIĆ,  
šahovski majstor



Bijeli: Kgl, Dbl, Tel, Tfl, Sd2, Ldl, Sfl, Lg3 pješaci a2, b2, h2 (11)  
Crni: Kg8, Dh5, Te2, Tf3, Lb7, Lg7, Sd4 pješaci a7, b5, c7, d6, h6 (12)

Crni vuče i dobija!

Na efekatan način matirao je crni protivnika u tri poteza Kostrovicki — Gigorin (Petrograd, 1875.)

Rješenje prošlog zadatka: 1. Te7 Se7 2.Du7 Kd7 3.Lf5 Ke8 4.Ld7 uz sljedeći 5.Le7 mat



# Utihnula školska zvona

● Kraj stare potkozarske ceste među brojnim skromnim, četvororazrednim osnovnim školama, koje su decenijama imale izuzetan pedagoški značaj, ali i draž svojih lastavica što su u jesen odlazile a u proljeće se vraćale da svoj cvrkut pridruže veselom dječijem smijehu. Ima i onih u kojima je utihnula pjesma malih školskih horova

Dugo sam osjećao njihov zov. Te male, skromne, četvororazredne osnovne škole, razbacane oko stare potkozarske ceste, imale su, pored pedagoškog značaja, svoju ljepotu, draž svojih lastavica koje su ih ostavljale u jesen. Stajale su čvrsto, ponosno, kao svjetionici donosile dah prosvjete i kulture, odupirale se vremenu i najzad doživjele zlu sudbinu. Mnoge od njih ne otvaraju vrata u septembru, oko mnogih prozora više ne oblijeće lopta, izgubila se dječija vika a zimi niko ne otresao snijeg o njihova opustjela stepeništa. Nestale su, ili u njima ostale prazne klupe i hodnici prazne katedre na kojima su bezbroj puta mirisale ljubičice i zrele zelenike jabuke, ostali su čutljivi školski parkovi i klupe u njima. Oko posivjelih školskih zidova gospodare vjetrovi mir i samoća.

## Otišao je učo drug...

U mnogim malim školama utihlo je školsko zvono, utihla pjesma malih horova, nekud je otišao učo, i djeca i dnevnik i školski čas...

Da pišem o četvororazrednim osnovnim školama nagnala me Osnovna škola u selu Karalići kod Ivanjske. Još 1980. godine razgovarao sam za „Glas“ sa tadašnjim učiteljom **Milošom Crnčevićem**. I onda sam se pitao kuda odlaze djeca. Učitelj Crnčević je umro. Još neko vrijeme je radila ova škola a zatim je zatvorena.

Bio je septembar. Sunce je pržilo staru potkozarsku cestu. Ni daška vjetrova. Škola je stajala čutljiva, nijema, sve je bilo neizrecivo tužno i prazno. Otišao je jedan učo, jedan drag čovjek koji je mnogima dao prva znanja, koji je mnoge naučio kako se pišu prva slova i riječi, a oni ga se sjećaju, pamte i vole.

Škola u Karalićima me ponukala da krenem i u posjetu ostalim četvororazrednim osnovnim školama, da upoznam ljude koji u njima rade da porazgovaramo o uslovima, radu, životu, o učenicima i mještanima. Vukla me pomisao da ću baš tu sresti pedagoga iz poratnog vremena, prave „učee“ koji su bili centar svih akcija koji su bili nosioci razvoja sela u kojem su radili. Taj period je tražio veće angažovanje a seoski

učitelji nisu žalili ni vremena ni truda da kroz tečajevе opismenjavaju i odrasle i da pomažu selu u socijalističkoj poslijeratnoj izgradnji, pa i kasnije.

U tim školama sam želio da pronadem i predstavnike mlade generacije i da saznam njihovo mišljenje o radu u područnim školama na selu danas. Stariji su većinom govorili o radu, radu i radu u poratnom periodu, a mladi najviše o veoma teškim uslovima rada u ovim školama na selu danas. Neki su izbrisali svu draž i ljepotu koja je zračila iz ovih malih oaza prosvjete i kulture, potencirali tegobu svog poziva i naglašavali da je mnogo uslovnije i bolje raditi u centralnim školama. Srećom bili su u manjini...

## Pregršt toplih ljudskih priča

Selo je izmijenilo svoj lik. Materijalno ojačalo. Sve manje vremena se posvećuje djeci. Manje se pomaže učiteljima u rješavanju njihovih problema. Neki misle da im on treba uliti znanje u glavu jer je za to plaćen. Srećom, ima i onih drugih koji sarađuju i pomažu. S druge strane je odlazak u gradove, na rad u inostranstvo. Odlaze roditelji, odlaze i djeca ili ostaju prepuštena bakama i djedovima, a učino je da radi, da ih prosvječuje i vaspitava...

Odlazak i manji priraštaj djece čini svoje. Područne škole padaju na mali broj učenika i polako se gase. I o tome su podijeljena mišljenja. Jedni tvrde da će postepeno sve nestati i da će dobrom organizacijom prevoza djece ići u centralne škole, a drugi da će one ubuduće itekako trebati, jer će se mnogi vratiti selu pošto su se uslovi života poboljšali, a sa njima će dolaziti nova djeca...

Bio je 25. oktobar 1984. godine. U Centru za osnovno obrazovanje u Banjaluci srdačno nas dočekuje direktor **Drago Pepinović**. Pri ruci mu „Informator“. Ovdje dobijamo osnovne podatke o školama, Pepinović nam kazuje imena ljudi, pedagoga sa kojima ćemo imati priliku da se sretnemo.

Osnovne škole uz potkozarsku cestu, od Banjaluke do Kozarca „predmet“ našeg feljtona. Škole s područja dvije opštine, dva centra za obrazovanje u koje smo kročili, u kojima smo sreli na-



Zgrada Osnovne škole „Bratstvo - jedinstvo“ u Gornjoj Ivanjskoj (snimljena 1965. godine)



Učenici Osnovne škole u Verićima na uređenju partizanskog spomenogroblja (snimljeno 1971. godine)

stavnike razredne nastave, učitelje, u centralnim nastavnicima, upravitelje i učenike.

Od sagovornika smo saznali da su neki učitelji napustili rad u školi i zapostigli se u privredi ili administraciji u gradu ili našli neki drugi posao. Trebalo bi mnogo vremena da se pronađu i pomenu svi pedagozi koji su dobar dio svog radnog vijeka dali baš ovim školama, koji su zaslužni i koji bi imali šta da kažu. Mnogima se, međutim, ne znaju ni adrese, jer u prosvjeti je tako: ljudi

rade na različitim mjestima, odlaze i dolaze, mijenjaju se skoro svake školske godine. Bez obzira na to, moguće je ispričati pregršt priča o životu i radu osnovnih škola s ovog područja.

## U sljedećem broju:

## KADA SU TRAŽENI UČITELJI...

Družni policajac utrča u kancelariju inspektora Borginga i sa praga uzbuđeno uzviknu.

— Šefe, upravo su nam javili da je u hotelu „Panorama“ neki tip odletio u vazduh. Borging lijeno ustade i uze mantil sa vješalice.

— Zar je morao baš u noć? Idi, obezbijedi mi kola i potraži tehničare.

Policajac istrča, a Borging prpali cigaretu izazva supругu. Javio joj je da neće skoro stići da ga ne čeka. Kada je izašao ispred zgrade, automobil je već bio spreman. Trojica tehničara sjedili su na zadnjem sjedištu. Brzo su stigli do hotela. Noć je bila hladna, vjetrovišta i ulice skoro puste. Na stepeništu hotela dočekao ih je upravnik i još nekoliko ljudi.

— Dobro je... čekamo vas već desetak minuta — reče gospodin Fejn, upravnik. — Podite za mnom. Soba trideset i sedam nalazi se na trećem spratu.

Inspektor i njegovi ljudi jedva se probiše do lifta. Većina gostiju su, probuđeni eksplozijom, sišli u prizemni hol. Portir i još jedan mladić u uniformi pokušavali su da ih umire i nagovore da se vrate u svoje sobe.

— Ovakav skandal nam uopšte nije bio potreban — procljedi Fejn kada su ušli u lift. — Čudi me da niko od novinara još nije namirisao.

— Kako se zove taj čovjek? — upita Borging.

— Lortin Smit... Došao je u naš hotel još prije nedjelju dana. Mislim da je neki biznismen... imao je više poslovnih posjeta.

Kada su ušli u sobu u kojoj se nalazilo tijelo Lortina Smita, Borging dade uputstva ljudima, a potom potraži lične dokumente nastradalog.

— Roden petnaestog, petog... gle, pa danas mu je rođendan.

— Šefe, mehanizam se nalazio u ovoj kutiji — dobaci tehničar Toni — izgleda da mu je to bio rođendanski poklon. Da, evo tu je i uk-

## KRATKA PRIČA

### S. DOJLS



rasna traka... preko mehanizma su bile poručene knjige.

— Dobro, dobro, budi oprezan — prošapta Borging, a potom se okrenu ka upravniku. — Da li je Lortin Smit večeras izlazio... da li je neko dolazio u njegovu sobu... znate li kuda se kretao?

— Pa ne znam... imamo puno gostiju. Piter, ti si bio na recepciji — obrati se svom službeniku. — Znaš li nešto?

— Da, gospodin Lortin me je nazvao negdje oko sedam časova i zamolio me da ga nikome uznemiravam... da ne prebacujem vezu i da mu neko od osoblja donese večeru u sobu.

— A paket? Neko ga je morao odnijeti u njegovu sobu.

— O tome doista ne znam ništa.

— Kako ne znaš — pobuni se upravnik. — Niko ko nije gost hotela ne može da šetka

kako mu padne na pamet. Mora da se javi na portirnicu.

— Znači, tvrdite da niko sa strane nije mogao da odnese paket u Lortinovu sobu?

— Da, tvrdim. Ali, ako je to uradio neko od gostiju, to je već nešto drugo.

— Nadam se da uredno vodite knjige ji da ne upisujete sami imena.

— Taman posla. Svi moraju da pokažu svoje isprave i da se potpišu — reče odlučno upravnik.

— Borging, pogledaj! — dobaci tehničar Vejn. — Doblo je i cvijeće... ruže.

Inspektor je prišao stolu i nagnuo se nad vezu.

— Svježe je... Gospodine Fejn, možda vi ostavljate gostima cvijeće?

— Ne, znam da u mnogim hotelima brinu i o tome, ali...

— Tu je i celofan.

— Uzmi ga, Vejn, i pogledaj ima li neka oznaka.

Borging i njegovi tehničari ostali su u hotelu skoro do zore. Posao je sporo odmičao, ali im tehničar Toni ukaza na jedan trag, tako da su ipak bili zadovoljni.

xxx

Plavokosa Meri je molećivo psomatrala inspektora i nemoćno kršila ruke. Krupne suze stivale su joj se niz obraze.

— Ali, inspektore, da sam ja podmetnula to i da sam željela njegovu smrt, zar bih mu poslala buket plavih ruža?

— Da, one se mogu kupiti samo na jednom mjestu u gradu i tako smo vam lako ušli u trag.

— Pa dobro, ja i ne poričem da sam u odnijela te ruže, ali nemam veze s ubistvom.

Borging ustade, stavi ruke na leđa i priđe njenoj stolici.

— Mnogo petljate! Ne tvrdim da ste vi ubili Lortina Smita, ali mi u tom slučaju objasnite zašto lažete. Moji ljudi su vas pratili. Dva puta ste se sastali s Piterom, recepcionerom u hotelu... Zatim, u kakvoj ste vezi bili s Lortinom?

Borgingov kolega Hanston nervozno je lupkao prstima po stolu, a zatim, pošto je Meri Tejs odbila da odgovori, naglo ustao, prišao joj i unio se u lice.

— Nema smisla da i dalje gubimo vrijeme s vama. Tačno znamo da ste vi donijeli i cvijeće i paket. Piter je lagao... Ne znamo zbog čega, ali upisali smo i njegova, pa da vidimo.

— Ali, on nema veze s tim! — uplašeno uzviknu Meri. — Ne smijete ni da ga taknete! Sve ću vam reći. — Otvorila je tašnu i pružila inspektor u ličnu kartu. — Pogledajte, ranije niste obratili pažnju. Menije istog dana rođendan kada i Lortinu. Bila sam mu jedno vrijeme ljubavnica, ali je to kasnije preraslo u iskreno prijateljstvo. Onog dana, negdje oko pet časova, jedan mladić mi je predao poklon...

Znam da nije službenik pošte, ali nisam tada obratila pažnju na to. Otvorila sam kutiju i čim sam vidjela da su knjige, palo mi je na pamet da bih mogla da ih poklonim Lortinu, pošto je i njemu bio rođendan. Bila sam švorc. Samo sam kupila cvijeće i s tim paketom otišla do hotela. Piter je, i nesamajući šta je unutra, odnio poklon i cvijeće u Lortinovu sobu. Nas dvoje smo dalji rođaci.

— Dosta zanimljivo — reče borging. — Zar vas nije interesovalo ko vam je poslao taj poklon?

— Ne! Puno sam ih dobila i s obzirom na to da radim kao striptiz Igračica, navikla sam da i dobijam i od nepoznatih muškaraca.

— Može li neko to da potvrdi?

— Da, gospoda Ferc, domarova supругa... Mladić me je sreo baš kada sam ulazila u zgradu. Čula je sve.

— Dobro, moraćete da potpišete izjavu — reče Borging, a potom pozva Hanstona u stranu. — Ova lijepa guskica izgleda nije shvatila šta se nalazilo u paketu... Moraćemo da je čuvamo.

— Naravno, ali moramo i da je upozorimo.

— Borging je angažovao dvojicu ljudi da paze na Meri Tejs, a potom pošao s kolegom da provjeri njenu priču.

Na osnovu Odluke Skupštine AIPK Zemljoradničke zadruge „Agrounija“ Prijedor broj 920/84 od 4.12.1984. godine, raspisuje se

## KONKURS

Za izbor i imenovanje.

1. Koordinatora Prometne službe i člana PO ZZ i
  2. Koordinatora Razvojno-planske službe i člana PO ZZ.
- Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:-
1. Od stručne spreme, kandidat pod 1. da ima završenu VSS ekonomskog smjera, a pod 2. da ima završenu VSS poljoprivrednog smjera,
  2. Da imaju 5 godina radnog iskustva
  3. Da su se potvrdili u razvoju samoupravnih socijalističkih odnosa i
  4. Da nemaju smetnji iz člana 511 ZUR-a.
- U slučaju da ne bude kandidata koji ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme, u razmatranje uzeće se i prijave kandidata sa završenom VSS odgovarajućeg smjera.
- Isbor i imenovanje se vrši na vrijeme od 4 godine.

Konkurs je otvoren 30 dana po objavljivanju. Ne radi se o reizboru. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti originalnu ili prepis ovjerenu dokumentaciju o ispunjavanju uslova konkursa. Nepotpune prijave će se odbaciti. Prijave slati na adresu: AIPK Zemljoradnička zadruga „Agrounija“ „ZA KONKURSNU KOMISIJU“ 79101 PRIJEDOR, Ulica kozarska 3

AIPK  
RADNA ORGANIZACIJA „TRGOPROMET“  
BANJALUKA  
OOUR „TRŽNICA“  
Komisija za radne odnose OOUR-a  
„Tržnica“ Banjaluka, raspisuje

## OGLAS

Za prijem u radni odnos - popuna upražnjenih radnih mjesta.

1. Prodavač voća povrća i jaja na neodređeno vrijeme ... 3 izvršilaca.
  2. Fizički radnik u skladištu na neodređeno vrijeme ... 1 izvršilac
  3. Fizički radnik u skladištu na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja... 1 izvršilac
- Uslovi: Pod dva i tri završena osmogodišnja škola.
- Uz molbu kandidati pod jedan dva i tri su dužni priložiti:
- svjedočanstvo o završnoj školi,
  - izvod iz matične knjige rođenih.
- Nepotpune i neblagovremene molbe neće se uzimati u razmatranje.
- Oglas ostaje otvoren (8) dana od prvog narednog dana od dana objavljivanja.
- Molbe sa navedenim dokumentima dostaviti na adresu: AIPK-RO „TRGOPROMET“ OOUR „TRŽNICA“, BANJALUKA, TRŽNIČKA 11.



## PRAZNIK MIMOZE HERCEG NOVI

Hotel „IGALO“ — sa bazenom  
Polazak: 1.2.85.  
Povratak: 3.2.85.  
CIJENA: 4.300.-DINARA  
ROK PRIJAVA: 20.1.85.

1-2

## ŠKOLSKI CENTAR BOSANSKA GRADIŠKA

Savjet Školskog centra Bosanska Gradiška objavljuje konkurs za prijem radnika na sljedeće poslove i radne zadatke:

1. jednog diplomiranog inženjera agronomije za nastavu stručnih predmeta poljoprivredne struke, na neodređeno vrijeme,
2. jednog VKV bravara za nastavnika praktične nastave metalske struke, na neodređeno vrijeme,
3. jednog profesora fizike, na određeno vrijeme do 15.6.1985. godine.
4. jednog diplomiranog mašinskog inženjera ili profesora mašinstva za stručne predmete metalske struke, na određeno vrijeme do 15.6.1984. god.,
5. jednog profesora srpskohrvatskog jezika, na određeno vrijeme do 15.6.1985. god.,
6. jednog profesora engleskog jezika, do povratka radnice sa bolovanja na određeno vrijeme,
7. jednog profesora njemačkog jezika za 10 sati sedmično,
8. jednog diplomiranog tehnologa za 11 sati sedmično nastave stručnih predmeta hemijsko-tehnološka struka, na određeno vrijeme do 15.6.1985. god.,
9. jednog profesora za promet marksizma i stručne predmete kulturološke struke, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja,
10. jednog diplomiranog inženjera agronomije za nastavu stručnih predmeta poljoprivredne struke, na određeno vrijeme, do 15.6.1985. godine.

Uslovi: Visoka stručna sprema predviđena Zakonom o srednjem usmjerenom obrazovanju i vaspitanju i nastavnim planovima i programima za pojedina zanimanja, a pod 2. VKV bravar sa 5 godina radnog iskustva u struci i stepenu stručne spreme koji se konkursom traži.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazom o stručnoj spremi dostaviti na adresu: Školski centar Bosanska Gradiška.

RO „ELEKTROPRENOS“ SARAJEVO  
OOUR „PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE BANJALUKA“  
TS-400 KV Ramići bb  
78215-Dragočaj-Banjaluca  
objavljuje ISPRAVKU oglasa objavljenog 14.12.1984. godine

Dežurni električar u TS-110 i 200 KV Jajce II i sa 1 izvršiocem na 2 izvršioca, i stručnom spremom sa KV radnikom električarom jaka struja na VK-radnikom električarom jaka struja, a ostali uslovi ostaju nepromjenjeni. Oglas se produžava 8 dana od dana objavljivanja ispravke oglasa.

SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA FIZIČKE KULTURE OPŠTINE BANJALUKA STRUČNA SLUŽBA

## OGLAS

za popunu upražnjene radnog mjesta kurira-spremačice na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

- Uslovi:
- osmogodišnja škola,
  - jedna godina radnog iskustva.
- Uz molbu kandidati su obavezni priložiti dokaz o ispunjavanju uslova oglasa.
- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Glas“ Banjaluka.
- Prijave slati na adresu: Stručna služba Samoupravna interesna zajednica fizičke kulture opštine Banjaluka, Ul. Mladena Stojanovića.

AIPK ZEM. ZADRUGA „ŠIPRAGE“  
RADNA ZAJEDNICA ŠIPRAGE  
Na osnovu odluke Zbora radnika broj 01-80/84 od 08.12.1984. godine, Radna zajednica Zajedničke zadruge „Šiprage“ raspisuje

## OGLAS

za prijem radnika - pripravnika na neodređeno vrijeme u skladu sa planom prijema pripravnika za 1984. godinu.

POD 1. Upravni tehničar - pripravnik - jedan izvršilac.

USLOVI: Završena srednja upravna škola. Učesnici na oglasu uz prijavu su dužni priložiti diplomu ili foto-kopiju diplome o završenoj školskoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih.

Oglas ostaje otvoren 8 dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja u listu „Glas“ Banjaluka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu: RADNA ZAJEDNICA ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE „ŠIPRAGE“ U ŠIPRAGAMA sa naznakom: KOMISIJI ZA RADNE ODOSE.

RADNA ORGANIZACIJA „ŠIPAD—VRBAS“  
OOUR TVORNIKA MASIVNOG NAMJEŠTAJA  
BANJALUKA

poništava-  
dio oglasa objavljen u listu „GLAS“ od 17.11.1984. godine pod tačkom 4. koja se odnosi na poslove KV stolara-pripravnika.

SOUR PPPK KRAJINA BIHAĆ  
RADNA ORGANIZACIJA  
„ROBNI PROMET“  
BIHAĆ  
RADNA ZAJEDNICA  
Na osnovu člana 52. Pravilnika o radnim odnosima Komisije za radne odnose, donijela je odluku o raspisivanju

## OGLAS

za popunu poslova i radnih zadataka na određeno vrijeme

1. robni knjigovoda... 6 izvršilaca  
USLOVI: pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove

- završena srednja ekonomska škola ili gimnazija,
- radno iskustvo - 2 godine.

Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni dostaviti dokaze o stručnoj spremi.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova navedenih u oglasu dostaviti na adresu:

RADNA ORGANIZACIJA „ROBNI PROMET“ BIHAĆ, Radna zajednica Ul. Ive Lole Ribara bb 77000 Bihać.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

RO SAMAČKI SMJEŠTAJ BANJALUKA  
Na osnovu odluke Zbora radnika od 18.12.1984. godine, Komisija za radne odnose RO „Samački smještaj“ Banjaluka, raspisuje

## KONKURS

za izbor i imenovanje inokosnog poslovnog organa - direktora Radne organizacije

USLOVI: Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

- Završena visoka ili više škole ekonomskog, pravnog ili organizacionog smjera,

- potrebno radno iskustvo od pet godina na poslovima i radnim zadacima u struci,

- da ispunjava uslove iz Društvenog dogovora o ostvarivanju kadrovske politike opštine Banjaluka,

- da se ističe u radnim i organizacionim sposobnostima,

- da prema pozitivnim zakonskim propisima nema smetnji za imenovanje.

Isbor se vrši na period od četiri godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od prvog narednog dana od dana objavljivanja, a prijave o ispunjavanju uslova kandidati treba da dostave na adresu: Radna organizacija „Samački smještaj“, Banjaluka, Ul. Miše Jazbeca bb.

Na osnovu člana 11. Pravilnika o radnim odnosima RO Kliničko-medicinskog centra Banjaluka, OOUR Doma zdravlja Prnjavor i odluke Savjeta Doma zdravlja Prnjavor od 24.12.1984. godine, raspisuje se ponovni

## OGLAS

za poslove i zadatke

1. Medicinske sestre u ambulanti 2  
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radnim odnosima SRBiH, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

Kandidati treba da imaju završenu srednju medicinsku školu, opšti smjer, položen stručni ispit. Lični dohodak po Pravilniku o raspodjeli ličnih dohodaka.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Uz prijavu za oglas kandidati treba da dostave dokaze o ispunjavanju uslova oglasa Komisiji za radne odnose OOUR-a Doma zdravlja Prnjavor.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Odluka o izboru kandidata donijeće se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave a obavještenja učesnika oglasa izvršiće se u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Kandidati se primaju na neodređeno vrijeme.

Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naš dragi sin, suprug, otac i djed



**MILOŠ (SAVE) NJEŽIĆ**

iznenada preminuo dana 7. januara 1985. godine u 56. godini života. Sahrana će se obaviti dana 8. januara 1985. godine na groblju u Romanovcima u 13 sati.  
**OŽALOŠĆENI:** majka Gospova, supruga Milka, sinovi Boban i Dragan, snaha Nada, unuk Goran, te ostala mnogobrojna rodbina.

061522

**CENTAR ZA OSNOVNO OBRAŽOVANJE I VASPITANJE  
„23. APRIL“ LAKTAŠI  
SAVJET OOUR-a OSNOVNE ŠKOLE „HOLANDIJA“  
SLATINA**

raspisuje

## KONKURS

za prijem radnika za popunjavanje upražnjenih mjesta izvršilaca poslova i radnih zadataka

1. nastavnika ruskog jezika za rad u područnoj školi Boškovići na neodređeno vrijeme 1
2. nastavnika razredne nastave za rad u područnoj školi Boškovići na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodijskog odsustva 1
3. nastavnika razredne nastave na određeno vrijeme do 30.06.1985. godine u Slatini 1

**USLOVI:** Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove:

pod 1. završena VPŠ ili PA grupa ruski jezik  
Pod 2. i 3. završena PA-grupa razredne nastave ili učiteljska škola.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima slati na adresu: OOUR OŠ „Holandija“ 78253 Slatina Ilidža.

**SOUR „RUDI ČAJAVEC“  
RO PROFESIONALNA ELEKTRONIKA  
RZ KONTROLA KVALITETA I POUZDANOSTI  
BANJALUKA**

Na osnovu odluke Komisije, za radne odnose RZ Kontrola kvaliteta i pouzdanosti, raspisuje

## OGLAS

za popunu poslova - radnih zadataka na neodređeno vrijeme

### 1. PRIPRAVNIK 1 radnik

**USLOVI:** - elektrotehničar slabe struje.

Izbor kandidata izvršice se usklada sa propisima iz oblasti ONO i DSZ kojima su utvrđeni posebni uslovi za rad u namjenskoj proizvodnji.

Uz prijavu na oglas priložiti fotokopiju diplome.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave dostaviti putem pošte na adresu: SOUR „RUDI ČAJAVEC“ RO PROFESIONALNA ELEKTRONIKA, RZ KONTROLA KVALITETA I POUZDANOSTI, 78 000 BANJALUKA, Ulica braće Pavlića 23 A.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od prvog narednog dana od dana objavljivanja u listu „Glas“.

**SOUR AIPK „BOSANSKA KRAJINA“ RO „METAL“ —  
BANJALUKA NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA  
RADNE ODNOSI RASPIŠUJE**

## OGLAS

za obavljanje poslova i radnih zadataka na određeno vrijeme

### 1. Spremanje, slaganje istovar i utovar robe NK u poslovnici grane 117/1 - 2 izvršilaca

(Prijem se vrši radi zamjene i do povratka radnika sa bolovanja i radi zamjene radnika koji je raspoređen na druge poslove u trajanju do 1 godine)

**USLOVI:** Završena osnovna škola i radno iskustvo do 1 godine.

Kandidati su dužni da uz prijavu na oglas dostave svjedočanstvo o završenoj školi i dokaz o radnom iskustvu.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, prijave uz koje nisu priloženi traženi dokumenti kao i neblagovremene prijave, neće se uzeti razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave sa dokumentima slati na adresu: SOUR AIPK „BOSANSKA KRAJINA“, RO „METAL“ BANJALUKA, Ive Mažara 18.

**SOUR AIPK „BOSANSKA KRAJINA“ RADNA ORGANIZACIJA „METAL“ BANJALUKA NA OSNOVU ODLUKE KOMISIJE ZA RADNE ODNOSI RASPIŠUJE**

## OGLAS

za obavljanje poslova i radnih zadataka na neodređeno i određeno vrijeme  
**A NA NEODREĐENO VRIJEME**

### 1. Korespondent u poslovnici 117/21117/4-2 izvršilaca

**USLOVI:** Završena škola srednjeg usmjerenog obrazovanja (ekonomska, upravna) i 2 godine radnog iskustva.  
B) NA ODREĐENO VRIJEME

### 1. Korespondenta u poslovnici 117/1 - 1 izvršilac

(Prijem se vrši radi zamjene i do povratka radnice sa bolovanja)

**USLOVI:** Završena škola srednjeg usmjerenog obrazovanja (ekonomska, upravna) i 2 godine radnog iskustva.

### 2. Korespondenta u poslovnici 122 grane - 1 izvršilac

(Prijem se vrši radi zamjene i do povratka radnice sa porodijskog odsustva)

**USLOVI:** Završena škola srednjeg usmjerenog obrazovanja (ekonomske, upravne) i 2 godine radnog iskustva.

Za sve prijavljene kandidate obavezna provjera znanja prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da uz prijavu na oglas dostave svjedočanstvo o završenoj školi i potvrdu - dokaz o radnom iskustvu.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, prijave uz koje nisu priloženi traženi dokumenti kao i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave sa dokumentima slati na adresu: SOUR AIPK „BOSANSKA KRAJINA“ RO „METAL“ BANJALUKA, Ive Mažara 18.

**SOUR GIK „KOZARA“ BANJALUKA  
RO „GRADIP“ PRNJAVOR**  
Na osnovu odluke Radničkog savjeta Komisija za radne odnose objavljuje

## OGLAS

Za prijem u radni odnos radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka:

1. Zidar specijalista (VKV zidar) - 3 izvršilaca, na neodređeno vrijeme,
2. Tesar specijalista (VKV tesar) - 3 izvršilaca, na neodređeno vrijeme,
3. Zidar (KV zidar) - 3 izvršilaca, pripravnika, na neodređeno vrijeme,
4. Tesar (KV tesar) - 3 izvršilaca, pripravnika, na neodređeno vrijeme
5. Poslovođa i kategorije - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.
6. Materijalni knjigovođa - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.
7. Knjigovođa ličnih dohodaka i osnovnih sredstava - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme.
8. Ložač - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored opštih uslova propisani zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

Pod 1. peti stepen stručne spreme (VKV zidar), sa najmanje 1 godinom radnog iskustva u struci.

Pod 2. peti stepen stručne spreme (VKV tesar), sa najmanje 1 godinom radnog iskustva u struci.

Pod 3. treći stepen stručne spreme (KV zidar).

Pod 4. treći stepen stručne spreme (KV tesar).

Pod 5. peti stepen stručne spreme - građevinski poslovođa za visokogradnju (škola za građevinske poslovođe), sa najmanje 5 godina radnog iskustva u struci ili IV stepen stručne spreme - građevinski tehničar za visokogradnju sa najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Pod 6. i pod 7. četvrti stepen stručne spreme - ekonomski tehničar, sa najmanje 1 godinom radnog iskustva u struci.

Pod 8. treći stepen stručne spreme - mašinst kotlovske postrojenja, sa 1 godinom radnog iskustva u struci ili KV radnik metalske struke sa najmanje 1 godinom radnog iskustva u struci, sa položenim stručnim ispitom za rukovaoca kotlovske postrojenja.

Rok za podnošenje prijave za poslove i radne zadatke pod 1. i pod 2. je 15 dana od dana objavljivanja oglasa, a za poslove i radne zadatke pod 5, pod 6, i pod 7. je 8 dana od dana objavljivanja oglasa, a za poslove pod 3, pod 4 i pod 8. jeste do popune ovih poslova.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: RO „GRADIP“ PRNJAVOR — KOMISIJA ZA RADNE ODNOSI.

Neblagovremeno podnesene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uslova neće se razmatrati.

**AIPK RO „TRGOPRODAJA“ PRIJEDOR  
OOUR RK „PATRIJA“**

Na osnovu člana 92 Statuta, te odluke Radničkog savjeta OOUR-a RK „PATRIJA“ Prijedor od 13.12.1984. godine raspisuje se

## KONKURS

ZA

**Imenovanje inokosnog poslovođnog organa OOUR-a**

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove:

- da ima visoku stručnu spremu - ekonomskog smjera i pet godina radnog iskustva na rukovodnim radnim mjestima.

- da se afirmisao svojim dosadašnjim radnim rezultatima, moralnim kvalitetima i idejno-političkim opredjeljenjima, da poznaje problematiku samoupravnih odnosa i poslovanja osnovne organizacije kao uslovima predviđenim u članu 5. Društvenog dogovora o ostvarivanju kadrovske politike u opštini Prijedor.

- da nije osuđivan za djela utvrđena u članu 511. Zakona o udruženom radu.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu: RO „Trgoprodaja“ OOUR RK „Patija“ Prijedor, Ulica kozarska 6 sa naznakom: konkursna komisija za imenovanja inokosnog poslovođnog organa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.



PROMJENE U JAPANU

# Oproštaj s kimonom



Japanci se oblače kao i Evropljani - Andin-san prevesplatio Šoguna

● Japanke ga vole, ali je nepraktičan, skup i neprikladan za savremenu gužvu

TOKIO — U zemlji izlazećeg sunca koja se u punoj raskoši svojih srednjovjekovnih nošnji predstavila i našoj publici u televizijskoj seriji „Sogun“, jedan element te tradicije - kimono - postepeno pada u zaborav. Nostalgijna vizija „vječnog Japana“ vaskrsne na trenutak za vrijeme novogodišnjih praznika, kada se svileni kimono iz ormara preseli na ulice koje tada podsjećaju na raskošne vrtove pune leptirova. U tim trenucima se čak i poznavaoči Japana zapitaju kako taj romantični odevni predmet odolijeva uslovima visoke industrijalizacije Japana u kome svaka druga žena radi van kuće. Kimono je, naime, komplikovan za nošenje, teško se slaže i održava, a cijena mu često premašuje cijenu automobila.

Prvi udarac koji je pretrpjela tradicionalna japanska nošnja kimono potiče iz 1868. godine - iz vremena prvih kontakata feudalnog Japana s običajima uvezanim sa Zapada. Drugi je iz posljednjeg rata koji je primorao Japanke da lepršavost ustupe praktičnosti. Vremenom su mnogobrojni dragocjeni odjevni predmeti uništeni u bombardovanjima ili požarima, a neki ustupljeni po završetku drugog svjetskog rata - za šaku pirinča.

### NIJE ODOLIO NAFTNOM ŠOKU

U Japanu je uvriježeno mišljenje da ni poraz u drugom svjetkom ratu nije naudio kimono koliko prvi naftni šok 1973. godine. Do te mjere je to uticalo na rast troškova života i pad standarda da je kimono definitivno svrstan u red luksuznih predmeta. Iako se oblače savremeno, Japanke su sačuvali u svojoj garderobi bar jedan od dva kimona. Nezamislivo je, kaže se, i da mlada prilikom vjenčanja u miraz ne donese svoj tradicionalni kimono. U nedavnoj anketi koja je obuhvatila 1.500 Japanki između 18 i 59 godina, njih 80 odsto se izjasnilo za kimono kao najpodesniji za svečane prilike, 2,5 odsto smatra kimono praktičnim, dok ga 2,7 odsto oblači i kod kuće. Tek svaka treća umije sama da ga obuče, ostale to čine uz pomoć rođaki ili susjetki. Kimono koji je čistotom linija odolijevao vjekovima danas

se u Tokiju, i pored toga što je postao stalni izvor inspiracije modnim kreatorima sa Zapada, može vidjeti još samo na gejšama i domaćicama luksuznih barova.

Zalasku kimona kumovale su i teškoće nastale u industriji svile. Japan, naime, troši polovinu svjetske proizvodnje svile, iako se u njemu proizvodi tek trećina. Da bi unaprijedila svilarsku industriju japanska vlada je snizila cijenu kilograma svile na 49 dolara, ali je ona još uvijek dvostruko skuplja nego drugdje u svijetu.

### NEZAMISLIVE CIJENE

„Standardni“ kimono košta 200.000 jena (oko 820 dolara) ali se njegova cijena kreće i do milion jena ukoliko je svila od koje je sačinjen ručno slikana. Ovome treba dodati i da nema kimona bez „obija“ - širokog svilnog pojasa koji se ne može kupiti ukoliko se za njega ne odvoji dodatnih 250.000 jena. Broj prodanih kimona se naglo smanjuje: 33 miliona u 1968., 22 miliona u 1976., 14,8 miliona u 1983. i samo 13,2 miliona u prošloj godini.

I pored izuzetno visokih cijena sve je više branilaca kimona. Među njima je i osnivač „Akademije kimona“ Norio Jamanaka koji ističe filozofsku pozadinu tradicionalne nošnje Japana pripisujući joj odlike mudrosti. Na seminarima i konferencijama obučeni u crni kimono, koji je naslijeedio od svog djeda ovaj Japanac zagovara mišljenje da „kimono odražava stanje duše onog ko ga nosi doprinoseći boljim kontaktima s okolinom i stvaranju društvene harmonije“. Muškarci su učtiviji sa ženom koja nosi kimono“, primjećuje jedna od polaznica kursa u prilog tradicionalne japanske nošnje.

Ma kako to paradoksalno zvučalo, u kolijevci kimona, poput pećurki, rastu skupovi za zaštitu tradicionalnog kimona. Neki su zabrinuti da bi on mogao da odumre, pa sve češće organizuju čajanke i skupove na koje zvanično obavezno dolaze u kimonu. Oni koji nemaju dovoljno para mogu iznajmiti kimono na sat i ponosno prošetati najkonzervativnijim i najluksuznijim četvrtima Tokija.

U ČETVRTAK, 10. JANUARA U SPORTSKOJ DVORANI „BORIK“ U BANJALUCI

# PONOVO „POP-PARADA“

● U četvorčasovnom programu učestvovali će Željko Bebek, Dado Topić, Momčilo Bajagić Bajaga, „Divlje jagode“, „Aerodrom“, „Kongres“ i „Dinar“ a soliste će pratiti grupa „Mama Ko-Ko“

BANJALUKA — Sve do 1982. godine Banjaluka i Sportska dvorana „Borik“ su gajili lijepu tradiciju, organizujući svake godine skup pojedinaca i rok-grupa u okviru „Pop-parade“. Nastupila je, zatim, pauza od dvije godine, da bi ovoga puta tu obavezu na sebe preuzela koncertna poslovnica „Interstrada“ iz Zagreba.

Sada je već poznat termin četvorčasovnog koncerta (10. januar) na kome će nastupiti nekoliko najzvučnijih imena jugoslovenske rok-scene. Na čelu brojnih učesnika nalazi se Željko Bebek, bivši vokalni solista „Bijelog dugmeta“, koji svesigurnije i ubjedljivije gradi vlastitu karijeru. Tu je i Dado Topić, te Momčilo Bajagić - Bajaga, solo gitarista „Riblje čorbe“. Prateća grupa je „Mama Ko-Ko“. Zanimljivo je istaći da je u grupi za bubnjevi-

ma Đidi Jankelić, takode bivši član Bijelog dugmeta.

Od rok-grupa najviše se očekuje od „Aerodroma“ iz Zagreba, poznatijeg po posljednjem hitu „Fratelo“, kome će ovo biti prvi nastup u Banjaluci. „Divlje jagode“ će prvi put izvoditi neke od kompozicija sa najnovijeg albuma „Dinamit“, koji izlazi u februaru. Među učesnicima je i sarajevska grupa „Kongres“, a za brojne Banjalučane posebno zanimanje će predstavljati nastup „Dinara“. „Dinar“ je u posljednjim mjesecima 1984. godine imao više nego uspješne nastupe na MESAMU u Beogradu i na TV Sarajevu.

Svi učesnici će se u Banjaluci naći dan ranije - kaže Hari Milanović, producent „Pop-parade“. U kafeu „3 D“ potpisivače svoje albume. Inače ulaz-



Bajaga sve popularniji

nice po cijeni od 250 dinara su već puštene u prodaju i mogu se dobiti osim u Kafeu „3 D“ ina blagajnama Sportske dvorane „Borik“. Predviđeli smo da koncert počinje u 19, a okonča u 23 sata.

M. JOKSIMOVIĆ

NEŽENJE IZ PIRINEJSKOG SELA PORUČUJU

## „Žene, dodite!“

PLAN — U španskom selu Plan, u Pirencijama, sve je više neženja i sve manje djece. U selu je od uvijek bilo više muškaraca nego žena i još je aktuelan prastari problem - kako pronaći nevjstu. Danas blizu 150 stasalih za ženidbu traži udavače. Momci iz Plana su ovih dana uputi-hapel čitavom ženskom svijetu ispisani filmom „Žene putuju na zapad“ koji je prikazan u seoskom bioskopu. U tom filmu, koji je snimljen 1951. godine sa Robertom Tejlorom u glavnoj ulozi, ispričane su dogodovštine žena koje su u karavanima krenule na stari američki zapad da bi se tamo udale za kaubojce koji su preko oglasa i pošte potražili mlade. Momci iz sela Plan vjeruju da će i njima stići karavan djevojaka. U protivnom, njihovo naselje u Pirencijama će za deset do petnaest godina biti u dubokoj starosti, napušteno i zaboravljeno.

PARISKI BALET U INDIJI

## Pirujete i na cesti

NJU DEIHI — Balet pariske opere, sa Rudolfom Nurejevim na čelu, doživio je udes u Indiji, na putu iz Delhija u posjetu Tadžmahalu. Do sudara je došlo oko 50 kilometara od Delhija, kada je kamion prepun riba udario autobus pozadi. Tom prilikom je nekoliko članova baleta zadobilo lakše posjekotine i ogrebotine. Dok su čekali da stigne novi autobus, članovi pariskog baleta su bili ugošćeni u obližnjim siromašnim kućama do kojih je jedva stigla vijest o veoma uspješnim predstavama francuskih umjetnika u Delhiju. Balet francuske opere nastavlja turneju po Indiji.

DŽERALDINA FERARO PIŠE MEMOARE

## O kampanji, ali i sebi

Demokratska kandidatkinja za potpredsjednika SAD na posljednjim američkim izborima Džeraldina Feraro prihvatila se posla da potomstvu obezbijedi svoje memoare.

Kako je izjavila Ester Njberg njen predstavnik za štampu, ugovor je već potpisan sa izdavačkom kućom „Bantam buks“ a honorar će iznositi oko milion dolara. Džeraldina Feraro se upravo priprema da počne pisanje svojih memoara, a očekuje se da se knjiga pojavi u prodaji iduće jeseni. U pisanju memoara političarki će pomagati Linda Berd Franke bivšano-vinarka časopisa „Nusvik“ koja je učestvovala i u pisanju memoara Rozalind Karter.

Memoari Džeraldine Feraro uglavnom će se držati predizborne kampanje, koja će poslužiti kao okvir u kojem će ona ispričati kompletnu istoriju svog života - izjavila je Linda Grej, predstavnik iz-



Ako je propala na izborima, nije propao honorar od milion dolara

davačke kuće koja će budućim narastajima Amerikanaca obezbijediti ovo značajno djelo.

KAD SU VLASTI MUDRE

## LOMAČA ZA IGRAČKE

HEAN — Nekoliko stotina mališana španskog grada Haena sa oduševljenjem je bacilo svoje božićne igračke u veliki ogranj u parku „Viltorija“. Lomaču za igračke su organizovale gradske vlasti u znak protesta što su djeci ove godine podijeljene uglavnom ratničke igre, pištolji, puške, tenkovi... Djeci su zauzvrat podijeljene edukativne igračke koje razvijaju dječiju maštu u drugom pravcu, daleko od ratovanja i ubijanja.

## SATIRIKON

### IZ MOG UGLA

Ako jedni proizvode kijučeve, drugi proizvode zakijučke. Velika je razlika između deratora i odecanih. Jedni su se naslonili na teze, a drugi samo na veze. Čim popucaju konci, krpež ne fali. Nekada su me vodali za ruke, a sada me vuku za nos. Kad uzmem u obzir odnos nekih ljudi prema meni, imam utisak da sam potomak slona.

V. KARAN

★	OPUS	TALIJAN-SKI DIREKTOR	DOBAR GOVORNIK	GRAD U ZAIRU	POREK U TURSKE VRIJEME	MUSLI-MANSKO ŽENSKO IME	PANČEVO	BELGIJA	GRAD U VENEČI-KLI	RADIJUS	NOVI SAD	SJAJNA MATERILJA U NEKIM VRSTAMA SKOLJKI	DEŠAVNA VLAST /arap/	DVORIŠTA /tur/	MJESTO KRAJ GOŠPIČA	RUDO VOLOVSKIH KOLA
★	POZNAJA AMERIČKA FILMKA GLUMICA											SIGAK SIZAN DIO TE-CHOŠTI /m/		FINSKA LUKA, TURBU PJEVAČ-PJENIK U KAZAH		
	PRERADI-VANJE							LITAR	OHLADIN KOŠARKA-SKI KLUB							
★		RIJEKA U ZAIRU														
	NAZIV STARE TURSKE DRŽAVE															AMPER
	POZNAJI FILM GLUMICE POD I. VODORAV															

Rješenje iz prošlog broja (vodoravno): k, sretna nova godina, d, autoelektričar, Ner, slastica, aberacija, mentor, Trpanj, datum, At, imalac, keleraba.

**SUDIJA NE  
RAZUMIJE**

Sudija londonskog suda Old Beili osudio je nedavno izvjesnog Dejvida Mekluna na tri i po godine zatvora zbog oružane pljačke - kako bi nabavio novac da gleda fudbalsku utakmicu kluba za koji navija. Ovaj vatreni navijač londonskog prvligaša „Čelzija“ nikako nije mogao da se pomiri sa tim da ne gleda derbi utakmicu svojih ljubimaca, pa se najzad odlučio na oružanu pljačku da bi došao do novca. Napao je jednog prodavca novina, zaprijetio mu revolverom i uzeo 170 funti u gotovom novcu. Sudija nije imao razumijevanja za navijačke strasti i odrezao mu pune tri i po godine da navija iza rešetki.

SPRETNI DETEKTIV

**DRUGIMA  
VRAČA  
SREĆU**

LOS ANGELES - „Traganje za izgubljenim ljubavima“ je osnovno zanimanje Amerikanca Loida Šulmana privatnog detektiva sa 25 godina dugim stažom i uspješno okončanih patnji za najdražima kod blizu 50.000 ljudi. Šulman najmanje jednom na dan priredi iznenađenje ljudima koji se vole, a ne znaju jedni o drugima ništa poslije uglavnom bezrazložnih rastanaka. Tako se jednom dogodilo da su se poslije 20 godina srele majka i kćerka koja je otišla od kuće poslije roditeljskih zamjerki da njen dugokosi momak ne izgleda najbolje. Prilikom susreta „pomirenja“ ni majka ni kćerka se više nisu sjećale imena tog momka. Dogodilo se, na primjer, da je pronašao dva brata koja su se razila 25 godina poslije svega dva dana. „Radostan sam što drugima vraćam sreću. Oni se ljube, ljube i mene, zovu me u svatove. To je veličanstveno, rekao je Šulman „pronalazač izgubljene ljubavi“.

**IZJAVITE ZA ŠTAMPU**

**MRKONJIĆ GRAD**

**SAČUVATI SPOMENIKE KULTURE**



**1. Nedeljko Sladojević, službenik:**

Na području mrkonjičke opštine spomenici kulture, naročito oni iz starije prošlosti, uveliko propadaju. Srednjovjekovni steći vjekovima su stajali na postavljenom mjestu, ali se dogodi da ih neko „posudi“ za temelje neke građevine. Ni spomenici iz mlađe prošlosti nisu dovoljno zaštićeni. Zub vremena nagriza spomen-obilježja iz NOB-a i spomen-groblja, a da se o tome ne vodi računa. Zavod za zaštitu spomenika nije u mogućnosti da kontrolise sve spomenike. Trebalo bi da zavičajni muzeji, tamo gdje postoje, štite od zaborava sve spomenike kulture.



**DUG POSTANARSKI STAŽ**

**2. Mitar-Miće Vasić, metalostrugar:**

- Od svojih dačkih dana do sada nakupio sam 23 godine „podstanarskog staža“. Pravilnik za rješavanje stambene problematike u Tvornici vijaka „Mrkonjić-Grad“, gdje sam zaposlen, nije naklonjen samcima, ljudima bez porodice. Na stambenoj rang-listi sam vrlo nisko i teško je proračunati za koliko godina mogu očekivati rješenje stambenog pitanja.

Ostaje mi jedino da budem strpljiv i čekam. Slobodno vrijeme provodim u amaterskom pozorištu „25. novembar“ radeći na iznalaženju scenskih rješenja u predstavama.



**VIŠE REDA U ZAPOSŁJAVANJU**

**3. Asim Cano, nezaposlen:**

Peta godina je nastala otkako sam došao sa odsluženja vojnog roka i prijavio se SIZ-u za zapošljavanje. Međutim, još uvijek sam nezaposlen. Nama nezaposlenima, ipak, je najteže. Trebalo bi uvesti više reda u zapošljavanje. Ne čekaju svi jednako vrijeme na posao. Igram fudbal u međuopštinskom rangu, ali ni u sportu nije sve kako valja. U Fudbalskom klubu „Sloboda“ neriješen je odnos trener-igrač te trener-uprava kluba. U klubu nema mlade selekcije i ne vodi se dovoljno računa o onima koji trebaju u sportu nas da naslijede.



**INFORMISANJE GUBI NA UGLEDU**

**4. Slobodan Dakić, referent za informisanje:**

Većina dnevnih listova iz Mrkonjić-Grada imaju svoje honorarne dopisnike koji za tu djelatnost posjeduju urednu saglasnost Predsjedništva OK SSRN. Međutim, posljednjih godina u ovoj oblasti prisutna je prava otimačina. Naime, neki dopisnici „zaboravljaju se“ i preko raznih veza u nekim redakcijama javljaju se umjesto onih dopisnika koji za te listove imaju potrebnu saglasnost. Mišljenja sam da ovim najviše gubi informisanje te kolegijalnost i saradnja među dopisnicima.

Lazo STUPAR

**INFORMATOR**

**BANJALUKA**

**REPRETOAR KINA**

KOZARA-NOĆ SVETOG LORENCA (italijanski) u 11, 16, 18 i 20 sati.

VRBAS-JOL (turski) 16, 18 i 20 sati.

PALAS-u velikoj sali je film PSIHO II u 10, 16, 18 i 20 sati, (maloj sali u 10 sati je POPAJ (američki), u 16,30, 18,30 i 20,30 je film SMARAGDNI LET (američki).

**NARODNO POZORIŠTE**  
U 19,30 je predstava HAMLET IZ MRDUŠE DONJE.

**DJEČJE POZORIŠTE**  
Danas nema predstave.

**DOM KULTURE**  
Danas nema kulturnih manifestacija

**UMJETNIČKA GALERIJA**  
Stalna postavka. SPOMEN-ZBIRKA DRAGINJE I VOJE TERZIĆ NALAZI SE U ULICI VLADIMIRA NAZORA 17.

**MUZEJ BOSANSKE KRAJINE**  
Stalna postavka muzeja sadrži još dva nova enterijera (Bosanske sobe).

**DEŽURNA APOTEKA**  
Noćno dežurstvo ima CENTRALNA APOTEKA u Ulici Veselina Masleše 18, tel. je 35-306.

**BIBLIOTEKA**  
ODJELJENJE U DOMU RADNIČKE SOLIDARNOSTI radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7 do 19 sati. ODJELJENJE U MEJĐANU radi svaki dan osim nedjelje od 7 do 19 sati. ODJELJENJE U BUĐZAKU radi ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19 sati, srijedom; četvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.

**VAŽNIJI TELEFONI**  
SUP 92  
VATROGASCI 94  
BOLNICA 33-725 (STARA LOKACIJA) i 38-111 (PAPRIKOVAC)  
AUTOBUSKA STANICA 45-7355

ŽELJEZNIČKA STANICA 31-229  
TAKSI-STANICA 22-222  
INSPEKCIJA 32-100  
VODOVOD I KANALIZACIJA 21-247

ELEKTROBANJALUKA 42-555  
SERVIS ZA HITNE POPRAVKE STANOVA 45-404

ATLAS 31-995  
INEX-TURIST 21-261  
PUTNIK 43-900  
TURIST-BIRO 35-082  
SLAVNIK KOPER 31-113  
MLADOST BIH 39-835

OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU - CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE 985

RED VOŽNJE  
POLASCI VOZOVA  
ZA SARAJEVO: 0,58 (brzi) 05,44 (poslovni), 13,13 16,15 18,09 (poslovni)

ZA ZAGREB: 01,12 03,15 04,12 09,56 (poslovni) 15,14 i 16,33  
ZA BEOGRAD: 10,23 (putnički do DOBOJA iz DOBOJA brzi u 14,40), 05,46 (poslovni do DOBOJA), iz DOBOJA u 08,44), 15,08 (putnički do DOBOJA, iz DOBOJA u 17,33), 22,21 (putnički do DOBOJA, iz DOBOJA u 0,30).

DOLASCI VOZOVA  
IZ SARAJEVA: 01,09 03,02 (brzi) 09,54 (poslovni) 15,06 (brzi) 16,27 (brzi) 20,06 (poslovni)  
IZ ZAGREBA: 0,45 01,50 13,08 16,10 (brzi) 18,07 (poslovni) 21,40 (ubrzani)  
IZ BEOGRADA: 05,30 08,17 13,01 16,28 20,06 21,43.

VANREDNI VOZovi  
Svake nedjelje BANJALUKA-MARIBOR u 13,24 i DOBOJ-BANJALUKA-LJUBLJANA u 14,21

POLASCI AUTOBUSA IZ BANJALUKE  
ZA ZAGREB: 01,20 02,00 03,00 05,30 06,00 07,45 08,30 09,30 11,00 12,00 12,40 13,15 14,30 15,10 15,20 17,00 18,15 19,24 20,00  
ZABEOGRAD: 05,00 06,00 09,30 15,00 17,00 23,30  
ZA LJUBLJANU: 01,20 08,20 12,00 13,15 15,10 19,25  
ZA SARAJEVO: 00,30 08,00 12,00 u prolazu 00,45 10,00 12,35 15,15  
ZA KRANJSKU GORU: 13,15  
ZA TUZLU: 05,53 15,45  
ZA MOSTAR: 06,00 13,00 u prolazu u 11,26 22,00  
ZA ROVINJ: 07,45 19,25  
ZA RIJEKU: 06,00 07,45 22,00  
ZA DUBROVNIK: 22,00 24,00 (oba u prolazu)  
ZA UMAG: 06,00  
ZA SPLIT: 06,40 21,15 prolazni u 8,30  
ZA ŠIBENIK: 07,30 22,30.

**BOSANSKA  
GRADIŠKA**

U Dornu kulture igra film EMANUELA — KRALJICA SADOSA, a u Gornjim Podgradcima igra film TESNA KOZA, domaća komedija.

Izdavanje knjiga u Narodnoj biblioteci ponedjeljkom, srijedom od 10 do 17 sati, a utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati. U odjeljenju biblioteke u Novoj Topoli knjige se izdaju u zgradi SUBNOR-a ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 15 sati. Klub Doma kulture u Bosanskoj Gradici za posjetioce otvoren je od 9 do 13 sati, od 18 do 22 sata apoteka Centar u Ulici maršala Tita broj 11 Telefon 813-130 radi od 7 do 20 sati, za hitne slušajevce otvara se i u 22 sata. Apoteke: kod bolnice u ulici trinaest skojevki i Gornjim Podgradcima, Novoj Topoli, Dubravama, Dolini, Turjaku i Orahovi rade od 7 do 14 sati.

**ČELINAC**

U kino-sali igra film „PESNICE I KANDŽE“ u 13 i 19,30 sati.

Dežurna apoteka Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati, osim subote, telefon 840-038. Hitna pomoć Doma zdravlja radi od 15 do 07. Dom zdravlja radi od 7 do 15 sati, svakim danom osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130. Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ radi svaki dan od 7 do 15 sati, osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130.

**KOTOR-VAROŠ**

U kino-sali „25. maj“ igra film LJUBAV RODI.

Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati. Hitna pomoć Doma zdravlja 880-001. Dežurna vatrogasna služba 880-104 Biblioteka radi od 7 do 19 sati.

**LAKTAŠI**

Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ radi od 7 do 15 sati, a nedjeljom ne radi. Hitna pomoć Doma zdravlja, telefon 830-250. Apoteka radi od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 14 sati, telefon 830-030. Dobrovoljno vatrogasno društvo 830-066.

**SKENDER-VAKUF**

Nema kino-predstave.

Biblioteka, pozajmno odjeljenje, radi svaki dan od 7,30 do 15,30 sati, a ponedjeljkom od 10 do 16 sati. Dom zdravlja radi od 7,30 do 15,30 sati, telefon 890-611. Opštinski centar za obavještanje radi od 00 do 24 sata, telefon 890-620.

**SRBAC**

Apoteka 840-003. Dobrovoljno vatrogasno društvo 840-150. Biletarnica 840-038.

**PRNJAVOR**

U kino-sali igra film KRVNA BRAĆA.

Stanica za hitnu pomoć 860-190 SUP 860-001. Autobuska stanica 860-426.

**R  
A  
D  
I  
O  
—  
P  
R  
O  
G  
R  
A  
M**

**BANJALUKA**

**UTORAK, 8. JANUARA**  
Od 5,00 do 9,00 - JUTARNJI PROGRAM RADIO-BANJALUKE  
Od 12,00 do 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BIH

14,00 - Najava programa  
14,05 - PROGRAM 1,2 - PROGRAM 123 (VIJESTI u 14,30 Oglasi i obavještenja u 15,00)  
15,30 - DNEVNIK  
15,45 - Intermeco  
16,00 - DNEVNIK RADIO-SARAJEVA  
16,30 - Magazin sedam  
17,00 - SASTANAK U PREDVEČERJE (VIJESTI u 17,30)  
18,00 - Odjava programa  
Od 18,00 do 01,00 - PRVI PROGRAM RADIO-SARAJEVA.

**BOSANSKA  
GRADIŠKA**

5,00 - 7,00 - JUTARNJI PROGRAM (VIJESTI u 5,30 i 6,30)  
12,00 - 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO-STANICA BIH (Susret na talasu)  
14,00 - POČETAK EMITOVANJA I NAJAVA POPODNEVNOG PROGRAMA  
14,05 - Muzika - informacije - muzika  
1,450 - Oglasi i obavještenja  
15,00 - Nešto novo - nešto staro, narodna muzika  
15,30 - „IZUDRUŽENOG RADA I MJESNIH ZAJEDNICA“ - Informativno-politička emisija  
15,45 - U disko tonu  
16,00 - DNEVNIK, Prvog programa Radio-Sarajeva  
16,30 - Muzički album  
16,55 - VIJESTI  
17,00 - Odjava i završetak popodnevnog programa

**SRBAC**

11,00 - Početak programa  
1,105 - Danas na talasima Radio-Srpca

1,110 - Hajd poskoči veselo - emisija narodne muzike  
11,30 - Zabavnik  
12,00 - Zajednički program RSBiH  
14,00 - Ponovo zajedno  
14,05 - Radio-magazin (Vijesti u 14,15)  
15,30 - Hronika srbačke komune  
15,45 - Intermeco  
16,00 - Odjava i završetak emitovanja

**KLJUČ**

Od 12,00 do 14,00 ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BIH  
14,00 - Najava programa, muzika, oglasi, muzika  
14,30 - Muzika, informacije, muzika  
15,30 - Emisija narodne muzike i odjava programa  
16,30 - Prenos Prvog programa Radio-Sarajeva

**PRNJAVOR**

2,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BIH  
14,00 - Najava programa i vijesti  
14,05 - ZA SVAKOG PONEŠTO - emisija za ljubitelje zabavne muzike  
14,30 - Oglasi - muzika - informacije - muzika - reklamne poruke...  
15,00 - Vi birate, mi emitujemo...

emisija narodne muzike koju biraju slušaoci van područja opštine Prnjavor  
15,30 - HRONIKA OPŠTINE PRNJAVOR - aktuelno-informativna emisija  
15,45 - Mali koncert zabavne muzike  
16,00 - Odjava programa  
SRIJEDOM RADIO-PRNJAVOR NE EMITUJE PROGRAM.

**BOSANSKI NOVI**

12,00 - SUSRET NA TALASU (Zajednički program RSA II i RSBiH)  
14,00 - I danas smo zajedno  
14,10 - Fontana želja (želje slušalaca)  
15,00 - Kultura i obrazovanje  
15,15 - Muzički intermeco  
15,30 - Novosti dana  
15,45 - EP PROSPEKT  
16,00 - Dnevnik RSA I  
16,30 - Odjava programa

**PRIJEDOR**

12,00 - Zajednički talas  
13,00 - Najava programa  
13,03 - VIJESTI  
13,05 - Čestitke želje, pozdravi...  
14,00 - OMLADINSKI STUDIO  
14,45 - Muzika i EPP  
15,00 - Obrazovanje - kultura  
15,15 - HRONIKA DANA  
15,45 - Novo iz disko-produkcije  
16,00 - Odjava programa.

**SARAJEVO  
TREĆI PROGRAM u 21,05 SATI  
RADIO — DRAMA**

**„ČOVJEK KOJI JE UHVATIO ZVIJEZDU“**

Da li postoji izbor između neizdrživog i smrti, može li se zaviriti izvan ove naše doline, može li se doseći zvijezda? pita se Semak, glavni lik ove drame. Već u objašnjenju imena nazire se misao Semakovih traženja. Sem - znači ono gore, nak - znači ono dolje - zemlju, i cijela pripovijest o Semaku i Sariti kreće se u tom prostora. Semak će doseći zvijezdu i umrijeti. Neće, kako kaže pisac, ili još bolje, neće „nestati“ nego će „STAT“, u vremenu, u trajanju. Majo Topolovac je na neobičan način i veoma originalno ispričao priču o smrti kao vremenu trajnom. I smrt ima svoje vidike, i zvijezde, svoje doline, i tako smrt nikada nema kraja, kao ni prostor u saviježdu, gdje se uostalom, smrt jedino kreće.

## POMOĆ GLADNIMA U AFRICI

BEOGRAD, 7. januar /Tanjug/ — Crveni krst Jugoslavije upravo je uputio u Etiopiju pošiljku od 5 tona dječje hrane i konzervi mesa, u vrijednosti dva miliona dinara, a narednih dana biće poslato u mali 660 kilograma lijekova vrijednosti 1.600.000 dinara.

U Crvenom krstu Jugoslavije vrše se pripreme i za još jednu pošiljku namijenjenu žrtvama gladi u Africi, i to sa 50 tona brašna, 20 tona šećera i četiri tone dječje hrane. Vrijednost te pošiljke iznosiće oko sedam miliona dinara. Riječ je o sredstvima sakupljenim u sabirnoj akciji koju provode organizacije Crvenog krsta u svim republikama i pokrajinama.

ZBOG PRODAJE HEROINA

### OPTUŽENO 15 OSOBA

SKOPJE, 7. januara (Tanjug) — Organi unutrašnjih poslova grada Skoplja otkrili su krajem jula prošle godine veću grupu prodavaca i preprodavaca droge, prije svega posebno opasne droge heroin. Na osnovu rezultata istražnog postupka podignuta je optužnica protiv 15 osoba.

Optuženi su Arijan Krliu, Edmond Krliu, Amid Iljaz, Agim Ismaili, Uzel Kerim, Nagip Toeka, Lazar Atanasovski, Arif Mustafa, Mirče Božinovski, Ibrahim Haskaj, Sami Veseli, Ali Abdula i Neat Sakir, svi iz Skoplja, kao i Ruždi Đuler iz Istambula i Ismet Fetaj iz Tetovskog sela Želino.

Pored ovih optuženih lica kao učesnici otkriveni su i Risto Boškovski, Sertel Kerim i Enver Toka, svi iz Skoplja. Međutim, istraga protiv ove trojke je prekinuta pošto

se nalaze u bjekstvu i za njima je raspisana potjernica.

U ZAPADNOM DIJELU BOSANSKE KRAJINE

### SELA JOŠ ODSJEČENA OD SVIJETA

BIHAĆ, 7. januara — Zimakoja je stegla zapadni dio Bosanske krajine najviše se osjeća u selima koja su još uvijek odsječena od svijeta. Saobraćaj na relaciji Titov Drvar — Glamoč preko Rora je i danas u prekidu. U bihaćkom regionu na putevima, koje održava zimska služba „Krajinaputeva“ iz Bihaća, nema nikakvih problema. Autobuski saobraćaj je redovniji, a jutros je u Bihać stigao i autobus „Unatransa“ iz Mostara. Jedino ni danas, kao ni juče autobus „Bosne“ iz Livna nije došao u Bihać.

D. M.

SRBOBRAN

### NAMJEŠTAJ JEFTINIJI ZA 40 ODSO

NOVI SAD, 7. januara (Tanjug) — Da bi se rasteretila velikih zaliha i mogla lakše da „diše“ fabrika namještaja „Šipad—Majevica“ u Srbobranu smanjila je cijene za 40 odsto. Tako se, na primjer, od nedavno u fabričkom krugu poznati regal „srbobran“ mogao kupiti za 57.542 dinara, umjesto za 97.000 dinara, koliko je prodavan u trgovini.

KOD OSTRVA KARG

### IRAČANI POGODILI BROD

BAGDAD, 7. januara (Tanjug) — Irak je saopštio da su njegovi ratni avioni danas pogodili jedan „veliki plovni cilj“ u blizini iranskog ostrva Karg. Kako je izjavio predstavnik armije, svi irački ratni avioni bezbjedno su se vratili u baze, pošto su „direktno i efikasno“

pogodili napadnuti brod. To je prvi irački napad na brodove u Zalivu od početka ove godine. Ti napadi su uglavnom koncentrisani oko iranskog ostrva Karg na kome se nalaze značajni terminali za isporuku nafte morskim putem.

ODLUKOM SIV-a

### OPREMA I REPROMATERIJALI OSLOBOĐENI POREZA

BEOGRAD, 7. januara /Tanjug/ — Od prvih dana ove godine sve privredne organizacije biće oslobođene plaćanja poreza na promet prilikom nabavke reprodukcioni materijala i opreme. Izuzetak od ovog poreskog „pravila“ biće kupovine kancelarijskog namještaja, službenih automobila i derivata nafte. Time je, kako je rečeno prilikom današnjeg susreta saveznog sekretara za finansije Vlade Klemenčića sa novinarima, učinjen još jedan važan korak ka olakšanju finansijske situacije organizacija udruženog rada.

SNIJEG NA HVARU

### BESPLATAN PANSION GOSTIMA

HVAR, 7. januara (Tanjug) — Nekoliko stotina gostiju, koji provode zimski odmor u Hvaru uživaju danas besplatan pension jer je snijeg danas pao i u tom po klimatskim uvjetima najugodnijem mjestu na našoj obali.

Hvarski hotelijeri daju besplatni pension samo kad se temperatura spusti ispod nule, kad padne magla, a popust na pansionsku cijenu od 50 posto kad kiša pada duže od četiri dana u zimskim mjesecima.

### KOMEMORACIJA MARKU SRDIČU

SARAJEVO, 7. januara /Tanjug/ — Povodom smrti general-majora JNA u penziji, nosioca „Partizanske spomenice“ i člana savjeta SR BiH Marka Srdića, danas je u Skupštini ove republike u Sarajevu održana komemorativna sjednica Savjeta

Republike, člana republičkih državnih organa, organa društveno-političkih organizacija SR BiH i Odbora za sahranu na kojoj je o preminulom prvoborcu NOR-a i istaknutom starješini naših oružanih snaga govorio Esad Cerić.



OSNOVNA BANKA „BANJALUKA“

KURSNA LISTA

(formirana 7. januara 1985. godine)

Zemlja	Valute	KURS U DINARIMA		
		Kupovni sa efektivu	Kupovni za devize	Prodajni za devize
Austrija	100 šilinga	938,67	956,99	959,87
Belgija	100 franaka	324,06	334,09	335,09
Danska	100 kruna	1824,04	1872,45	1878,07
Francuska	100 franaka	2150,76	2198,38	2204,99
Holandija	100 florina	5777,33	5921,72	5939,51
Italija	100 lira	10,73	10,93	10,96
Norveška	100 kruna	2261,99	2316,66	2323,62
SR Njemačka	100 maraka	6597,21	6726,01	6746,22
Švajcarska	100 franaka	8013,82	8089,28	8113,58
Švedska	100 kruna	2291,49	2346,12	2353,17
V. Britanija	1 funta	240,63	243,75	244,49
Japan	1 jón	81,87	83,41	83,66
Kanada	1 dolar	152,76	160,64	161,12
SAD	1 dolar	205,62	212,91	213,55
Australija	1 dolar	166,88	171,82	172,34

Kupovni i prodajni kursevi za devize primjenjuju se počev od 14.00 sati 7. januara 1985. godine, a kupovni za efektivu primjenjuje se počev 29. decembra 1984. godine.



UTORAK, 8. JANUAR

PRVI PROGRAM

9,00 — ZIMSKI OBRAZOVNI PROGRAM  
 10,30 — VIJESTI  
 10,35 — ZIMSKI OBRAZOVNI PROGRAM  
 14,00 — Zimski program za đake  
 16,35 — Pregled programa  
 16,40 — Bakueira beret: Svjetski kup u skijanju: Slalom (m), snimak  
 17,25 — Intermeco  
 17,30 — Dnevnik I  
 17,45 — Mali svijet — Program za djecu  
 18,15 — Tražili ste — Gledajte — zabavno—muzička emisija  
 19,15 — Crtani film  
 19,30 — Dnevnik II  
 19,55 — TV spot  
 20,00 — U žarištu — unutrašnja politika  
 20,50 — Loto-izvlačenje,  
 20,55 — Ifigenija — grčki film  
 23,05 — Dnevnik III  
 23,20 — Pregled programa za srijedu.

DRUGI PROGRAM

18,55 — Pregled programa  
 19,00 — Kako se snima naučno-popularni film  
 19,30 — Dnevnik  
 19,55 — EPP ili Intermeco  
 20,00 — Veče za tamburu — muzička emisija  
 20,50 — Studio 2  
 21,05 — Putevima slobode — dokumentarna emisija  
 21,50 — Izbor iz obrazovnog programa  
 22,20 — Pregled programa za srijedu

I PROGRAM — 20,55 SATI

### IFIGENIJA

grčki film

Film „Ifigenija“, snimljen 1976. godine, govori o Jeleni, kraljici Sparte, koja je pobjegla sa Parisom Trojanskim. Grčki kraljevi pritekli su u pomoć njenom napuštenom i osramoćenom suprugu Menelaju. Pod komandom Menelajevog brata Agamemnona okuplja se hiljadu grčkih brodova na dokovima Aulide, ali nepovoljni vjetrovi sprečavaju ih da se otisnu od obale...

### VRIJEME

IZVJEŠTAJ REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA BIH

#### SNIJEG

ZA BOSANSKU KRAJINU: Oblačno, povremeno sa snijegom. Dnevna temperatura između — 11 i — 5 stepeni.

ZA BANJALUKU: Oblačno, sa povremenim snijegom. Jače padavine očekuju se krajem dana i u toku noći.

ZA NAREDNA DVA—TRI DANA: U ovom periodu preovladavaće oblačno vrijeme a sa snježnim padavinama.

VODOSTAJ: Una—Bihać 15 cm, bistra, temperatura vode 4 stepeni. Una—Bosanski Novi 0 cm, bistra, temperatura vode 1 stepeni. Sana—Sanski Most 125 cm, bistra, temperatura vode 1 stepeni. Vrbas—Banjaluka 78 cm, bistra, temperatura vode 4 stepeni. Vodostaj u stagnaciji.

DAVID ŠTRBAC MLADENOVIC

